



Broj: 02-04-2015-2/24
Sarajevo, 25.01.2024. godine

Na osnovu člana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) Vlada Kantona Sarajevo, na **Devetoj** sjednici održanoj **25.01.2024.** godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine.
2. Predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo da pretrese prijedlog Zakona iz tačke 1. ovog zaključka i da u skladu sa članom 158. stav (1) Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, 41/12-Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka), doneše po skraćenom postupku.
3. Stupanjem na snagu ovog zaključka, stavlja se van snage Zaključak Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-49722-2/23 od 23.11.2023. godine.
4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREMIMER

Nihad Uk

Dostaviti:

1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo,
2. Skupština Kantona Sarajevo,
3. Zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (3x),
4. Premijer Kantona Sarajevo,
5. Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo,
6. Evidencija,
7. Arhiva.



Na osnovu člana 18. stav 1. tačka b), a u vezi sa čl. 12., 13. i 14. Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), člana 30. i 20a. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“, br. 33/04, 56/05-Ispravka, 70/07, 9/10, 90/17 i 29/22), člana 5. stav (2), člana 9. stav (2), člana 10. st. (2) i (3), člana 14. stav (4), člana 19. stav (6), člana 20., člana 32. stav (1), člana 34. i člana 42. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“, br. 54/19, 29/22 i 81/23) i člana 4. Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“, br. 70/05, 61/06, 9/10, 90/17 i 29/22) Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana _____ 2024. godine, donijela je

PRIJEDLOG

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPUNSKIM PRAVIMA BORACA-BRANITELJA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1. (Dopuna člana 4.)

U Zakonu o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 31/22) u članu 4. stav (2) iza broja: " 56." dodaje se interpunkcijski znak „zarez“ i broj: " 57.".

Član 2. (Dopuna člana 23.)

U članu 23. stav (1) iza riječi: " dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja", dodaju se riječi: " i njihovoј djeci".

Član 3. (Izmjena i dopuna člana 40.)

(1) U članu 40. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

„(2) Izuzetno, ukoliko ratna vojna invalidka ne ostvaruje ličnu invalidninu, već se opredijelila zbog povoljnijeg iznosa za invalidninu po osnovu statusa žene - žrtve rata, ista ukoliko ispunjava i ostale propisane uvjete iz stava (1) ovog člana, može ostvariti pravo na odgovarajući stan.“

(2) Dosadašnji stav (2) postaje stav (3).

Član 4. (Izmjena člana 47.)

U članu 47. stav (1) mijenja se i glasi:

“(1) Članovi porodice odnosno lice koje je snosilo troškove dženaze - sahrane za lica iz člana 1. ovog zakona sa područja Kantona, ima pravo na naknadu troškova dženaze-sahrane u visini

od tri prosječne neto plaće zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine iz prethodne godine, pod uvjetom da ovo pravo nisu ostvarili po drugom osnovu pritom izuzimajući jednokratne novčane pomoći za slučaj smrti koje ne prelaze iznos od dvije prosječne neto plaće zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine iz prethodne godine.

Član 5.
(Izmjena čl. 57. i 60.)

U članu 57. st. (2) i (3) i članu 60. stav (2) riječi: "2018. godine", zamjenjuju se riječima: "prethodne godine".

Član 6.
(Dopune člana 57.)

(1) U članu 57. u stavu (2) iza riječi: "da je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje godinu dana", dodaju se riječi: "i da ne postoje okolnosti iz člana 36. federalnog zakona".

(2) Iza stava (3) dodaju se novi st. (4) i (5) koji glase:

„(4) U prihode u smislu stava (2) ovog člana ne uračunava se naknada za tuđu njegu i pomoć ostvarena u skladu sa odredbama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije BiH", br.36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 7/14 – Rješenje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, 45/16, 40/18 i 16/23).

(5) Ukoliko lice iz st. (2) i (3) ovog člana ispunjava uvjete za priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu po više osnova, tada navedeno pravo može ostvariti samo po jednom osnovu po vlastitom izboru.”

Član 7.
(Izmjena člana 59.)

Član 59. mijenja se i glasi:

„Član 59.

(Visina iznosa mjesecne novčane egzistencijalne naknade)

(1) Visina iznosa mjesecne novčane egzistencijalne naknade utvrđuje se u iznosu od pet KM po mjesecu provedenom u Oružanim snagama.

(2) Utvrđeni iznos mjesecne novčane egzistencijalne naknade iz stava (1) ovog člana usklađuje se u visini zbira 50% procenta porasta potrošačkih cijena i 50% procenta porasta realnog bruto društvenog proizvoda u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, a najviše do stope rasta realnog bruto društvenog proizvoda u prethodnoj godini.

(3) Iznos naknade utvrđen u skladu sa st. (1) i (2) ovog člana, na prijedlog ministra utvrđuje Vlada Kantona svojom odlukom, najmanje jednom godišnje, pri čemu iznos naknade može biti po potrebi i veći uz primjenu koeficijenta za obračun.

(4) U slučaju negativnog kretanja potrošačkih cijena i realnog bruto društvenog proizvoda, posljednji uskladieni iznos novčane egzistencijalne naknade neće se smanjivati."

Član 8.
(Izmjena i dopune člana 60.)

(1) U članu 60. iza stava (2) dodaju se novi st. (3),(4) i (5) koji glase:

„(3) Izuzetno, ukoliko korisnik prava na mjesecnu egzistencijalnu naknadu zasnuje radni odnos na određeno vrijeme putem nadležne službe za posredovanje u zapošljavanju, kroz njene programe ili kod bilo kojeg poslodavca bude angažovan po osnovu ugovora o radu na određeno vrijeme, od dana zasnivanja radnog odnosa njegovo pravo miruje i obustavlja mu se isplata po ovom pravu do dana ponovnog sticanja statusa nezaposlenog lica.

(4) Podatke o licima sa evidencije nezaposlenih koja su ostvarivala pravo na mjesecnu egzistencijalnu naknadu, a koja zasnuju radni odnos na određeno vrijeme putem nadležne službe za posredovanje u zapošljavanju, ove službe dužne su službeno dostaviti nadležnoj općinskoj službi za boračko invalidsku zaštitu.

(5) Lice koje kod bilo kojeg poslodavca bude angažованo po osnovu ugovora o radu na određeno vrijeme, nakon zaključivanja ugovora o radu, dužno je dokaz o tome odmah dostaviti nadležnoj općinskoj službi za boračko invalidsku zaštitu.”

(2) Dosadašnji st. (3) i (4) postaju st. (6) i (7).

Član 9.
(Izmjena člana 61.)

U članu 61. stav (3) riječi:” kvartalno donosi zaključak kojim” zamjenjuju se riječima:” po potrebi, a najmanje jednom godišnje donosi odluku kojom”.

Član 10.
(Izmjena člana 63.)

U članu 63. stav (2) riječi:” a ovaj iznos nakon pribavljanja podatka o visini prosječne neto plaće u prethodnoj godini za svaku budžetsku godinu utvrđuje ministar za boračka pitanja svojom odlukom” zamjenjuju se riječima:”a ovaj iznos svake budžetske godine utvrđuje se odlukom Vlade Kantona na prijedlog ministra, uz primjenu koeficijenta za obračun, a najmanje jednom godišnje, u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.”

Član 11.
(Dopuna člana 67.)

U članu 67. iza riječi:” u mjestu” dodaju se riječi:”izvan Kantona”.

Član 12.
(Izmjena člana 80.)

U članu 80. riječi: “ i aa)” zamjenjuju se riječima:” , aa) i cc)” .

Član 13.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

**Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo**

Elvedin Okerić

**Broj:
Sarajevo,**

OBRAZLOŽENJE

I – PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine sadržan je u članu 18. stav 1. tačka b), a u vezi sa čl. 12., 13. i 14. Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), članu 30. i 20a. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“, br. 33/04, 56/05-Ispravka, 70/07, 9/10, 90/17 i 29/22), članu 5. stav (2), članu 9. stav (2), članu 10. st. (2) i (3), članu 14. stav (4), članu 19. stav (6), članu 20., članu 32. stav (1), članu 34. i članu 42. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“, br. 54/19, 29/22 i 81/23) i članu 4. Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“, br. 70/05, 61/06, 9/10, 90/17 i 29/22).

II – RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Razlog utvrđivanja Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine proizašao je iz potrebe usklađivanja kantonalnog zakona iz oblasti branilačko/invalidske zaštite sa izmjenama i dopunama federalnih propisa iz ove oblasti, konkretno, donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“, broj 81/23). Ovaj federalni zakon usvojen je po hitnoj proceduri, prevashodno jer je njegovo donošenje utjecalo na mijenjanje uvjeta na strani koji podnosi zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu mora da ispunjava, te brisanje zakonom definiranog ukupnog iznosa budžetskih sredstava za isplatu novčanih egzistencijalnih naknada.

Stupanjem na snagu naprijed navedenog zakona, a obzirom da njegova primjena počinje od 01.01.2024. godine, nužno je bilo da i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine u proceduru uputimo po skraćenom postupku. Naime, obzirom da je kantonalnim zakonom iz ove oblasti propisano pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu za braniteljske kategorije koje po federalnom propisu na to imaju pravo, nužno je bilo pristupiti izmjenama i dopunama kantonalnog zakona u što kraćem roku, kako bi demobilizirani branitelji mlađi od 57. godina života i supruge umrlih demobiliziranih branitelja sve dok ne navrše 57. godina života mogli pod jednakim uvjetima ostvarivati ovo pravo i u Kantonu Sarajevo.

Ono što je suštinski izmijenjeno unutar federalnog zakona, a što nužno i kantonalnim zakonom mora biti propisano je da će se utvrđeni iznos mjesечne novčane egzistencijalne naknade od 5,00 KM usklađivati u visini zbiru 50% procenta porasta potrošačkih cijena i 50% porasta realnog bruto društvenog proizvoda u Federaciji BiH u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, a najviše do stope rasta realnog bruto društvenog proizvoda u prethodnoj godini (Švicarski model), s tim što se sada ostvarivanje ovog prava veže za prebivalište/boravište na području Kantona Sarajevo posljednjih 10 godina. Ovaj uvjet propisan

je zakonom iz razloga što već postoje naznake interesne migracije iz drugih kantona u kojima se ovo pravo ne ostvaruje.

Potom, izmjena zakona se odnosi na dosadašnji maksimum dozvoljenog prihoda kao uvjeta za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu, koji sada iznosi do 50% najniže penzije isplaćene u decembru prethodne godine i više se fiksno ne veže za 2018. godinu.

Osim navedenog usklađivanja sa federalnim propisom iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite, nužno je bilo pojedina novčana davanja iz važećeg kantonalnog zakona jasno vezati za koeficijent za obračun i dati mogućnost da se odlukom Vlade Kantona utvrđuju iznosi ovih davanja, najprije vodeći računa o raspoloživim budžetskim sredstvima. Takođe se otklanja direktna poveznica sa iznosom koji se kvartalno utvrđuje na federalnom nivou, čime će se omogućiti da se naknada isplati i ukoliko se iz nekog razloga bude kasnilo sa na utvrđivanjem naknade na federalnom nivou.

Također, u svakodnevnom radu sve više se susrećemo sa slučajevima da demobilizirani branitelji ostaju bez prava na mjesecnu egzistencijalnu naknadu iz razloga što su prihvatili zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme putem Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“, koja realizuje projekte Programa javnih radova za poslodavce sa područja Kantona Sarajevo, a koji su registrovani za obavljanje djelatnosti u oblastima uređenja i čišćenja okoline, izgradnje i sanacije infrastrukture, socijalne zaštite, kulture, turizma i sajamskih manifestacija. Cilj Programa Javnih radova je stimulisanje zapošljavanja teško zapošljivih kategorija nezaposlenih osoba.

Kako se Program javnih radova u Kantonu Sarajevo realizuje angažovanjem na određeno vrijeme, a prednost za učešće imaju demobilizirani branioci, oni se i najčešće angažuju za obavljanje ovih poslova.

Demobilizirani branioci dužni su odazvati se pozivu Službi za zapošljavanje za zasnivanje radnog odnosa po objavljenim Projektima, u suprotnom bili bi skinuti sa evidencije nazaposlenih osoba. Zasnivanjem radnog odnosa prekida se ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu i po ponovnom prijavljivanju nadležnim službama, potrebno je da opet prođe godina dana kako bi demobilizirani branioci ponovno mogli ostvariti pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu. Ova kategorija braniteljske populacije na ovaj način je diskriminirana u odnosu na druge jer gubi pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu obzirom da mu se omogućilo pravo na posao. Identičan slučaj je kod privremenog angažmana korisnika ove naknade kada je u pitanju bilo koji poslodavac koji skopi sa njim ugovor o radu na određeno vrijeme.

Ovim Prijedlogom zakona propisano je da njihova prava u ovom periodu zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme miruju.

Treba imati u vidu da su pojedini prijedlozi datih rješenja u okviru teksta Prijedloga ovog zakona bazirani na datom mišljenju Federalnog Ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata broj: 05-37-1605/22 od 16.05.2022. godine kojim ističu stav da se kantonalni zakoni ne moraju bazirati na pravima navedenim u Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica i da pojedine braniteljske kategorije mogu ostvariti ona prava i pod onim uvjetima kako je to propisano konkretnim propisom kantona, općine/grada ili drugih donosioца, pritom imajući u vidu da je riječ o dopunskim pravima lica iz člana 1. ovog zakona.

Prijedlogom ovog zakona također su ispravljene tehničke greške i dodate riječi koje su izostavljene u osnovnom tekstu zakona, a u cilju poboljšanju teksta zakona.

III – USKLAĐENOST SA LEGISLATIVOM EVROPSKE UNIJE

Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo izjasnilo se da je tekst Prijedloga ovog zakona propis kojim se ne povrjeđuju prava zaštićena odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugim pravnim aktima kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava i sloboda.

IV – OBJAŠNJENJE PRAVNIH RJEŠENJA SADRŽANIH U ZAKONU

Članom 1. dodaje se da pravo na mjesecnu novčanu egzistencijalnu naknadu mogu ostvariti demobilizirani branitelji koji su imali prebivalište/boravište na području Kantona Sarajevo najmanje 10 godina neprekidno do 01.01. one godine u kojoj se predaje zahtjev za ostvarivanje ovog prava.

Članom 2. uz kategoriju dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dodata su i njihova djeca. Ovo pravo na prednost pri zapošljavanju djeca dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja (živih) već ostvaruju, a bili su izostavljeni iz teksta osnovnog zakona.

Članom 3. propisano je da žene ratni vojni invalidi koje su ujedno u statusu žene-žrtve rata ukoliko su se opredijelile da primaju invalidinu kao žene-žrtve rata također mogu ostvariti pravo na odgovarajući stan, ukoliko ispunjavaju sve ostale uvjete propisane ovim zakonom.

Članom 4. nastoji se otkloniti mogućnost dvostrukog ili čak višestrukog ostvarivanja naknade za troškove dženaze ili sahrane, time što se propisuje da se ovo pravo ne može ostvariti ukoliko je već ostvareno po drugom osnovu napr. kao pravo koje proističe iz radnog odnosa, pravo ostvarenog od drugog nivoa vlasti i dr., ali izuzimajući jednokratne pomoći u slučaju smrti člana obitelji ukoliko iznos te pomoći nije dostatan za pokrivanje troškova dženaze-sahrane i ne prelazi iznos od dvije prosječne neto plaće u Federaciji BiH iz prethodne godine.

Članom 5. propisano je da se iz prihoda koji su uvjet za ostvarivanje novčane egzistencijalne naknade izostavlja godina u kojoj je ostvarena najniža penzija, tako da je taj uvjet sada da nezaposleni demobilizirani branitelj mlađi od 57. godina ili nezaposlena supruga umrlog demobiliziranog branitelja mlađa od 57. godina ne ostvaruje mjesecne prihode veće od iznosa 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji BiH za mjesec decembar prethodne godine.

Članom 6. propisuje se pored uvjeta od najmanje godinu dana pripadnosti Oružanim snagama i uvjet da ne postoje okolnosti propisane članom 36. federalnog zakona. Navedena dopuna definirana je s ciljem poštivanja pravnog stajališta iz presuda kantonalnog suda u upravnim sporovima pokrenutim u predmetima priznavanja prava na novčanu egzistencijalnu naknadu, u kojima su stranke odbijene sa zahtjevom za priznavanje tog prava, obzirom da je u dokumentima nadležne institucije za pitanje evidencija iz oblasti vojne obaveze evidentirano da postoje okolnosti iz člana 36. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“, br. 70/05, 61/06, 9/10, 90/17 i 29/22). Naime, Kantonalni

sud u Sarajevu je presudama broj: 090 U 037306 20 U od 07.03.2023. godine, broj: 090 U 037645 20 U od 17.05.2023. godine i broj: 090 U 038598 21 U od 13.10.2023. godine zauzeo stav da su odredbama Instrukcije o načinu izvršenja upravnih i stručnih poslova u postupku odlučivanja o pravu na novčanu egzistencijalnu naknadu demobiliziranih branilaca prošireni uvjeti iz člana 57. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH jer se u ovoj instrukciji navodi ovaj uvjet (da ne postoje okolnosti iz člana 36. federalnog zakona), a u samom tekstu člana 57. ne navodi.

Kantonalni sud pri donošenju presuda, nije uzeo u obzir definiciju demobiliziranog branioca u kojoj su sadržana oba ova uvjeta, a koja su kao osnov za ostvarivanje prava po ovom zakonu propisana članom 2. stav (5) ovog zakona – definicija demobiliziranog branioca preuzeta iz federalnog propisa kojom su propisana oba ova uvjeta i članom 4. stav (1) ovog zakona koji definira branioca, već se prevashodno fokusira na tekst člana 57. zakona.

U novom stavu (4) definiraju se prihodi koji se ne računaju kao uvjet za otvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu, a to je naknada za tuđu njegu i pomoć ostvarena po propisima iz oblasti socijalne zaštite.

U stavu (5) ovog člana propisano je da se ovo pravo može ostvariti samo po jednom osnovu po izboru korisnika prava, ukoliko ispunjava uvjete po oba osnova, kao demobilizirani branitelj i kao udova demobiliziranog branitelja.

Članom 7. propisana je visina iznosa novčane egzistencijalne naknade i obaveza usklađivanja, na način da iznos ove naknade može biti i viši od zakonski utvrđenog iznosa, uslijed usklađivanja iznosa ove naknade sa visinom zbira 50% procenta porasta potrošačkih cijena i 50% procenta porasta realnog bruto društvenog proizvoda u BiH u prethodnoj godini. Pored ovog obaveznog usklađivanja predviđena je mogućnost da se na prijedlog ministra usklađi iznos naknade može dodatno uvećati koeficijentom za obračun odlukom Vlade Kantona Sarajevo.

Članom 8. propisano je da ukoliko korisnik prava na mjesecnu egzistencijalnu naknadu zasnuje radni odnos na određeno vrijeme putem nadležne službe za posredovanje u zapošljavanju kroz njene programe ili bilo kojeg drugog poslodavca, da od dana zasnivanja radnog odnosa njegovo pravo miruje i obustavlja mu se isplata po ovom pravu, a sve do dana ponovnog sticanja statusa nezaposlenog lica. Podatke o svojim korisnicima koji zasnuju radni odnos na navedeni način, služba nadležna za posredovanje u zapošljavanju dužna je dostaviti nadležnoj općinskoj službi za boračko invalidsku zaštitu, radi provođenja daljnog postupka, odnosno branitelj koji zasnuje radni odnos na određeno vrijeme dok bilo kojeg poslodavca upoznaje sa tim nadležnu službu.

Članom 9. propisuje se donošenje odluke Vlade Kantona jedanput godišnje, kojom se utvrđuje koeficijent za obračun i iznos novčane egzistencijalne naknade.

Članom 10. propisan način utvrđivanja osnovice za obračun prava na personalnu asistenciju, primjenom koeficijenta za obračun, koji na prijedlog ministra utvrđuje odlukom Vlade Kantona, najmanje jednom godišnje, vodeći računa o raspoloživim budžetskim sredstvima.

Članom 11. propisuje se uvjet za ostvarivanje dodjele sredstava za održivi povratak, da su lica iz člana 1. ovog zakona ostvarila povratak u mjestu prijeratnog prebivališta, izvan Kantona.

Članom 12. propisuje se izuzetak mogućnosti ostvarivanja prava po ovom zakonu za one koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu, iako su dužnici po novčanim pozajmicama za otvaranje radnih mesta ili novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba, uzimajući u obzir samu prirodu ovog prava koja se odnosi na egzistencijalnu potrebu.

Članom 13. propisano je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenim novinama.

V - FINANSIJSKA SREDSTVA

Kao što je navedeno razlog utvrđivanja Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine proizašao je iz potrebe usklađivanja kantonalnog zakona iz oblasti branilačko/invalidske zaštite sa izmjenama i dopunama federalnih propisa iz ove oblasti, konkretno, donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“, broj 81/23).

Osim navedenog usklađivanja sa federalnim propisom iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite, nužno je bilo sva „obavezna“ novčana davanja iz važećeg kantonalnog zakona jasno vezati za koeficijent za obračun i dati mogućnost da se odlukom Vlade Kantona utvrđuju iznosi ovih davanja, najprije vodeći računa o raspoloživim budžetskim sredstvima, jer iako je u članu 6. stav (2) eksplicitno navedeno da se „Prava iz stava (1) ovog člana ostvaruju se u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.“ Visina naknade po određenim pravima je bila eksplicitno vezana za prosječnu platu u Federaciji Bosne i Hercegovine ili u Kantonu Sarajevo te obzirom na rast istih dolazi i do rasta izdataka po određenim pravima. Kako budžet ne prati rast plata, to ovakve naknade stvaraju pritisak na budžet i obavezu smanjivanja drugih izdataka.

Predviđenim izmjenama se ne uvode nova prava niti se proširuje obim postojećih prava, nego upravo suprotno, omogućava se samostalno definiranje i ograničavanje izdataka po postojećim pravima u skladu sa budžetskim mogućnostima.

Budžetom Kantona Sarajevo za 2023. godinu je za Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo bilo predviđeno 39.918.981 KM, od čega se 38.594.200 KM (96,68%) odnosi na transfere (realizacija zakonskih prava i programskih ciljeva). Od ukupno planiranih sredstava 31.218.981 KM ima kao izvor „direktna budžetska sredstva-Izvor 10“ dok se ostala sredstva (8.700.000 KM) osiguravaju transferom iz federalnog budžeta (Izvor 50), kreditnim zaduženjem KS ili iz povrata ranije plasiranih pozajmica pravnim i fizičkim licima (Izvor 60). Sva sredstva za naknade čija realizacija je predmet izmjena se u pravilu osiguravaju u okviru „budžetskih sredstava“ (Izvor 10). Budžet se u toku gpdoinje mijenja unosom razgraničenja, eventualnih transfera, interresnim preraspodjelama itd.

Budžetom Kantona Sarajevo za 2024. godinu, Ministarstvu za boračka pitanja je odobreno 43.328.800 KM, od čega budžetska sredstava (Izvor 10) 32.578.800 KM, transferi (Izvor 50) u iznosu od 3.050.000 KM i primitci (Izvor 60) u iznosu od 7.700.000 KM. Većina primitaka (6.500.000 KM) se odnosi na kreditno zaduženje za kapitalne projekte, a dio (1.200.000 KM) se ostvaruje povratom ranijih kreditnih plasmana.

Za sve predviđene namjene, sredstva su tražena prema važećim propisima uz očekivani rast izdataka zbog rasta naknada i očekivani rast egzistencijalne naknade (očekujući da će na federalnom nivou ista rasti, jer su je neki kantoni već uvećali).

Konstatuje se da je prisutan trend smanjenja broja korisnika mjesecnih naknada (smrt korisnika- kod svih prava, izlazak iz prava zbog navršenih godina- egzistencijalna naknada).

U nastavku se daje pregled sredstava planiranih u 2023. i već traženih za 2024. godinu, kao i podaci o broju korisnika po naknadama:

Novčana egzistencijalna naknada za DB

Zakonski budžet u 2023. godini- 8.268.000 KM, Budžet za 2024. godinu 8.769.600 KM)

Kretanje broja korisnika

Prosječan mješevi broj korisnika: 2021. godina - 3113 korisnika – 5 KM po mjesecu učešća, 2022. godina - 3048 korisnika – 5 KM po mjesecu učešća, 2023. godina - 2832 korisnika -5 KM po mjesecu učešća (prosječni mješevi iznos po korisniku cca 210KM). Evidentan je pad broja korisnika koji će se nastaviti, u prvom redu zbog dostizanja godina starosti i prelaska na korištenje prava po Federalon propisu. Obzirom da preostaje određeni iznos ostoi će se moći upotrijebiti i za uvećanje naknade.

Jednokratne pomoći (u okviru kojih se planiraju sredstva za naknade troškova dženaza-sahrana)

Zakonski budžet u 2023. godini- 10.680.000 KM, Budžet za 2024. godinu 11.030.000 KM, od čega se na naknade troškova dženaza-sahrana procjenjuje 5.000.000 KM

U nastavku se daje pregled kretanja broja korisnika u zadnje 3 godine sa iznosom naknade/osnovice za isplatu:

Naknada troškova dženaze sahrane: 2021. godina - 2092 korisnika (korona) - 2.868 KM; 2022. godina 1552 korisnika - 2.988 KM, 2023. godina - 1269 korisnika (do sada) – 3.342 KM - ukupan broj korisnika za godinu biće poznat do kraja budžetske godine.

Mješevne naknade (dječiji dodatak, personalna asistencija, mješevne naknade dobitnicima ratnih priznanja i drugo): Zakonski budžet u 2023. godini- 4.211.000 KM, Budžet za 2024. godinu 4.201.000 KM , od čega se na personalnu asistenciju procjenjuje 1.006.000 KM

Personalna asistencija: 2021. godina - 117 korisnika (uvodenje u pravo od aprila) - prosječna plata 1179 KM, 2022 godina - 131 korisnik (uvodenje u pravo od okobra) – prosječna plaća 1251 KM, 2023. godina -165 korisnika – prosječna plaća 1390 KM –mješevni prosjek.

Iz navedenih podataka se vidi da se broj korisnika smanjivao, ali da je visina naknade, odnosno osnovice za naknadu rasla, a na što će nakon usvanjanja predloženih izmjena moći efikasno uticati.

Obzirom na navedeno NISU POTREBNA DODATNA SREDSTVA za implementaciju predloženih izmjena, te će se Ministarstvu finansija dostaviti obrazac IFP- NE.



Broj: 09-02-781/24
Sarajevo, 15.01.2024. godine

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA

**PREDMET: Mišljenje na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine.-**

Na osnovu člana 3. stav (1) tačka b) Uredbe o osnivanju Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/23) i člana 4. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 50/17- Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18-Ispravka i 32/22), Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, daje slijedeće

M I Š L J E N J E

1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:Zakon) ne sadrži odredbe koje bi bile u suprotnosti sa odredbama ustava i drugih pozitivno-pravnih propisa koji su navedeni u tekstu prijedloga Zakona i obrazloženju predmetnog materijala.

2. Dostavljeni materijal je pripremljen u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 50/17- Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18- Ispravka i 32/22), te se isti može razmatrati na jednoj od narednih sjednica Vlade Kantona Sarajevo, uz napomenu da se predmetni materijal dopuni sa mišljenjem Ministarstva finansija Kantona Sarajevo u pogledu obezbjedenja budžetskih sredstava za primjenu ovog propisa.

Dostaviti:
1. Naslovu
2. Evidencija
3. Arhiva



Ades Bisić, dipl. pravnik





Broj: 03-04-02-851/24
Sarajevo, 15.01.2024. godine

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA
gosp. Omer Osmanović, ministar

PREDMET: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca - branitelja Bosne i Hercegovine, mišljenje –

VEZA: Vaš akt, broj: 06-02-555/24 od 09.01.2024. godine

Postupajući po Vašem aktu, broj i datum gornji, na osnovu odredbi člana 7. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 40/22) i člana 4. stav 6. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 50/17-Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18-Ispravka i 32/22), Ministarstvo pravde i uprave razmotrilo je prijedlog ovog zakona i daje sljedeće

M I Š L J E N J E

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca - branitelja Bosne i Hercegovine je propis kojim se ne povrjeđuju prava zaštićena odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, niti je u suprotnosti sa drugim pravnim aktima, kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava i sloboda.

S poštovanjem,

Dostaviti:
1. Naslovu;
2. a/a.





Broj: 08-03-11-772/24 MD
Sarajevo, 11.01.2024. godine

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA

Predmet: Mišljenje na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine;

Veza: Vaš dopis, broj: 06-02-555/24 od 09.01.2024. godine;

Vezano za vaš zahtjev za mišljenje na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, u skladu sa članom 8. Pravilnika o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet („Službene novine Federacije BiH“, br. 34/16 i 15/18), dajemo sljedeće mišljenje:

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo je postupilo u skladu sa navedenim Pravilnikom i Ministarstvu finansijsa uz Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama dostavilo na mišljenje popunjeno i potpisano obrazac IFP-NE u kojem je data sljedeća izjava: „Razlog utvrđivanja Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine proizašao je iz potrebe usklađivanja kantonalnog zakona iz oblasti branilačko/invalidske zaštite sa izmjenama i dopunama federalnih propisa iz ove oblasti, konkretno, donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“, broj 81/23). Osim navedenog usklađivanja sa federalnim propisom iz oblasti braniteljsko/invalidske zaštite, nužno je bilo sva „obavezna“ novčana davanja iz važećeg kantonalnog zakona jasno vezati za koeficijent za obračun i dati mogućnost da se odlukom Vlade Kantona utvrđuju iznosi ovih davanja, najprije vodeći računa o raspoloživim budžetskim sredstvima. Predviđenim izmjenama se ne uvode nova prava niti se proširuje obim postojećih prava, nego upravo suprotno, omogućava se samostalno definiranje i ograničavanje izdataka po postojećim pravima u skladu sa budžetskim mogućnostima. Obzirom na navedeno sačinjen je ovaj obrazac IFP-NE.“.

Obzirom da za provođenje Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama nisu potrebna dodatna sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo, na navedeni Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, Ministarstvo finansijsa, sa aspekta fiskalnog učinka na Budžet, **nema primjedbi**.



Ovo mišljenje je dato u skladu sa odredbama Prijedloga Zakona koji se obrađuje i podataka navedenih u Obrascu IFP-NE Izjave o fiskalnoj procjeni, čija tačnost je u isključivoj odgovornosti Predлагаča, te ukoliko se naknadno utvrdi da navedene odredbe i podaci odstupaju od stvarno činjeničnog stanja, ovo mišljenje će se staviti van snage.



Dostaviti:

- Naslovu
2. MF-Sektor za budžet i fiskalni sistem
3. a/a

Pripremila: Mensura Drakovac, BA menadžmenta ND
Kontrolisala: Amina Močević, mr. sc.



Adresa: Maršala Tita 62, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 565-005, Fax: + 387 (0) 33 565-052
Web: <http://mf.ks.gov.ba>, E-mail: mf@mf.ks.gov.ba

OBRAZAC IZJAVA O FISKALNOJ PROCJENI

Obrazac IFP NE

A 1. Obradivač propisa

	KOD	NAZIV
Razdjal	1301	Ministarstvo za boracka pitanja Kantona Sarajevo

B 2. Osnovni podaci o prijedlogu propisa

Vrsta propisa/akta	Zakon	DA	Odluka	NE	Strategija	NE
	Uredba	NE	Drugi akti	Predložene izmjene	Drugi akti planiranja	NE
Naziv propisa/akta	ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPUNSKIM PRAVIMA BORACA-BRANITELJA BOSNE I HERCEGOVINE					

C 3. Izjava o nepostojanju dodatnih fiskalnih efekata predloženog propisa

Razlog utvrđivanja Prijedloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine proizašao je iz potrebe usklađivanja kantonalnog zakona iz oblasti branilačko/invalidske zaštite sa izmenama i dopunama federalnih propisa iz ove oblasti, konkretno, donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“, broj 81/23). Osim navedenog usklađivanja sa federalnim propisom iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite, nužno je bilo sva „obavezna“ novčana davanja iz važećeg kantonalnog zakona jasno vezati za koeficijent za obračun i dati mogućnost da se odlukom Vlade Kantona utvrđuju iznosi ovih davanja, najprije vodeći računa o raspoloživim budžetskim sredstvima. Predviđenim izmenama se ne uvode nova prava niti se proširuje obim postojećih prava, nego upravo suprotno, omogućava se samostalno definiranje i ograničavanje izdataka po postojećim pravima u skladu sa budžetskim mogućnostima. Obzirom na navedeno sačinjen je ovaj obrazac IFP-NE


D 4. Pečat i potpis odgovornog lica

Mjesto i
datum



Broj: 05-37-1605/22
Sarajevo, 16.05.2022. godine

KANTON SARAJEVO
Reisa Džemaludina Čauševića 1
SARAJEVO 71 000



PREDMET: Mišljenje, dostavlja se.-

Veza: Vaš akt broj: 06-04-17865/22 od 25.04.2022. godine

U aktu veze postavili ste više pitanja koja se odnose na primjenu propisa iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.

Po prvom pitanju slava smo da se kantonalni zakoni ne moraju bazirati na pravima navedenim u Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“, br. 33/04, 56/06, 70/07, 9/10, 90/17 i 29/22).

Po drugom pitanju smatramo da navedene kategorije mogu ostvariti ona prava i pod onim uslovima kako je to propisano konkretnim propisom kantona, općine/grada ili drugih donosioca.

Po trećem pitanju smatramo da se propisi o prednosti pri zapošljavanju trebaju provoditi kako je propisano, tj. uz obavezno donošenje provedbenog propisa subjekta koji vrši zapošljavanje.

S poštovanjem,



Dostavljeno:
1.Naslovu
2.a/a

**"Službene novine Kantona Sarajevo"
Broj 1/96**

Na osnovu članova V-1.4. i IX-3(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 11. marta 1996. godine, donosi

**USTAV
KANTONA SARAJEVO**

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Sadržaj

Ovim Ustavom uređuju se organizacija i status Kantona Sarajevo (dalje: Kanton), njegove nadležnosti i struktura vlasti.

Član 2.

Ustavljanje Kantona

Područje grada Sarajeva koje je razgraničenjem između entiteta u Bosni i Hercegovini izvršenim Mirovnim sporazumom za Bosnu i Hercegovinu potpisanim u Parizu 14.decembra/prosinca 1995. godine (dalje: Mirovni sporazum) pripalo Federaciji Bosni i Hercegovini (dalje: Federacija), organizira se kao kanton sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu.

Član 3.

Naziv i sjedište Kantona

Službeni naziv Kantona je: Kanton Sarajevo.

Sjedište Kantona je u Sarajevu.

Član 4.

Teritorij Kantona

Teritorij Kantona obuhvata područja općina Centar Sarajevo, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Trnovo i Vogošća, kako je to utvrđeno Mirovnim sporazumom. Ovaj teritorij se bliže utvrđuje posebnim propisom Skupštine Kantona (dalje: Skupština) sukladno federalnim zakonima.

U slučaju izmjena teritorija Kantona odvajanjem dijelova teritorije radi pripajanja kantonima ili pripajanjem dijelova drugih kantona ovom Kantonu, Skupština daje svoje prethodno mišljenje, a radi njegove potvrde može zatražiti i lično i izjašnjavanje građana sa područja Kantona na neki od propisanih načina.

Član 5.

Službena obilježja Kantona

Kanton ima grb, zastavu, himnu/svečanu pjesmu i pečat, kao i druga obilježja o kojima odluči Skupština.

Službena obilježja Kantona upotrebljavat će se samostalno ili zajedno sa službenim obilježjima Bosne i Hercegovine i Federacije, kako je to određeno njihovim propisima i propisima Kantona.

Za prihvatanje službenih obilježja iz prethodnog stava u Skupštini potrebna je kvalifikovana većina ukupnog broja poslanika.

Član 18.

Nadležnosti Skupštine

Skupština Kantona:

- a) priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Ustav Kantona;
- b) donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona;
- c) bira i razrješava Predsjednika i podpredsjednika Kantona sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- d) utvrđuje politiku i donosi program razvoja Kantona;
- e) potvrđuje imenovanje Premijera, zamjenika Premijera i članova Vlade Kantona;
- f) osniva kantonalne i općinske sudove i utvrđuje njihove nadležnosti;
- g) bira sudije kantonalnih sudova sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- h) usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebitno finansiranje;
- i) bira zastupnike u Dom naroda Federacije sukladno Ustavu Federacije;
- j) odlučuje o prijenosu ovlaštenja Kantona na općine i Federaciju;
- k) odobrava zaključivanje ugovora i sporazuma u oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne suradnje;
- l) provodi istražu sukladno ovom Ustavu i posebnim propisima;
- m) vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima.

Član 19.

Način rada Skupštine

Skupština bira predsjedavajućeg i dva njegova zamjenika iz reda izabranih poslanika.

Skupština zasijeda javno, izuzev u slučajevima kada je to predviđeno njenim poslovnikom. Izvještaji o zasjedanjima i donesenim odlukama se objavljaju u sredstvima javnog informiranja.

Način rada Skupštine bliže se uređuje poslovnikom.

Član 20.

Poslanički imunitet

Krivični postupak ili građanska parnica ne mogu biti pokrenuti protiv kantonalnog poslanika, niti kantonalni poslanik može biti zadržan u pritvoru ili kačen na bilo koji način zbog iznesenog mišljenja i datog glasa u Skupštini.

Član 21.

Način odlučivanja u Skupštini

U vršenju svojih nadležnosti Skupština donosi zakone, druge propise, te opće i pojedinačne akte (dalje: propisi).

Svako općinsko vijeće općina koje formiraju Grad izabrat će 7 delegata u Gradsko vijeće iz reda općinskih vijećnika.

Bošnjacima, Hrvatima i grupi Ostalih će pojedinačno biti garantiran minimum od 20% mesta u Gradskom vijeću, bez obzira na izborne rezultate.

Ukoliko se izborom gradskih vijećnika iz reda općinskih vijećnika ne može popuniti minimalan broj mesta zagarantovan stavom 3. ovog člana, gradski vijećnici će biti birani iz reda kandidata sa lista političkih stranaka koje participiraju u općinskim vijećima, a na osnovu izbornih rezultata".

AMANDMAN III

U članu 18. pod (j), riječ "općine" je zamijenjena riječima "općinu, Grad".

AMANDMAN IV

Iza člana 18. dodaje se novi član 18a. koji glasi:

"Predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg

'Skupština bira predsjedavajućeg i njegovog zamjenika iz reda izabranih poslanika. Predsjedavajući i njegov zamjenik neće biti izabrani iz istog konstitutivnog naroda".

U članu 19. stav 1. se briše.

AMANDMAN V

U članu 23.,iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Postojeće pravična i odgovarajuća zastupljenost svih naroda koji žive u Kantonu na svim nivoima Kantonačnih Izvršnih vlasti".

AMANDMAN VI

Član 26. se mijenja i glasi:

"Potpredsjednik Kantona

'Skupština će izabrati i potpredsjednika Kantona. Potpredsjednik Kantona se bira na period od dvije godine i ne može se na tu funkciju birati više od dva puta uzastopno.

Potpredsjednik Kantona obavlja poslove koje utvrdi predsjednik Kantona, kao i druge poslove kako je to utvrđeno posebnim kantonalnim propisima.

Predsjednik i potpredsjednik Kantona neće biti iz istog konstitutivnog naroda".

AMANDMAN VII

Na kraju člana 29. pod (f) dodaju se riječi: "i Gradu".

AMANDMAN VIII

Iza člana 29. dodaje se novi član 29a. koji glasi:

"Ministar i zamjenik ministra unutrašnjih poslova i ministar i zamjenik ministra stambene politike neće biti imenovani iz reda istog konstitutivnog naroda.

- b) osigurati suradnju svake osobe i svakog službenika u davanju potrebnih informacija i podataka;
 - c) osigurati pristup i kontrolu na svim mjestima gdje su osobe lišene slobode, zatvorene ili gdje rade;
 - d) omogućiti prisustvo sudskim i upravnim postupcima kao i sastancima organa.
- Nalazi i izvještaji tijela iz stava 1. ovog člana će se razmatrati u nadležnim organima po hitnom postupku, te će na osnovu toga biti preduzimane odgovarajuće mjere gdje to bude potrebno.

III - NADLEŽNOSTI KANTONA

Član 11.

Određivanje nadležnosti

Kanton ima nadležnosti utvrđene Ustavom Federacije i ovim Ustavom.

U slučaju potrebe za tumačenjem, nadležnosti Kantona utvrđene ovim Ustavom će biti tumačene u korist Kantona po principu predpostavljene nadležnosti, a pojedinačno spomenuta ovlaštenja u ovom Ustavu se neće tumačiti kao bilo kakva ograničenja općih nadležnosti Kantona.

Član 12.

Isključive nadležnosti

U okviru svojih nadležnosti Kanton je nadležan za:

- a) uspostavljanje i nadziranje policijskih snaga;
- b) utvrđivanje obrazovne politike, uključujući donošenje propisa o obrazovanju i osiguranje obrazovanja;
- c) utvrđivanje i provođenje kulturne politike;
- d) utvrđivanje stambene politike, uključujući i donošenje propisa koji se tiču uređivanja i izgradnje stambenih objekata;
- e) utvrđivanje politike koja se tiče reguliranja i osiguravanja javnih službi;
- f) donošenje propisa o korištenju lokalnog zemljišta, uključujući i zaniranje;
- g) donošenje propisa o unaprijeđivanju lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti;
- h) donošenje propisa o lokalnim postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranje njihove dostupnosti;
- i) utvrđivanje politike u vezi sa osiguranjem radija i televizije, uključujući donošenje propisa o osiguranju njihovog rada i izgradnji;
- j) provođenje socijalne politike i uspostava službi socijalne zaštite;
- k) stvaranje i primjena politike turizma i razvoja turističkih resursa;
- l) stvaranje predpostavki za optimalni razvoj privrede koja odgovara urbanoj sredini;
- m) finansiranje djelatnosti kantonalnih vlasti ili kantonalnih agencija oporezivanjem, zaduživanjem ili drugim sredstvima.

Član 13.

Zajedničke nadležnosti sa Federacijom

Kanton zajedno sa Federacijom, samostalno ili u koordinaciji sa federalnim vlastima vrši slijedeće nadležnosti:

- a) jamčenje i provođenje ljudskih prava;
- b) zdravstvo;
- c) politika zaštite čovjekove okoline;
- d) komunikacijska i transportna infrastruktura;
- e) socijalna politika;
- f) provođenje zakona i drugih propisa o dravljanstvu;
- g) imigracija i azil;
- h) turizam;
- i) korištenje prirodnih bogatstava.

Član 14.

Vršenje nadležnosti

Svoje nadležnosti Kanton izvršava donošenjem sopstvenih propisa i primjenom propisa Bosne i Hercegovine i Federacije.

Nadležnosti iz člana 13. ovog Ustava Kanton vrši u obimu dogovorenom sa federalnim vlastima. U slučaju da takav dogovor ne postoji te nadležnosti će Kanton vršiti cijelovito i samostalno.

Član 15.

Prenošenje nadležnosti

Svoje nadležnosti iz oblasti obrazovanja, kulture, turizma, lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti, radija i televizije Kanton može prenositi na općine u svom sastavu. Ove nadležnosti će se obavezno prenositi na one općine u kojima većinsko stanovništvo prema nacionalnoj strukturi nije stanovništvo koje čini većinu i na području cijelog Kantona.

Kanton može neke od svojih nadležnosti prenijeti i na federalne vlasti, ukoliko bi se na taj način obezbijedilo njihovo efikasnije i racionalnije vršenje.

Odluku o prenošenju nadležnosti u smislu ovog člana donosi Skupština.

IV - STRUKTURA VLASTI

A) ZAKONODAVNA VLAST

Član 16.

Opća odredba Zakonodavnu vlast u Kantonu vrši Skupština Kantona.

Član 17.

Sastav Skupštine

Skupština je jednodomo predstavničko tijelo sastavljeno od 45 (četrdesetpet) poslanika. Poslanici se biraju tajnim glasanjem na neposrednim izborima na cijelom području Kantona.

Prilikom izbora poslanika obezbjeđuje se odgovarajuća zastupljenost predstavnika Bošnjaka, Hrvata i ostalih naroda proporcionalno nacionalnoj strukturi stanovništva na području Kantona.

Izbor poslanika u Skupštini provodi se sukladno federalnim izbornim propisima, s tim što izbore raspisuje i provodi Skupština.

Mandat poslanika u Skupštini trje 2 (dvije) godine.



SLUŽBENE NOVINE

KANTONA SARAJEVO

Godina XVIII – Broj 6

Četvrtak, 14. februar 2013. godine
SARAJEVO

ISSN 1512-7052

KANTON SARAJEVO

Skupština Kantona Sarajevo

Na osnovu člana V.2.6.a) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i člana 42. stav 3. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 30.01.2013. godine, usvojila je

AMANDMANE XLIII-XLIX NA USTAV KANTONA SARAJEVO AMANDMAN XLII

U članu 13. tačka f)iza riječi "državljanstvu" dodaju se riječi: "i putnim ispravama državljanja Bosne i Hercegovine sa teritorije Federacije i o boravku i kretanju stranaca", a tačka g) briše se.

AMANDMAN XLIV

U članu 17. iza stava 1. dodaje se novi stav 2., koji glasi:

"Pripadnicima nacionalnih manjina u Kantunu garantuje se jedno poslaničko mjesto u Skupštini, koje se popunjava u skladu sa izbornim propisima."

U dosadašnjem stavu 2., koji postaje stav 3., riječ "federalnim" briše se.

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Dodaje se novi stav 6. koji glasi:

"Klub Ostalih formira se uz uslov da postoji najmanje jedan poslanik koji se izjašnjava kao Ostali odnosno kao pripadnik nacionalne manjine."

AMANDMAN XLV

U članu 18a. dodaje se novi stav 1., koji glasi:

"Skupština ima predsjedavajućeg i tri zamjenika predsjedavajućeg, koji se biraju iz reda konstitutivnih naroda i Ostalih."

Dosadašnji st. 1. do 4. postaju st. 2. do 5.

U novom stavu 2. riječi: "konstitutivnih naroda predlaže" zamjenjuju se riječima: "konstitutivnih naroda i Ostalih predlaže po".

U novom stavu 4. iza riječi: "konstitutivni narod" dodaju se riječi: "i Ostali".

U novom stavu 5. riječ "Tri" zamjenjuje se riječju "Četiri".

AMANDMAN XLVI

U članu 19. stav 3. briše se.

Obrazloženje

Ovim amandmanom mijenja se član 19. Ustava Kantona Sarajevo, koji je prethodno mijenjan Amandmanom XXIII na Ustav Kantona Sarajevo.

Stav 3. člana 19. nije brisan prilikom prethodnih amandmanskih izmjena stava 2. ovog člana, mada se radi o ponavljanju rješenja propisanih stavom 2. tog člana.

AMANDMAN XLVII

U članu 21a. stav 1. riječi: "stav 4." zamjenjuju se riječima: "st. 4. i 6."

U st. 2. i 4. iza riječi: "konstitutivnih naroda" dodaju se riječi: "i kluba Ostalih".

AMANDMAN XLVIII

U članu 21b. stav 1., u prvom i zadnjem redu, kao i u stavu 2. iza riječi: "konstitutivnih naroda" dodaju se riječi: "i kluba Ostalih".

AMANDMAN XLIX

Iza člana 30. dodaje se član 30b., koji glasi:

"Raspodjela funkcija

"Član 30b.

Predsjedavajući Skupštine i premijer Kantona ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda odnosno iz reda Ostalih".

Broj 01-01-2451/13

30. januara 2013. godine

Sarajevo

Predsjedavajuća

Skupštine Kantona Sarajevo

Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka m) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04) i člana 187. stav 2. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12-Drugi novi prečišćeni tekst br. 41/12), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 30.01.2013. godine, donijela je

S L U Ž B E N E N O V I N E
KANTONA SARAJEVO

Broj 31 – Strana 2

Četvrtak, 10. augusta 2017.

- raspoljela sredstava ostvarenih po osnovu njihovog korištenja;
6. upravljanje i raspolažanje imovinom Grada;
 7. upravljanje, finansiranje i unapređenje djelatnosti i objekata gradske komunalne infrastrukture:
 - a. gradsko groblje;
 - b. mostovi od posebnog značaja za Grad;
 - c. gradска улична rasvjeta;
 - d. gradski parkovi;
 8. odlučivanje o raspolažanju stanovima u vlasništvu Grada i visini zakupnine za korištenje stanova koji su u vlasništvu Grada, propisivanje pravila održavanja reda u stambenim zgradama na području Grada, obezbeđivanje sredstava za radove radi zaštite objekata od kulturno-istorijskog značaja na području Grada, uređivanje i obezbeđivanje korištenja poslovnog prostora kojim upravlja Grad, utvrđivanje visine naknade za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada i vršenje nadzora nad njihovim korištenjem;
 9. određivanje imena ulica i trgova na području Grada;
 10. donošenje propisa o uslovima, izgradnji i održavanju spomenika, spomeničkih i sličnih obilježja na području Grada;
 11. osnivanje, upravljanje, unapređenje i finansiranje ustanova i izgradnja objekata za zadovoljavanje potreba stanovništva u oblasti kulture i sporta od značaja odnosno posebnog interesa za Grad;
 12. utvrđivanje osnova zajedničke politike razvoja kulture, fizičke kulture, sporta, odmora i rekreacije građana na području Grada i organizovanje odnosno učestvovanju u organizovanju kulturnih i sportskih manifestacija i sportskih takmičenja od značaja za Grad;
 13. analiza stanja javnog reda i mira, bezbjednosti ljudi i imovine, te predlaganje mjera prema organima nadležnim za ova pitanja;
 14. donošenje propisa o porezima, naknadama, doprinosima i taksama iz nadležnosti Grada;
 15. uspostavljanje i vršenje inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem propisa iz vlastitih nadležnosti Grada;
 16. raspisivanje referendumuza područje Grada;
 17. raspisivanje samodoprinos, javnog zajma i odlučivanje o zaduženju Grada;
 18. osnivanje i obezbeđivanje uslova rada gradskih radio i TV stanica, štampanih glasila i drugih sredstava javnog informisanja;
 19. podsticanje razvoja civilnog društva;
 20. zaštita životinja.

Obavljanje pojedinih poslova iz stava 1. ovog člana Grad može, u skladu sa zakonom, povjeriti ustanovama, privrednim društvima, drugim pravnim licima i obrtnicima."

"Član 4e.

Općine koje nisu u sastavu Grada i Grad zajednički upravljaju, finansiraju i unapređuju djelatnosti i objekte nedjeljive komunalne infrastrukture, i to:

1. vodosнabдijevanje, odvodjenje i prerada otpadnih voda;
2. održavanje javne чистоće i upravljanje čvrstim otpadom;
3. snabdijevanje prirodnim gasom;
4. daljinsko grijanje i
5. organizovanje i unapređenje gradskog javnog prevoza.

Općine koje nisu u sastavu Grada i Grad mogu povjeriti obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana Kantonu."

AMANDMAN LIII

Iza člana 5. dodaje se član 5a., koji glasi:

"Član 5a.

Službeni jezici u Kantonu su: bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik, a službena pisma su latinica i cirilica.

Ostali jezici mogu se koristiti kao sredstvo komunikacije i nastave.

Određbe Ustava odnose se podjednako na osobe muškog i ženskog spola, bez obzira na rod imenice upotrebljene u tekstu."

AMANDMAN LIV

U članu 12. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

"Kanton ima sve nadležnosti koje nisu izričito povjerene Federalnoj vlasti ili koje ne spadaju u vlastite nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a posebno je nadležan za:"

AMANDMAN LV

U članu 38. stav 2. mijenja se i glasi:

"Općina i Grad imaju pravo na odgovarajuće izvore finansiranja kojima slobodno raspolažu u okviru svojih ovlaštenja, kao i na sredstva za obavljanje delegiranih ili prenesenih poslova iz okvira prava i dužnosti Kantona."

Iza stava 2. dodaju se novi st. 3, 4. i 5., koji glase:

"Općina i Grad ostvaruju prihode oporezivanjem, zaduživanjem i na drugi način, u skladu sa zakonom.

U skladu sa utvrđenom fiskalnom politikom, kantonalnim zakonom se utvrđuju vrste poreza, naknada, doprinosa i taksi koji u cijelosti ili djelimično pripadaju općini i Gradu kao izvorni prihodi.

Jedan dio finansijskih izvora općina i Grad ostvaruju od lokalnih taksi i naknada čiju stopu samostalno utvrđuju u okviru zakona."

Dosadašnji stav 3. postaje stav 6.

AMANDMAN LVI

Iza člana 39. Ustava Kantona dodaje se novi član 39a. - Imovina jedinica lokalne samouprave, koji glasi:

Član 39a. - Imovina jedinica lokalne samouprave

Općina i Grad imaju pravo na pokretnu i nepokretnu imovinu.

Imovinom se smatraju stvari, prava i novčana sredstva koja su steknuta kupovinom ili na drugi način u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine, Federacije i Kantona.

Imovinom općine odnosno Grada upravlja općinsko, odnosno Gradsko vijeće, na način utvrđen statutom."

AMANDMAN LVII

Iza člana 51. Ustava Kantona dodaje se novi član 52. koji glasi:

"Član 52.

Skupština Kantona Sarajevo će kantonalne zakone kojima je uredena lokalna samouprava i pripadnost javnih prihoda uskladiti s ovim amandmanima i njima urediti pitanja nadležnosti i odgovornosti Grada i općina, njihove međusobne odnose i način finansiranja.

Prenos i preuzimanje nadležnosti i finansijskih sredstava za njihovo obavljanje izvršiće se najkasnije u roku od dvije godine od stupanja na snagu ovih amandmana."

Broj 01-01-25012/17

31. jula 2017. godine

Sarajevo

Predsjedateljica

Skupštine Kantona Sarajevo

Prof. Ana Babić, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka m) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13) i člana 187. stav 2. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 31.07.2017. godine, donijela je

ODLUKU

**O PROGLAŠENJU AMANDMANA L DO LVII NA
USTAV KANTONA SARAJEVO**

1

Proglašavaju se Amandman L do LVII na Ustav Kantona Sarajevo, koji je donijela Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 31.07.2017. godine.

- (6) Ovlaštenje za pristup i nivoje pristupa podacima iz EMIS-a odobrava ministar."

Član 3.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-29307/22

27. jula 2022. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r.

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka b), a u vezi sa čl. 12., 13. i 14. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), člana 30. i 20a. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05 - Ispravka, 70/07, 9/10, 90/17 i 29/22), člana 5. stav (2), člana 9. stav (2), člana 10. st. (2) i (3), člana 14. stav (4), člana 19. stav (6), člana 29., člana 32. stav (1), člana 34. i člana 42. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/19 i 29/22) i člana 4. Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/05, 61/06, 9/10, 90/17 i 29/22), Skupština Kantona Sarajevo, na 54. Radnoj sjednici održanoj dana 27.07.2022. godine, donijela je

**ZAKON
O DOPUNSKIM PRAVIMA BORACA - BRANITELJA
BOSNE I HERCEGOVINE
POGLAVLJE I - OSNOVNE ODREDBE**

Član 1.

(Osnovine odredbe i konjsnici dopunskih prava)

- (1) Ovim zakonom uređuju se prava, uvjeti i postupak za ostvarivanje prava, korištenje i prestanak prava, sredstva za finansiranje prava, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava članova porodica šehida, članova porodica poginulih, umrlih i nestalih branjaca, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, branjaca, demobiliziranih branjaca, dobrovoljaca, organizatora otpora, veterana i ratnih vojnih zarobljenika, kao lica zaslužnih u odbrambeno - oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), kao i mirodopskih vojnih invalida.
- (2) U ostvarivanju pojedinih prava u okviru ovog zakona, lica koja ostvaruju ta prava, a nisu navedena u stavu (1) ovog člana takšativno se nazivaju u opisu tih prava.
- (3) Lica iz stava (1) ovog člana, prava po ovom zakonu ostvaruju kao dopunska uz prava koja su za branjoce i članove njihovih porodica utvrđena Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05 - Ispravka, 70/07, 9/10, 90/17 i 29/22) (u daljem tekstu: federalni zakon), Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/05, 61/06, 9/10, 90/17 i 29/22), Zakonom o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/19 i 29/22) i Odlukom o posebnim pravima

nositelja "Partizanske spomenice 1941" i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", broj 6/06).

Član 2.

(Definiranje pojmova)

- (1) Pod pojmom:
a) porodica šehida i porodica poginulog, umrlog, nestalog branjaca,
b) branilac,
c) dobrovoljac i organizator otpora,
d) veteran,
e) demobilizirani branjac,
f) ratni vojni invalid,
g) mirodopski vojni invalid,
smatraju se lica koja su definirana čl. 2, 3. i 4. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.
(2) Pod pojmom članova porodice šehida i porodica poginulog, umrlog, nestalog branjaca i umrlog ratnog vojnog invalida smatraju se lica definirana članom 17. federalnog zakona. Djeca šehida, poginulih, umrlih i nestalih branjaca (u daljem tekstu: djeca šehida i poginulih branjaca), rođena u braku ili u vanbračnoj zajednici i nakon prestanka prava na porodičnu invalidinu imaju status člana porodice poginulog branjaca.
(3) Pod pojmom dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja smatraju se lica koja su definirana čl. 1. i 2. Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica.
(4) Pod pojmom ratni vojni zarobljenik smatra se branilac koji je vršeći vojnu dužnost zarobljen od strane agresora na Republiku Bosnu i Hercegovinu.
(5) Pod pojmom demobilizirani branjac i članovi porodice demobiliziranog branjaca smatraju se lica definirana čl. 2. i 3. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.
(6) Pod pojmom zajedničko domaćinstvo smatra se zajednica stanovanja, privređivanja i trošenja ostvarenih prihoda.

Član 3.

(Rodna ravnopravnost)

- (1) Gramatička terminologija korištenja muškog ili ženskog roda u ovom zakonu podrazumejava uključivanje oba roda.
(2) Pojmovi utvrđeni u članu 2. ovog zakona i svim ostalim odredbama ovog zakona gdje se spominju u različitim pažešima zamjenjuju se riječima u odgovarajućem pažežu.

Član 4.

(Uvjeti za ostvarivanje dopunskih prava)

- (1) Prava po ovom zakonu mogu ostvariti branjoci koji su proveli u Oružanim snagama R BiH najmanje godinu dana i lice koje je kao maloljetno stupilo u Oružane snage R BiH u periodu datom u definiciji branjaca po federalnom zakonu, pod uvjetom da ne postoje okolnosti iz člana 36. federalnog zakona.
(2) Jedan od uvjeta ostvarivanja prava po ovom zakonu za lica iz člana 1. ovog zakona je da imaju prijavljeno prebivalište, odnosno boravište na području Kantona, najmanje deset godina neprekidno do 01.01. one godine u kojoj se predaje zahtjev za ostvarivanje dopunskog prava i

- odnosi se na prava iz čl. 27., 31., 32., 33., 34., 36., 51., 56. i 63. Izuzetno, za lica koja ostvaruju prava iz čl. 40. i 67. ovog zakona, dužina neprekidnog prebivališta/boravišta na području Kantona propisana je u tim članovima. Za ostvarivanje ostalih prava po ovom zakonu uvjet je da imaju prebivališta/boravišta na području Kantona i na dan predaje zahtjeva za ostvarivanje prava, a na lica iz čl. 29. i 35. ovog zakona ovaj uvjet se ne primjenjuje.
- (3) Pojam "neprekidno" iz stava (2) ovog člana podrazumijeva i prekide u boravištu/prebivalištu, ne duže od tri mjeseca u toku jedne kalendarske godine, ukoliko se isti odnose na prijavu u mjesto prijeratnog prebivališta. Ovako definiran pojam "neprekidno" ne odnosi se na čl. 40. i 67. ovog zakona, jer korisnici ovih prava moraju imati kontinuitet boravka bez prekida.

Član 5.

(Ravnopravnost u ostvarivanju prava)

Sa borbicima - braniteljima, u smislu ovog zakona, izjednačeni su u pravima učesnici narodnooslobodilačkog antifašističkog rata 1941. - 1945. godine, čiji je status utvrđen rješenjem nadležnog organa.

POGLAVLJE II - PRAVA

Odjeljak A - Dopunska prava

Član 6.

(Dopunska prava)

- (1) Lica iz člana 1. ovog zakona imaju, prema načinu i obimu utvrđenim ovim zakonom, sljedeća prava:
- a) zdravstvena zaštita;
 - b) banjsko i klimatsko liječenje (medicinska rehabilitacija);
 - c) naknada putnih troškova i troškova za liječenje u inostranstvu;
 - d) prava po osnovu preostale radne sposobnosti;
 - e) prednost u zapošljavanju;
 - f) pravo učešća u programima za zapošljavanje i održivost zaposlenosti;
 - g) prednost pri korištenju programa nadležnih službi za zapošljavanje;
 - h) prvenstvo upisa u obrazovne ustanove i besplatno školovanje;
 - i) stipendiranje;
 - j) pravo na obavezne udžbenike za redovno školovanje, školski prilog i užinu;
 - k) prednost pri smještaju u dječake i studentske domove;
 - l) uklanjanje arhitektonsko-urbanističkih barijera za ujazak i korištenje stana u invalidskim kolicima;
 - m) oslobađanje obaveze plaćanja naknade za pogodnost i naknade za uređenje građevinskog zemljišta;
 - n) oslobađanje obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište;
 - o) pravo na izgradnju stana;
 - p) dodjela sredstava za rješavanje stambenih potreba;
 - r) pravo na stan u vlasništvu;
 - s) prioritetno pravo za rješavanje stambenog pitanja pod jeftinijim uvjetima;
 - t) naknada troškova dženaze - sahrane;
 - u) podizanje nišana - nadgrobnog spomenika;
 - v) pravo dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja na obavještavanje o smrti putem javnih medija, organiziranje ukopa-sahrane uz državne počasti i

pravo na ukopno mjesto na lokacijama zaslužnih ličnosti;

- z) pravo na mjesečna novčana primanja;
- aa) dječiji dodatak;
- bb) pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći;
- cc) novčana egzistencijalna naknada;
- dd) personalna asistencija za ratne vojne invalide - paraplegičare i ratne vojne invalide kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoći od drugog lica;
- ee) pravo na besplatni priključak na infrastrukturne mreže (voda, kanalizacija, električna energija, gas);
- ff) besplatna vožnja;
- gg) prednost pri zakupu i otkupu poslovnog prostora pod jednakim uvjetima;
- hh) dodjela sredstava za održivi povratak.

- (2) Prava iz stava (1) ovog člana ostvaruju se u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

Odjeljak B - Zdravstvena zaštita

Član 7.

(Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu)

- (1) Lica iz člana 1. ovog zakona, ukoliko ne mogu ostvariti status osiguranog lica po propisima iz oblasti zdravstva, ostvaruju to pravo po ovom zakonu.
- (2) Pravo iz stava (1) ovog člana, mogu ostvariti i djeca šehida i poginulih branionaca, a dok se ne stvore uvjeti da to pravo ostvari po drugom osnovu.
- (3) U slučajevima iz st. (1) i (2) ovoga člana obaveznik uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje je Ministarstvo za boračka pitanja Kantona (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Član 8.

(Prošireni obim prava na zdravstvenu zaštitu)

Prošireni obim prava na zdravstvenu zaštitu za ratne vojne invalide propisan je Odlukom o proširenom obimu prava na korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 13/04, 11/06, 16/11 i 38/18).

Član 9.

(Oslobađanje obaveze ličnog učešća u troškovima liječenja)

Ratni vojni invalidi, članovi šehidske porodice - porodice poginulog branitelja i umelog ratnog vojnog invalida, članovi uže porodice ratnog vojnog invalida, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi njihove uže porodice kao i članovi porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, demobilizirani braniočci koji ostvaruju pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu oslobađaju se od obaveze ličnog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

Član 10.

(Banjsko i klimatsko liječenje - medicinska rehabilitacija)

- (1) Lica iz člana 1. ovog zakona, pod uvjetima propisanim ovim zakonom, imaju pravo na banjsko i klimatsko liječenje (medicinsku rehabilitaciju).
- (2) Djeca šehida i poginulih branionaca, pod uvjetima propisanim ovim zakonom, imaju pravo na banjsko liječenje.

Član 11.

(Definiranje pojma banjskog i klimatskog liječenja)

Banjsko i klimatsko liječenje, prema ovom zakonu, podrazumijeva liječenje koje je neophodno kao nastavak liječenja od zadobivene rane, povrede, ozljede ili bolesti koje su propisane kao indikacije za to liječenje, a koje se obavlja u specijalizovanim zdravstvenim ustanovama u kojima se u liječenju primjenjuje i prirodni faktor, drugim zdravstvenim ustanovama u kojima se liječenje obavlja pretežno prirodnim faktorom, kao i u ustanovama i privrednim društvima osnovanim za liječenje, odmor i rekreaciju u kojima se u liječenju primjenjuje prirodni faktor.

Član 12.

(Odlučivanje o potrebi za banjskim i klimatskim liječenjem)

- (1) O potrebi za banjskim i klimatskim liječenjem, na osnovu zahtjeva lica iz člana 1. ovog zakona i upute lječara specijaliste, odlučuje ljekarska komisija koju imenuje ministar za boračka pitanja Kantona (u dalnjem tekstu: ministar).
- (2) Izuzetno od održbe iz stava (1) ovog člana, ratni vojni invalid-paraplegičar, zajedno sa pratiocem, ima pravo na banjsko i klimatsko liječenje godišnje u trajanju od 21 dan, bez obzira na medicinskih stanja.
- (3) Način, uvjete i kriterije za ostvarivanje ovog prava utvrđuju ministar posebnim pravilnikom.

Član 13.

(Sklapanje ugovora sa ustanovama i privrednim društvima)

- (1) Ministarstvo zaključuje ugovore o banjskom i klimatskom liječenju sa ustanovama i privrednim društvima iz člana 11. ovog zakona u skladu sa pozitivnim propisima iz oblasti javnih nabavki.
- (2) Ugovorima iz stava (1) ovog člana naročito se utvrđuje obim i kvalitet zdravstvenih i drugih usluga koje te ustanove i privredna društva pružaju korisnicima, cijene tih usluga i druga međusobna prava i obaveze.

Član 14.

(Naknada troškova za liječenje u inostranstvu)

- (1) Ostvarivanje prava na naknadu troškova liječenja u inostranstvu ostvaruje se u skladu sa članom 27. stav 3. federalnog zakona.
- (2) Po red lica utvrđenih članom 27. stav 3. federalnog zakona, pravo na naknadu troškova liječenja u inostranstvu mogu ostvariti roditelji i bračni drugi selišta, poginulog, umrlog i nestalog branjica i dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članova porodica poginulih, umrlih i nestalih branjika ratnog priznanja i odlikovanja i demobiliziranih branjika i njihova tijeca.
- (3) Ministar propisuje kriterije za ostvarivanje prava iz stava (2) ovog člana.

Član 15.

(Naknada putnih troškova i troškova smještaja pri liječenju u inostranstvu)

- (1) Pravo na naknadu troškova prijevoza za odlazak na liječenje i povratak po završetku liječenja kao i naknadu troškova smještaja do deset dana, a ukoliko to liječenje nije moguće obaviti u Bosni i Hercegovini ostvaruju lica iz člana 14. ovog zakona.
- (2) Lica iz člana 14. ovog zakona imaju pravo na naknadu troškova prevoza i boravka za lice koje sa njim putuje u pratnji, ukoliko im je neophodna pomoć tog lica, a na osnovu preporuke lječara.

Član 16.

(Nemogućnost liječenja u Bosni i Hercegovini)

O nemogućnosti liječenja u Bosni i Hercegovini, potvrdu izdaje ljekarski konzilij Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Odjeljak C – Zapošljavanje**Član 17.**

(Prava po osnovu preostale radne sposobnosti)

Nezaposleni ratni vojni invalid, koji je zadobio ranu, povredu, ozljedu ili bolest po osnovu koje mu je priznat status ratnog vojnog invalida, na osnovu preostale radne sposobnosti ima pravo na profesionalnu rehabilitaciju, uključujući i školovanje za obavljanje poslova za koje se traži viša stručna spremu od one koju vojni invalid ima, ako prema općem obrazovanju, godinama života, zdravstvenom stanju i drugim okolnostima ima uvjete za uspješnu rehabilitaciju.

Član 18.

(Pojam profesionalne rehabilitacije)

Profesionalnom rehabilitacijom obezbeđuje se osposobljavanje za vršenje ranijeg ili drugog odgovarajućeg zanimanja, stručno osposobljavanje za vršenje određenog zanimanja i stručno usavršavanje.

Član 19.

(Pravo na profesionalnu rehabilitaciju)

- (1) Pravo na profesionalnu rehabilitaciju, po zahtjevu ratnog vojnog invalida, utvrđuje se na osnovu nalaza, ocjene i mišljenja komisije stručne ustanove za ocjenjivanje radne sposobnosti, u skladu sa propisima iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja.
- (2) Komisija iz stava (1) ovog člana dužna je u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva izvršiti ocjenu radne sposobnosti i o tome u daljem roku od osam dana pismeno izvijestiti ratnog vojnog invalida i općinsku službu za upravu nadležnu za boračko-invalidsku zaštitu (u dalnjem tekstu: općinska služba) u čijoj se službenoj evidenciji vodi ratni vojni invalid.

Član 20.

(Rok za upućivanje na profesionalnu rehabilitaciju)

Općinska služba je dužna uputiti ratnog vojnog invalida na profesionalnu rehabilitaciju najkasnije u roku od 30 dana od dana sticanja prava na profesionalnu rehabilitaciju.

Član 21.

(Subjekti realizacije profesionalne rehabilitacije)

- (1) Kantonalni organi uprave i kantonalne upravne organizacije, Grad Sarajevo, općine sa područja Kantona (u dalnjem tekstu: općina), kao i sva pravna lica čiji je osnivač Kanton, Grad Sarajevo ili općina, odnosno koja se finansira iz budžeta sa učešćem od najmanje 25%, dužni su primiti na profesionalnu rehabilitaciju ratnog vojnog invalida kojeg uputi Ministarstvo na prijedlog općinske službe.
- (2) Subjekti iz stava (1) ovog člana svojim općim aktima uređuju prava, obaveze i odgovornosti za ostvarivanje ovog prava.

Član 22.

(Primjena odredaba zakona sa nivoa Federacije Bosne i Hercegovine)

- (1) U pogledu dopunskih prava koja se odnose na profesionalnu rehabilitaciju, na ratne vojne invalide i mimoopske vojne invalide primjenjuju se odredbe

**SLUŽBENE NOVINE
KANTONA SARAJEVO**

Broj 31 - Strana 6

Četvrtak, 4. 8. 2022.

- Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, sposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/10).
- (2) Način ostvarivanja prava po osnovu preostale radne sposobnosti propisuje se posebnim pravilnikom koji donosi ministar.

Član 23.

(Prednost u zapošljavanju)

- (1) Kantonalni organi uprave i kantonalne upravne organizacije, Grad Sarajevo, općine u Kantonu, kao i sva pravna lica čiji je osnivač Kanton, Grad Sarajevo ili općina u Kantonu, odnosno koja se finansiraju iz budžeta sa učešćem od najmanje 25%, dužni su prilikom prijema u radni odnos osigurati prednost članovima porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branjoca, ratnim vojnim invalidima i članovima njihovih porodica, demobiliziranim branjocima i članovima njihovih porodica, dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja i članovima porodice poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, sa područja Kantona.
- (2) Prednost iz stava (1) ovog člana ostvaruje se u skladu sa odredbama koje propisuju osiguravanje prednosti pri zapošljavanju u federalnom zakonu, Zakonu o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica i Zakonu o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica
- (3) Vlada Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada Kantona) posebnim propisom uređuje jedinstvene uvjete, kriterije i pravila utvrđivanja prednosti pri zapošljavanju kategorija koji po ovom zakonu ostvaruju to pravo, te propisuje kaznene odredbe za subjekte iz stava (1) ovog člana koji ne poštuju odredbe ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju ovih lica.

Član 24.

(Pravo učešća u programima za zapošljavanje i održivost zaposlenosti)

Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva svake godine spram raspoloživih budžetskih sredstava može donijeti programe zapošljavanja i održivosti zapošljavanja braniteljske populacije kojim utvrđuje uvjete, kriterije i pravila za učešće u ovim programima, broj novozaposlenih i broj održanih radnih mjesti, period na koji se zapošljavaju ili podržava njihova zaposlenost, subjekte koji mogu učestvovati u ovim programima, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje ovog prava.

Član 25.

(Prednost pri korištenju programa nadležnih zavoda za zapošljavanje)

Javna ustanova "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" dužna je svojim aktima propisati da prednost pri korištenju programa za zapošljavanje imaju lica iz člana 1. ovog zakona i djeca šehida i poginulih branjoca.

Odjeljak D - Obrazovanje

Član 26.

(Prvenstvo upisa u obrazovne ustanove i besplatno školovanje)

- (1) Pod jednakim uvjetima utvrđenim posebnim propisima, lica iz člana 1. ovog zakona, kao i njihova djeca, imaju pravo na prvenstvo upisa i besplatno redovno školovanje u obrazovnim ustanovama čiji je osnivač ili suosnivač Kanton ili Grad Sarajevo ili općina.

- (2) Lica iz člana 1. ovog zakona imaju pravo na besplatno doškolovanje, odnosno prekvalifikaciju radi sticanja neophodnog stepena obrazovanja koje im je potrebno radi obavljanja određenih poslova.
- (3) Djeci šehida i poginulih branjoca, djeci ratnih vojnih invalida i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja upisanim na visokoškolske ustanove, kao redovni i samofinansirajući studenti, omogućava se pravo školovanja na teret Budžeta Kantona, kao i prednost prilikom upisa.
- (4) Obrazovne ustanove iz stava (3) ovog člana svojim pravilima ili drugim aktima utvrđuju način i uvjete za korištenje ovog prava.

Član 27.

(Stipendiranje)

- (1) Lica iz člana 1. ovog zakona, kao i njihova djeca, imaju pravo na dodjelu stipendije za vrijeme redovnog školovanja i studija u srednjoškolskim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama.
- (2) Lica iz člana 1. ovog zakona i njihova djeca, djeca šehida i poginulih branjoca imaju pravo na dodjelu stipendija za I, II i III ciklus Bolonjskog sistema studija.
- (3) Vlada Kantona posebnim propisom utvrđuje način i uvjete za ostvarivanje prava iz st. (1) i (2) ovog člana.

Član 28.

(Pravo na obavezne udžbenike za redovno školovanje, školski pribor i užinu)

- (1) Djeci lica iz člana 1. ovog zakona, koja pohađaju osnovnu školu, obezbijedit će se novčana pomoć za nabavku obaveznih udžbenika putem Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata - "IKRE" (u daljem tekstu: Fond "IKRE").
- (2) Pravo na obavezne udžbenike za redovno školovanje, školski pribor i užinu imaju lica iz stava (1) ovog člana pod uvjetima i na način utvrđenim kriterijima kao i raspoloživim sredstvima Fonda "IKRE".

Član 29.

(Prednost pri smještaju u šaške i studentske domove)

Dački i studentski domovi kojima je osnivač Kanton dužni su svojim aktima propisati da prioritet za smještaj u ove ustanove imaju djeca lica iz člana 1. ovog zakona.

Odjeljak E - Stambeno zdrinjavanje

Član 30.

(Uklanjanje arhitektonsko - urbanističkih barijera za ulazak i korištenje stana u invalidskim kolicima)

- (1) Ratni vojni invalid I grupe, koji nije sposoban za kretanje bez invalidskih kolica, ima pravo na uklanjanje arhitektonsko - urbanističkih barijera za prilaz i ulazak u stambenu zgradu u kojoj stanuje, kao i za korištenje stana.
- (2) Pravo iz stava (1) ovog člana može se ostvariti jednokratno, i to samo ako se radi o stambenoj jedinici sa riješenim imovinsko - pravnim odnosima.

Član 31.

(Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za pogodnost)

- (1) Lica iz člana 1. ovog zakona i djeca šehida i poginulih branjoca oslobađaju se obaveze plaćanja naknade za pogodnosti za izgradnju porodične stambene zgrade za vlastite potrebe neto građevinske površine do 200 m² kađa prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje, pod

- uvjetom da snose eventualne troškove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji nisu izmireni i o svom trošku izvrše opremanje građevinskog zemljišta prema uvjetima iz građevne dozvole pod nadzorom nadležne općinske službe za upravu.
- (2) Odredbe stava (1) ovog člana odnose se i na dogradnju, nadzidivanje, preuređenje krovišta i potkrovila, pretvaranje zajedničkih prostorija i rekonstrukciju kojom se povećava dotadašnja površina do 100 m² neto građevinske površine.

Član 32.

(Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za pogodnost za poslovni prostor)

Lica iz člana 1. ovog zakona i dječi šehida i poginulih branioca oslobađaju se obaveze plaćanja naknade za pogodnosti i naknade za uređenje građevinskog zemljišta za izgradnju poslovnog prostora neto građevinske površine do 100 m².

Član 33.

(Snošenje dijela troškova za obaveze nastale iz čl. 31. i 32. ovog zakona za novu izgradnju)

- (1) Licima iz člana 1. ovog zakona i dječi šehida i poginulih branioca dio troškova za nastale obaveze iz čl. 31. i 32. ovog zakona za novu gradnju snosi Ministarstvo i općine, prema odobrenim budžetskim sredstvima i kronologiji podnijetih zahtjeva i to:
- a) za izgradnju objekata individualnog stanovanja u površini do 200 m² troškove naknade za pogodnosti građevinskog zemljišta-renta i
 - b) za dio ukupnih troškova uređenja građevinskog zemljišta.
- (2) Općine svojom odlukom o građevinskom zemljištu, a shodno odobrenim budžetskim sredstvima, svake kalendarske godine mogu utvrditi iznos subvencije za podmirenje troškova naknade za pogodnosti građevinskog zemljišta.
- (3) Licima iz člana 1. ovog zakona i dječi šehida i poginulih branioca za kupovinu stana u novoizgrađenim zgradama kolektivnog stanovanja u površini od 20 m² po jednom članskom domaćinstvu, a najviše do 100 m² neto građevinske površine stana, troškove naknade za pogodnosti građevinskog zemljišta-renta snosi Ministarstvo, kao i dio ukupnih troškova uređenja građevinskog zemljišta, a prema odobrenim budžetskim sredstvima i kronologiji podnijetih zahtjeva.
- (4) Pod snošenjem dijela ukupnih troškova uređenja građevinskog zemljišta podrazumijeva se vrijednost od 20% utvrđene vrednosti građevinske vrijednosti neto stambene površine iz člana 66. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije BiH i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 67/05) i to do površine do 20 m² po svakom članu porodičnog domaćinstva, a najviše do 100 m² neto građevinske površine objekta individualnog stanovanja, stana u objektu kolektivnog stanovanja ili poslovnog prostora.
- (5) Pod kolektivnim stanovanjem podrazumijeva se kolektivna izgradnja koja se realizira putem "Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, fatme vojne invalida, demobilizirane borce i prognaće osobe" i ostale pravne subjekte koji gradi na lokacijama koje su općinskim

odlukama predviđene za kolektivnu izgradnju za boračku populaciju.

- (6) Općine svojom odlukom o građevinskom zemljištu mogu predvidjeti mogućnost oslobađanja lica iz člana 1. ovog zakona i djecu šehida i poginulih branioca od obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište.

Član 34.

(Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište)

- (1) Za lica iz člana 1. ovog zakona, Ministarstvo snosi troškove plaćanja naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište na kojem pravo raspolaganja ima Kanton, Grad Sarajevo ili općina, te građevinsko zemljište kupljeno na slobodnom tržištu od fizičkih ili pravnih lica u svrhu izgradnje individualnog stambenog objekta za vlastite potrebe, površine do 500 m².
- (2) Za građevinsko zemljište kupljeno na slobodnom tržištu iz stava (1) ovog člana, Ministarstvo snosi troškove plaćanja do visine utvrđene cijene gradskog građevinskog zemljišta na području općine na kojem se nalazi.
- (3) Pravo iz stava (1) ovog člana ne odnosi se na izgrađene objekte koji su u postupku legalizacije.
- (4) Vlada Kantona posebnim aktom uređuje kriterije za prvenstvo korištenja ovog prava, način realizacije, postupak i uvjete pod kojima će sredstva za kupovinu građevinskog zemljišta za izgradnju individualnih stambenih objekata odobravaju, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje ovog prava.

Član 35.

(Pravo na izgradnju stana)

Lica iz člana 1. ovog zakona imaju pravo na izgradnju stana putem Fonda Kantona Sarajevo osnovanog za rješavanje stambenih potreba za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide i demobilizirane borce i prognaće osobe, prema načinu i uvjetima utvrđenim od strane Vlade Kantona.

Član 36.

(Dodata sredstava za rješavanje stambenih potreba)

- (1) Lica iz člana 1. ovog zakona, imaju pravo na dodjebu sredstava za rješavanje stambenih potreba.
- (2) Ukoliko za pravo iz stava (1) ovog člana apliciraju raseljena lica koja su vjedno i lica iz člana (1) ovog zakona, osim uvjeta propisanih za ostvarivanje ovog prava isti moraju dobiti da nemaju riješeno stambeno pitanje na području Bosne i Hercegovine, odnosno da nisu ostvarili pravni stambeni jedinicu u entitetu Republika Srpska i da nisu ju prodati ili na drugi način oduzili.
- (3) Pravo iz stava (1) ovog člana, mogu ostvariti i lica u cilju adekvatnog rješavanja stambenog pitanja primjereno posrednoj situaciji i to za potrebe završetka izgradnje stambene jedinice: sanacije, rekonstrukcije, adaptacije ili dogradnje stambene jedinice, preuređenja krovišta i potkrovila u stambeni prostor i sl.

Član 37.

(Vidovi dodjele sredstava za rješavanje stambenih potreba)

- (1) Za rješavanje stambenih potreba dodjeljuju se jednokratna bespovraćna sredstva u građevinskom materijalu, sredstva za izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga i udruživanje sredstava za kupovinu stana licima iz člana 1. ovog zakona.

- (2) Sredstva iz stava (1) ovog člana mogu se dodijeliti do visine iznosa 15.000 KM.
- (3) Izuzetno od stava (2) ovog člana dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja i članova porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja prilikom ostvarivanja prava na udruživanje sredstava za kupovinu stana mogu se dodijeliti sredstva do visine iznosa 30.000 KM.
- (4) Lica iz stava (3) ovog člana mogu ostvariti pravo iz stava (1) ovog člana i putem sanacije, rekonstrukcije, adaptacije ili dogradnju stambene jedinice, preuređenje krovista i potkrovila u stambeni prostor i sl., u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja i kada ne rješavaju stambeno pitanje prvi put.

Član 38.

(Poseban propis Vlade Kantona za pravo na dodjelu sredstava)

Vlada Kantona posebnim propisom uređuje kriterije za ostvarivanje prava, kriterije za prvenstvo korištenja prava, namjenu dodjele sredstava za rješavanje stambenih potreba, visina sredstava za dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje ovog prava.

Član 39.

(Pravo na besplatni priključak na infrastrukturne mreže - voda, kanalizacija, električna energija, gas)

- (1) Pravo na besplatni priključak na infrastrukturne mreže (voda, kanalizacija, električna energija, gas) imaju lica iz člana 1. ovog zakona i djeca šehida i poginulog branioca, pod uvjetom da stambeno pitanje rješavaju prvi put i da stambeni objekat posjeduje elektro-energetsku saglasnost, odnosno adekvatnu saglasnost drugih javnih preduzeća.
- (2) Lica iz člana 1. ovog zakona i djeca šehida i poginulog branioca, imaju pravo da stambeni objekat besplatno priključe na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, monofazni priključak na elektrodistributivnu mrežu i gasovodnu mrežu pod uvjetima iz stava (1) ovog člana.
- (3) U cilju realizacije ovih prava potpisuju se svake godine sporazumi sa javnim preduzećima koja obavljaju ove djelatnosti, a sastavni dio sporazuma obavezno su i uvjeti rješavanja stambenog pitanja po prvi put kao i tehnički detalji koji se odnose na priključke i druga značajna pitanja.

Član 40.

(Pravo na stan u vlasništvu)

- (1) Pod uvjetom da nemaju riješeno stambeno pitanje, te da imaju prijavljeno prebivalište, odnosno boravište na području Kantona, a najkasnije do 06.02.1999. godine i dalje neprekidno, ratni vojni invalidi i grupe i ratni vojni invalidi koji su radno nesposobni po osnovu rane, povrede ili bolesti zadobijene za vrijeme službe u Oružanim snagama R BiH, roditelji šehida - poginulih boraca - braničela, nezaposlene supruge šehida-poginulog borca-braničela, kao i djeca šehida i poginulog branioca i umrlog ratnog vojnog invalida, koja su bez oba roditelja, a ostvaruju pravo na ličnu odnosno porodičnu invalidinu, imaju pravo na odgovarajući stan.
- (2) Odgovarajućim stanom smatra se stan koji se dodjeljuje u vlasništvo, u skladu s uvjetima propisanim ovim zakonom.

Član 41.

(Postupak kada je stambeno pitanje riješeno na način da ne zadovoljava potrebe)

Ratni vojni invalidi I grupe i ratni vojni invalidi koji su radno nesposobni po osnovu ranjavanja ili ozljeđivanja za vrijeme službe u Oružanim snagama RBiH, kao i djeca šehida i poginulog branioca i umrlog ratnog vojnog invalida, koja su bez ova roditelja, čije je stambeno pitanje riješeno na način koje nezadovoljava njihove potrebe, ostvaruju pravo iz člana 40. ovog zakona pod uvjetom da stan kojim raspolažu prodaju po cijeni vrijednosti stana utvrđenoj od strane nadležnog sudskog vještaka, tako što će iznos od prodanog stana biti dio ukupne vrijednosti dodijeljenog stana.

Član 42.

(Pravo preće kupnje)

- (1) Lica iz člana 40. ovog zakona, kojima je dodijeljen stan u vlasništvo, u slučaju namjere prodaje dodijeljenog stana imaju obavezu isti ponuditi Ministarstvu ili u korist i za račun Ministarstva Fondu za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide i demobilizirane borce Kantona Sarajevo, odnosno drugom pravnom subjektu od kog je izvršena kupovina stana za potrebe korisnika u skladu sa ovim zakonom.
- (2) Period za navedenu obavezu iz stava (1) ovog člana je deset godina od dana upisa prava vlasništva na dodijeljenom stanu, po cijeni koja ne može biti veća od vrijednosti koju je Ministarstvo snosilo za kupovinu stana, računajući po zvaničnom kursu KM u odnosu na euro.
- (3) Pravo preće kupnje iz stava (1) iz ovog člana, upisuje se prilikom upisa vlasništva dodijeljene stambene jedinice.

Član 43.

(Gubitak prava na odgovarajući stan)

- (1) Pravo iz člana 40. ovog zakona gube ona lica koja bez opravданog razloga odbiju ponuđeni odgovarajući stan.
- (2) Lokacija dodijeljenog stana na području Kantona ne može biti razlog za odbijanje ponuđenog stana.

Član 44.

(Odlučivanje o priznanju prava)

O priznanju prava iz čl. 40., 41., 42., 43. ovog zakona odlučuje Komisija za dodjelu stana u vlasništvo, a po prigovoru na odluke ove komisije rješava Ministarstvo.

Član 45.

(Poseban pravilnik za pravo na stan u vlasništvo)

Ministar posebnim pravilnikom utvrđuje način, uvjete i kriterije prvenstva za ostvarivanje prava na stan u vlasništvo, strukturu stanova, način obezbeđenja stanova za dodjelu u vlasništvo, odredbe koje predstavljaju ugovori o dodjeli stana u vlasništvo nužno moraju sadržavati, rok za podnošenje prigovora i druga pitanja od značaja za realizaciju ovog prava.

Član 46.

(Prioritetno pravo za rješavanje stambenog pitanja pod jednakim uvjetima)

- (1) Prilikom rješavanja stambenog pitanja lica iz člana 1. ovog zakona, imaju pravo na prioritetno rješavanje stambenog pitanja pod jednakim uvjetima.
- (2) Prioritet iz stava (1) ovog člana lica ostvaruju u svim pravnim subjektima, kada je riječ o rješavanju stambenog pitanja, a prema pravu prvenstva propisanom članom 29. stav 2. federalnog zakona i članom 3. stav 1. tačka 10. Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica.

Odjeljak F – Posthumna prava**Član 47.**

(Naknada troškova dženaze – sahrane)

- (1) Članovi porodice odnosno lice koje je snosilo troškove dženaze-sahrane za lica iz člana 1. ovog zakona sa područja Kantona, ima pravo na naknadu troškova dženaze-sahrane u visini od tri prosječne neto plaće zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine iz prethodne godine.
- (2) Pravo iz stava (1) ovog člana, mogu ostvariti i lica koja snose troškove dženaze-sahrane za djecu šehida i poginulih branioca.
- (3) Ratni vojni invalidi mogu ostvariti pravo na naknadu troškova dženaze-sahrane samo za članove uže porodice (bračni drug, djeca i roditelji) koji su živjeli sa njim u zajedničkom domaćinstvu, a što se dokazuje uvjerenjem o kretanju za ratnog vojnog invalida i potvrdom o identitetu za umrlo lice.
- (4) Naknada troškova dženaze-sahrane se može odobriti i za članove porodice umrlih ratnih vojnih invalida, koji su ostvarili pravo na porodičnu invalidinu.
- (5) Ukoliko troškove dženaze-sahrane za lica iz člana 1. ovog zakona sa područja Kantona snosi pravno lice troškovi se priznaju u visini stvarnih troškova, a najviše do tri prosječne neto plaće zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine iz prethodne godine.
- (6) Ukoliko umrlo lice iz člana 1. ovog zakona sa područja Kantona nema članova porodice odnosno nikoga ko bi snosio troškove dženaze-sahrane, nadležna općinska služba uz osiguranje dokaza o mogućnosti ostvarivanja ovog prava, od ukopnog društva i odgovarajuće vjerske zajednice traži da organiziraju ukop na građskom groblju, te istim priznaje stvarne troškove dženaze-sahrane.
- (7) Posljepak za priznavanje prava iz stava (1) ovog člana se može pokrenuti najdalje u roku od jedne godine od dana smrti lica.

Član 48.

(Podizanje nišana, nadgrobnog spomenika)

- (1) Svim pripadnicima Oružanih snaga RBiH koji su poginuli ili umrli u toku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu u periodu od 18.09.1991. do 22.04.1996. godine i ukopani na području Kantona, Kanton će podići nišana-nadgrobne spomenike, u skladu sa idejnim rješenjem jedinstvenog nadgrobnog spomenika-nišana za šehide-poginule borbe-braniče, te obezbijediti trajnu zaštitu i održavanje putem javne ustanove "Fond Memorijala Kantona Sarajevo" (u daljem tekstu: Fond Memorijala).
- (2) Izuzetno, mogu se podići pisanji-nadgrobni spomenici i za pripadnike Oružanih snaga RBiH iz stava (1) ovog člana koji su ukopani izvan područja Kantona, a prema raspoloživim povratnim sredstvima.
- (3) Članovi porodice poginulih braničela iz stava (1) ovog člana, koji svojim sredstvima izvrše podizanje nišana-nadgrobnih spomenika imaju pravo na naknadu troškova u visini 1/3 po dijagonici koju utvrdi Fond Memorijala, u skladu sa finansijskim sredstvima.

Član 49.

- (Korisnici prava na podizanje nišana-nadgrobnih spomenika)
- (1) Organizatorima otpisa, veteranim, dobrovoljcima, dobitnicima ratnog priznanja i odlikovanja, ratnim vojnim

invalidima bez obzira na stepen invalidnosti, Kanton putem Fonda Memorijala, podiže nišana-nadgrobne spomenike nakon njihove smrti, u skladu sa usvojenim tipiziranim idejnim rješenjem od strane Fonda Memorijala.

- (2) Pravo na podizanje nišana-nadgrobnih spomenika imaju i pripadnici oružanih snaga RBiH iz stava (1) ovog člana koji su ukopani izvan područja Kantona pod uvjetom da su bili pripadnici jedinica 1. Korpusa Armije RBiH i ostalih jedinica i komandi čije je sjedište bilo u Sarajevu i da porodica umrlog ima prebivalište/boravište na području Kantona.
- (3) Dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja obezbjeđuje se ukopno mjesto u "Aleji veterana" na groblju Vlakovo ili na nekoj drugoj lokaciji predviđenoj za ove namjene. Ovo pravo mogu ostvariti i lica iz stava (1) ovog člana pod uvjetima i na način propisan posebnim pravilnikom koji donosi ministar.
- (4) Rodičeljima šehida i poginulih, umrlih i nestalih branioca, kojima je poginulo jedino dijete ili imaju jedno ili više djece koja su nesposobna za privređivanje, Ministarstvo putem Fonda Mémorijsa, snosi troškove izrade i postavljanja nišana-nadgrobnog spomenika do visine sredstava utvrđene za lica iz stava (1) ovog člana.

Član 50.

(Pravo dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja na obavještavanje o smrti putem javnih medija, organiziranje ukopa-sahrane uz državne počasti i pravo na ukopno mjesto na lokacijama zaslužnih ličnosti)

Pravo na obavještavanje o smrti putem javnih medija, organiziranje ukopa-sahrane uz državne počasti i pravo na ukopno mjesto na lokacijama zaslužnih ličnosti ostvaruju dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja u skladu sa posebnim pravilnikom koji donosi ministar.

Odjeljak G – Novčana primanja**Član 51.**

(Pravo na mjesecna novčana primanja)

- (1) Dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi porodice poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i ratni vojni invalidi kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica imaju pravo na mjesecna novčana primanja.
- (2) Pravo iz stava (1) ovog člana ima i nosilac "Partizanske spomenice 1941.", pod uvjetom da je u periodu agresije 1992.-1995. godine, imao neprekidno boravište-prebivalište na području Kantona.
- (3) Osnovica za utvrđivanje iznosa mjesecnog novčanog primanja iz stava (1) ovog člana je prosječna neto plaća ostvarena u Kantunu u prethodnoj kalendarskoj godini.
- (4) Visinu procenta osnovice mjesecnih novčanih primanja iz stava (1) ovog člana, utvrđuje svake budžetske godine Vlada Kantona na prijedlog ministra, a u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

Član 52.

(Ostvarivanje prava samo po jednom osnovu)

- (1) Dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja koji su ujedno i ratni vojni invalidi, kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica, pravo na mjesecna novčana primanja ostvarjuju samo po jednom osnovu.
- (2) Pravo na mjesecna novčana primanja iz člana 51. ovog zakona ratni vojni invalidi 100% I grupe kojima je

priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica ostvaruju do dana ostvarivanja prava na mjesecna novčana primanja za personalnu asistenciju.

Član 53.

(Pravo članova porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja)

Pravo na mjesecna novčana primanja ostvaruju i članovi porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja u skladu sa članom 2. st. 2. i 3. Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica.

Član 54.

(Pravo djece bez oba roditelja)

- (1) Pravo na mjesecna novčana primanja imaju djeca šehida-poginulog borca-branitelja bez oba roditelja za vrijeme nezaposlenosti do zasnivanja radnog odnosa.
- (2) Pravo iz stava (1) ostvaruje se najduže do dvije godine, a najdalje do 35. godine života, u skladu sa članom 21 c. federalnog zakona pod uvjetima iz člana 51. ovog zakona.

Član 55.

(Dječiji dodatak)

- (1) Pravo na mjesecna novčana primanja imaju djeca ratnih vojnih invalida sa utvrđenim invaliditetom od 20 do 80% (u dalnjem tekstu: dječiji dodatak), bez obzira na imovinski cenzus i ukoliko ovo pravo ne ostvaruje po propisima o zaštiti porodice sa djecom.
- (2) Dječiji dodatak isplaćuje se djeci do završetka redovnog školovanja, a najkasnije do navršenih 27 godina života. Dječiji dodatak isplaćuje se i za vrijeme dok je dijete uslijed bolesti ili liječenja sprječeno da izvršava svoje obaveze u školi, odnosno fakultetu, a najkasnije do navršenih 27 godina života.
- (3) Osnovica za utvrđivanje visine dječijeg dodatka je prosječna neto plaća ostvarena u Kantonu u prethodnoj godini.
- (4) Visinu iznosa dječijeg dodatka utvrđuje Ministarstvo svake budžetske godine u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima, s tim da taj iznos ne može biti manji od 7,5% od osnovice iz stava (3) ovog člana.
- (5) Pravo na dječiji dodatak pripada djeci koja ispunjavaju uvjete za priznavanje ovog prava od prvog narednog mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

Član 56.

(Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći)

- (1) Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći, mogu ostvariti lica iz člana 3. ovog zakona u vidu:
 - a) plaćanja dijela troškova vanrednog školovanja i paralelnog samofinansirajućeg;
 - b) plaćanja dijela troškova II i III ciklusa Bolonjskog sistema studija;
 - c) dodjele novčanih sredstava za rješavanje socijalnih potreba (zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, pomoć teško oboljelim, nabavka lijekova, grijanje, poplave, požari i sl.);
 - d) plaćanja troškova stana.
- (2) Izuzetno, pravo iz tač. a) i b) stava (1) ovog člana mogu ostvariti djeca šehida i poginulih branici, djeca ratnih vojnih invalida, djeca umrlih ratnih vojnih invalida, djeca dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djeca poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i to pravo iz tačke a) stava (1) ovog člana do navršene 27.

godine života, a pravo iz tačke (b) stava (1) ovog člana bez obzira na godine dobne starosti.

- (3) Pravo iz tačke c) stava (1) mogu ostvariti i djeca šehida i poginulog branica kada je u pitanju pomoć teško oboljelim.
- (4) Ministar posebnim pravilnikom uređuje način, uvjete, kriterije, postupak i opravdanost zahtjeva iz stava (1) ovog člana, spram raspoloživih budžetskih sredstava.

Član 57.

(Novčana egzistencijalna naknada)

- (1) Novčana egzistencijalna naknada u smislu ovog zakona je mjesecna novčana naknada demobiliziranim branicima koja se dodjeljuje pod uvjetima, na način i u visini propisanim ovim zakonom.
- (2) Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvariti demobilizirani branici do navršavanja 57. godina života pod uvjetom da je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje godinu dana, da je prijavljen kao nezaposleno lice kod nadležne službe za zapošljavanje Kantona najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, ukoliko ima prebivalište/boravište na području Kantona i ako ostvaruje mjesecne prihode u iznosu manjem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec decembar 2018. godine.
- (3) Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvariti supruga umrlog demobiliziranog branica sve dok ne navrši 57. godina života ukoliko ne ostvaruje mjesecne prihode u iznosu većem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec decembar 2018. godine i ako je umrli bio pripadnik Oružanih snaga najmanje godinu dana.

Član 58.

(Dokazivanje ispunjavanja uvjeta za ostvarivanje prava)

Lica iz člana 57. ovog zakona dužno je dokazati ispunjavanje svih navedenih uvjeta za ostvarivanje ovog prava, a Ministarstvo će donijeti uputstvo o načinu, uvjetima i dokumentaciji potrebnoj za ostvarivanje ovog prava.

Član 59.

(Visina iznosa mjesecne novčane egzistencijalne naknade)

- (1) Visina iznosa mjesecne novčane egzistencijalne naknade utvrđuje se u iznosu od pet KM po mjesecu provedenom u Oružanim snagama.
- (2) Iznos naknade iz stava (1) ovog člana može biti i niži uz primjenu koeficijenta za obračun, ali ne može biti veći od visine egzistencijalne naknade utvršene na federalnom nivou na bazi primjene koeficijenta za njen obračun koji kvartalno donosi Влада Федерације Босне и Херцеговине.

Član 60.

(Sticanje i gubitak prava na mjesecnu novčanu egzistencijalnu naknadu)

- (1) Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu pripada licima koji ispunjavaju uvjete za priznavanje ovog prava od prvog narednog mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.
- (2) Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu prestaje:
 - a) smrću korisnika,
 - b) zashivanjem radnog odnosa, ostvarivanjem prava na penziju, prijavom samostalne djelatnosti ličnim radom, odjave lica sa evidencije nezaposlenih, ostvarivanjem prava na mjesecnu naknadu po federalnom propisu, ostvarivanjem prihoda po osnovu izdavanja u zakup nekretnina, ukoliko po

navedenom demobilizirani branici ili supruga umrlog demobiliziranog branika ostvaruje mjesečne prihode u većem iznosu od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec decembar 2018. godine.

- (3) Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu ne može se prenijeti na drugo lice.
- (4) Korisnik prava dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka promjene prijaviti prvostepenom organu svaku promjenu koja utiče na prestanak prava, a prvostepeni organ će po službenoj dužnosti na osnovu prijave korisnika ili saznanja na drugi način o razlozima za prestanak prava, donijeti rješenje o prestanku prava.

Član 61.

(Obvezujuće sredstava za realizaciju prava)

- (1) Novčana sredstva za ostvarivanje i korištenje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu za lica iz člana 57. ovog zakona obezbjeđuju se iz Budžeta Kantona.
- (2) Ukoliko iznos pojedinačne naknade iz člana 59. ovog zakona, pomnožen sa brojem korisnika, bude zahtjevan veći iznos sredstava obezbjeđenih za te namjene u Budžetu Kantona, primjenjujeće se koeficijent za obračun.
- (3) Vlada Kantona nakon usvajanja budžeta, kvartalno donosi zaključak kojim se utvrđuje koeficijent za obračun i iznos novčane egzistencijalne naknade, u zavisnosti od broja korisnika na način da ukupan iznos potrebnih sredstava na nivou fiskalne godine ne prelazi iznos u Budžetu Kantona za te namjene.
- (4) Prvostepeni organ vodi kompletну evidenciju o korisnicima prava, a Ministarstvo u okviru godišnjeg izvještaja o tome upoznaje Vladu Kantona.

Član 62.

(Postupak u slučaju preužitka)

- (1) Lice kome je isplaćeno novčano primanje prema ovom zakonu na koje nije imalo pravo, dužno je vratiti primljeni iznos.
- (2) Za nepravilne isplate koje su nastale kao greška organa koji je vodio postupak, nepravilno isplaćena sredstva nadoknađuje organ koji je učinio grešku i odgovarajući iznos doznačava na račun Budžeta Kantona.

Član 63.

(Personalna asistencija za ratne vojne invalide- paraplegičare i ratne vojne invalide kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica)

- (1) Ratni vojni invalidi – paraplegičari i ratni vojni invalidi kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica ostvaruju pravo na mjesečna novčana primanja za personalnu asistenciju u cilju njihovog uključivanja u normalne životne aktivnosti i vraćanje narušenog dosjedanja.
- (2) Osnovica za utvrđivanje iznosa mjesečnog novčanog primanja iz stava (1) ovog člana je prosječna neto plaća ostvarena u Kantunu u prethodnoj kalendarskoj godini, a ovaj iznos nakon pribavljanja pôdaška o višini prethodne neto plaće u prethodnoj godini za svaku budžetsku godinu utvrđuje ministar za borčka pitanja svojom odlukom.
- (3) Za ratne vojne invalide sa I stepenom tuge njege mjesečna novčana primanja ostvaruju se u iznosu 40% od osnovice iz stava (2) ovog člana, zaokružen na cijeli broj.

Za ratne vojne invalide sa II stepenom tuge njege mjesečna novčana primanja ostvaruju se u iznosu 28% od osnovice iz stava (2) ovog člana, zaokružen na cijeli broj.

Za ratne vojne invalide sa III stepenom tuge njege mjesečna novčana primanja ostvaruju se u iznosu 20% od osnovice iz stava (2) ovog člana, zaokružen na cijeli broj.

- (4) Izuzetno, ratni vojni invalidi – kvadriplegičari, osim ostvarivanja ovog prava, ukoliko za to postoji opravdana potreba, na prijedlog Udruženja Ratnih vojnih invalida – paraplegičara Kantona Sarajevo, ostvaruju pravo na zapošljavanje personalnog njegovatelja, koji se u radnom odnosu vodi pri ovom udruženju, a troškove njegovog radnog mjesta snosi Ministarstvo i općina na kojoj ovo lice ima prebivalište/boravište.

Odjeljak H – Ostala prava

Član 64.

(Besplatna vožnja)

- (1) Ratni vojni invalid i član porodice šehida i porodice poginulog, umrlog, nestalog branika, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi porodice poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja imaju pravo na besplatnu vožnju u javnom gradskom saobraćaju na području Kantona, ako to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu.
- (2) Lice iz stava (1) ovog člana besplatnu vožnju ostvaruju putem javnih prevoznika koji obavljaju javni linjski prevoz putnika u Kantunu, a ovo pravo mogu ostvariti samo kod jednog javnog prevoznika po svom izboru do početka primjene jedinstvenog tarifnog sistema za javni linjski prevoz na području Kantona u dijelu korištenja jedinstvene karte svih javnih prevoznika.
- (3) Pored ratnog vojnog invalida koji je korisnik prava na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica, pravo na besplatnu vožnju ima i lice koje mu tu njegu i pomoć pruža.
- (4) Lica iz člana 1. ovog zakona, mogu ostvariti pravo na besplatnu vožnju do banjskog i klimatskog lječilišta iz čl. 10. i 11. ovog zakona, a dječa šehida i poginulog branika besplatnu vožnju do đanjskog lječilišta, kada su tamo upućeni od strane Ministarstva.

Član 65.

(Postupak ostvarivanja prava na besplatnu vožnju)

- (1) Ministarstvo snosi troškove prijevoza lica iz člana 64. ovog zakona po cijeni koju utvrdi Vlada Kantona.
- (2) Zahjev za ostvarivanje ovog prava podnosi se općinskoj službi.
- (3) Općinska služba dostavlja spisak korisnika ovog prava javnom prevozniku koji obavlja javni linjski prevoz putnika u Kantunu po izboru korisnika, na osnovu kojeg se izdaju odgovarajući kuponi.
- (4) Period izdavanja i važnost kupona, kao i način realizacije ovog prava pobliže se reguliše ugovorom između Ministarstva i javnog prevoznika koji obavlja javni linjski prevoz putnika u Kantunu.

Član 66.

(Prednost pri zakupu i otkupu poslovnog prostora pod jednakim uvjetima)

Organizatori otpora, nosioci najviših ratnih priznanja i šehidske porodice - porodice poginulog borca - branitelja i umrlog ratnog vojnog invalida i ratnog vojnog invalida, imaju prednost pri zakupu i otkupu jednog poslovnog prostora u

vlasništvu Kantona, Grada Sarajeva ili općine na području Kantona.

Član 67.

(Dodjela sredstava za održivi povratak)

Lica iz člana 1. ovog zakona, koja su ostvarila povratak u mjestu u kojima su imali prebivalište odnosno boravište prije početka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu u svrhu obezbeđenja uvjeta za održivi povratak u istom, imaju pravo na jednokratnu dodjelu sredstava za održivi povratak, pod uvjetom da su prebivalište, odnosno boravište na području Kantona imali i na dan 06.02.1999. godine, a u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

Član 68.

(Nemogućnost ostvarivanja prava na dodjelu sredstava za održivi povratak)

Pravo iz člana 67. ovog zakona nemaju lica koja su na području Kantona rješila svoje stambeno pitanje.

Član 69.

(Poseban propis Vlade Kantona za pravo na održivi povratak)

Vlada Kantona posebnim propisom uređuje vrstu i visinu sredstava iz člana 67. ovog zakona, kriterije za prvenstvo korištenja prava, način realizacije, postupak i uvjete pod kojima se sredstva za održivi povratak dodjeljuju, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje prava.

POGLAVLJE III – POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA I PRESTANAK PRAVA

Odjeljak A – Prvostepeni i drugostepeni postupak za ostvarivanje prava

Član 70.

(Poslovi upravnog rješavanja u prvom stepenu)

Poslovi upravnog rješavanja u prvom stepenu o pravima i obavezama po određenim pravima iz ovog zakona prenose se na općinske načelnike.

Član 71.

(Prava po kojima prvostepeno rješenje donosi općinski načelnik)

- (1) O priznavanju prava iz čl. 7., 17., 30., 31., 32., 33. stav (1) tač. a) i b), 47., 51., 53., 54., 55., 57., 63., 64. i 65. ovog zakona rješenje donosi općinski načelnik.
- (2) U drugostepenom upravnom postupku o pravima iz ovog zakona rješava Ministarstvo.
- (3) Prvostepena rješenja iz stava (1) ovog člana podliježu nadzoru koji obavlja Ministarstvo.

Član 72.

(Službene evidencije o korisnicima prava)

Općinske službe vode službenu evidenciju o korisnicima prava po ovom zakonu i učestvuju u formiranju jedinstvene baze korisnika prava prema programu koje definira Ministarstvo.

Odjeljak B – Ostvarivanje i prestanak prava

Član 73.

(Korištenje prava)

- (1) Prava utvrđena ovim zakonom mogu se koristiti dok postoje propisani uvjeti za korištenje tih prava i ne mogu se naslijedivati, niti prenositi na druga lica.
- (2) U slučaju smrti borca - branitelja BiH i ratnog vojnog invalida, po ovom zakonu, nastavljaju koristiti dopunska prava za koja je umrli započeo proceduru ostvarivanja za života njegovi članovi uže porodice (bračni drug, djeca do navršenih 18 godina života, odnosno 25. godina života

ako se nalaze na redovnom školovanju), odnosno do realizacije ostarivanja započetog prava.

Član 74.

(Prestanak prava i uvjeti za nastavak njihovog korištenja)

- (1) Prestanak statusa borca-branitelja BiH, ratnog vojnog invalida ili člana šehidske porodice-porodice poginulog borca i porodice umrlog ratnog vojnog invalida u skladu sa važećim federalnim propisima, povlači i prestanak prava utvrđenih ovim zakonom, ukoliko su ta prava ostvarena na osnovu tog statusa.
- (2) U slučaju odjave prebivališta ili boravišta sa područja Kantona, odnosno prijave prebivališta ili boravišta na drugom području unutar Bosne i Hercegovine, lica iz člana 1. ovog zakona nastavljaju koristiti prava iz člana 7. i 47. po ovom zakonu, ukoliko ta prava ne ostvare po propisima koji važe na području njihovog novog prebivališta.

Član 75.

(Dužnost prijave svake promjene koja utiče na ostvarivanje prava)

Korisnik prava po ovom zakonu dužan je prijaviti svaku promjenu koja povlači izmjenu ili prestanak prava utvrđenih ovim zakonom u roku od 15 dana od nastanka promjene.

POGLAVLJE IV - SREDSTVA ZA FINANSIRANJE PRAVA I NADZOR

Član 76.

(Sredstva za finansiranje prava)

Sredstva za finansiranje prava utvrđenih ovim zakonom obezbeđuju se iz budžeta Kantona i općina.

Član 77.

(Nadzor)

Nadzor nad sprovodenjem ovog zakona vrši Ministarstvo.

POGLAVLJE V - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 78.

(Rok za donošenje akata predviđenih ovim zakonom)

U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona Vlada Kantona i ministar donijet će akte iz svoje nadležnosti predviđene ovim zakonom.

Član 79.

(Korišteno pravo)

Ratni vojni invalidi kojima je do stupanja na snagu ovog zakona posredstvom državnih organa izvršeno uklanjanje arhitektonsko-urbanističkih barijera za ulazak i korištenje stana u invalidskim kolicima, smatraju se da su iskoristili pravo iz člana 30. ovog zakona.

Član 80.

(Nemogućnost korištenja prava po ovom zakonu)

Lica iz člana 1. ovog zakona kojima su dodijeljene novčane pozajmice za otvaranje radnih mesta i novčane pozajmice za rješavanje stambenih potreba po ranije važećim propisima iz oblasti boračko-invalidske zaštite Kantona, a nisu uredno izvršili povrat dodijeljenih sredstava ili neizvršavaju redovno preuzete obaveze vraćanja dodijeljenih sredstava, do izmirenja svojih obaveza po ovom osnovu ne mogu ostvariti prava propisana ovim zakonom, izuzev prava iz člana 6. tač. a), b), c), d), h), i), t), u), v) i aa).

Član 81.

(Nastavak izmirivanja obaveza po već ostvarenim novčanim pozajmicama i prava na subvencioniranje kamata kredita)

- (1) Lica iz člana 1. ovog zakona koja su do stupanja na snagu ovog zakona ostvarila pravo na dodjelu jednokratne, beskamatne novčane pozajmice za rješavanje stambenog pitanja i pravo na subvencioniranje kamata kredita, dužna su nastaviti izmirivanje svojih obaveza po ovom osnovu.
- (2) Lica iz člana 1. ovog zakona koja su do stupanja na snagu ovog zakona ostvarila pravo na novčanu pozajmicu za otvaranje radnih mjeseta, kojima bi pitanje zaposlenja rješila lica iz člana 1. ovog zakona kao i članovi njihove uže porodice, dužna su nastaviti izmirivanje svojih obaveza po ovom osnovu.

Član 82.

(Prestanak važenja ranijeg propisa)

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/21 - Novi prečišćeni tekst).

Član 83.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-29231/22

27. jula 2022. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r.

Vlada Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 25. Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 36/10), Vlada Kantona Sarajevo, na 87. sjednici održanoj 28.07.2022. godine, donijela je

ODLUKU

O SUBVENCIONIRANJU RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH

Član 1.

(Predmet)

Ovom odlukom propisuju se sredstva, uslovi, kriteriji bodovalja, postupak podnošenja zahtjeva, utvrđivanje liste reda prvenstva kandidata za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih i postupak dodjele sredstava.

Član 2.

(Sredstva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih)

- (1) Sredstva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih planirana su u Budžetu Kantona Sarajevo za 2022. godinu, u okviru Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo), na poziciji kapitalni transferi pojedinicima 615200-YAU 028.
- (2) Ministarstvo na ime subvencioniranja rješavanja stambenog pitanja mladih kandidatu, po redoslijedu sa konačne rang liste reda prvenstva kandidata, isplaćuje iznos do 10.000,00 KM, u zavisnosti od raspoloživih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za ove namjene.

Član 3.

(Značenje pojedinih pojmljiva)

Pojmovi upotrijebljeni u ovoj odluci imaju slijedeće značenje:

- a) "subvencioniranje" je odobravanje nepovratnih novčanih sredstava na ime rješavanja stambenog pitanja mladih,
- b) "rješavanje stambenog pitanja" podrazumijeva kupovinu stana ili kuće u novogradnji ili korištenih ili izgradnju kuće ili stana na području Kantona Sarajevo,
- c) "lice koje nema riješeno stambeno pitanje" je lice koje samo kao i njegov bračni ili vanbračni partner (ukoliko je lice u bračnoj ili vanbračnoj zajednici), nisu vlasnici drugog stana ili porodične kuće u mjestu rođenja na području Bosne i Hercegovine i teritoriji Kantona Sarajevo,
- d) "invalidnost" - podrazumijeva procenat invalidnosti utvrđen u skladu sa odredbom člana 12. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18) i odredbom člana 39. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 13/18, 90/21 i 19/22),
- e) "član porodičnog domaćinstva" je bračni ili vanbračni partner, dijete rođeno u braku ili van braka, usvojenik i drugo lice koje je podnositelj prijave dužan izdržavati, a živi sa imenovanim u zajedničkom domaćinstvu u zadnje tri godine,
- f) "bračna zajednica" je zakonom uredena zajednica života žene i muškarca, u smislu člana 6. Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/05, 41/05 i 31/14),
- g) "vanbračna zajednica" je zajednica života žene i muškarca koji nisu u braku ili vanbračnoj zajednici sa drugim licem, koja traje najmanje tri godine ili kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete, u smislu člana 3. Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 4.

(Uslovi za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih)

- (1) Uslove koje podnositelj zahtjeva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih mora ispuniti su:
 - a) da je starosne dobi od navršenih 18 godina do manje od navršenih 38 godina u momentu podnošenja zahtjeva,
 - b) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 - c) da ima prebivalište na području Kantona Sarajevo neprekidno u trajanju od najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva,
 - d) da podnositelj zahtjeva i njegov bračni ili vanbračni partner nemaju na drugi način riješeno stambeno pitanje,
 - e) da podnositelj zahtjeva i njegov bračni ili vanbračni partner nisu bili vlasnici stana ili kuće koju su otuđili pravnim poslom,
 - f) da prodavac stana ili kuće nije roditelj, brat ili sestra podnosioca zahtjeva ili roditelj, brat ili sestra

Član 66.

Федерално министарство одбране/ Федерално министарство обране и Федерално министарство унутрашњих послова ће, у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог Закона, формирати комисије које ће извршити прозиверу и идентификацију потврде, односно ујеренљивоста о својству, околностима и начину страдања лица из члана 2. став 1. овог Закона и доставити их подлежним преосталом органима најкасније у року од 60 дана од дана подношења заптјева.

Прибављање укозе потврде, односно ујеренљивости из става 1. овог члана првостепеним органима дужним су донацији решеша о престанку права у року од 30 дана од дана прибављања укозе потврде, односно ујеренљивости уколико се утврди да се не ради о лицу из чл. 3. и 4. овог Закона.

Реализацију ујеренљивости о својству, околностима и начину страдања органа из става 1. овог члана дужни су завршити до 31.12.2004. године.

Члан 67.

Предсједник Федерације Босне и Херцеговине ће, на усаглаштању са предсједником Владе Федерације Босне и Херцеговине, у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог Закона именовати комисију за правосудну реализацију решења из члана 66. став 1. овог Закона.

Комисија по првостепеном ставу састављена је да војницијама укозе и непосредним узјима и контролом којима је ујеренљивост о првостепености и начину у складу са ставом првостепеног Оружаних снага, најава и мешавина десантних компонената, по основу којих се остварују определене првостепене права из области обузданог и небезбедног ратова.

У комисији из става 1. овог члана морају бити заступљени сви три конститутивна народа у Федерацији Босне и Херцеговине, а представнице бошњачког и хрватског народа на већинском основу.

Комисија из става 1. овог члана посвесне реализације завршиће у року од 18 мјесеца од дана ступања на снагу овог Закона.

Комисија ће доносићи првостепеним органима најкасније у року од 15 дана од дана именовања.

Члан 68.

Заптјева за првостепене права на живот, породичну и квалитетну и квалитетну породичну инвалидност, додатак за истих помоћ од другог лица и ортогенетског додатка, поднесена прије ступања на снагу овог Закона, рјешавање се води ускоком и у начину утврђен одредбама овог Закона.

Члан 69.

Даком ступања на снагу овог Закона, за лица из чл. 1., 2., 3. и 4. овог Закона, првостепене права: Закон о основним правима војних инвалида и породичних налиха борца ("Службени лист РБиХ", бр. 2/92, б/94 и 13/94), Закон о заштити првостепених Територијалних одбрана и других брачних Републичких Босне и Херцеговине ("Службени лист РБиХ", бр. 4/92 и 13/94), Закон о изузетном материјалном обезбеђењу ратних војника инвалида и породица војничких борца ("Службени лист РБиХ", бр. 33/95, 37/95 и 17/96), Закон о заштити војника инвалида од пострадалих и несталих бранитеља ("Народни лист РБиХ", бр. 3/99 и 2/00).

За лица који су били подјељени стекли до 06.04.1992. године у време острву: Закон о односима првостепених војних инвалида и породичних налиха борца ("Службени лист РБиХ", бр. 2/92, б/94 и 13/94), Закон о заштити борца Народно-ослободilačkog rata ("Службени лист СРБиХ", бр. 3/90), Закон о основним правима борца Југословенског национално-ослобodilačkog rata i rezervističkog rata od 1936. do 1939. године ("Службени лист РБиХ", бр. 2/92, б/94 и 13/94), Закон о односима првостепених налиху и резервистичког рата од 1936. до 1939. године ("Службени лист РБиХ", бр. 2/92, б/94 и 13/94), Закон о односима првостепених "Партизанске споменичког 1941." ("Службени лист РБиХ", бр. 2/92, б/94 и 13/94), Закон о односима првостепених "Извршних одлуčujućih" "Орденом народног heroja" ("Службени лист РБиХ", бр. 2/92, б/94 и 13/94).

Члан 70.

Овај Закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације BiH".

Предсједавајући
Дома народса
Парламента Федерације BiH
Славко Митић, с.р.

Предсједавајући
Предstavničkog doma
Парламента Федерације BiH
Мухамед Ибрахимовић, с.р.

На основу члана IV B.7. a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ**O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRAVIMA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA**

Proglašava se Zakon o pravima boraca i članova njihovih porodica koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma od 05. maja 2004. godine i na sjednici Doma naroda od 06. maja 2004. godine.

Broj 01-578/04
11. juna 2004. godine
Sarajevo

Predsjednik
Niko Lozanović, s. r.

**ZAKON
O PRAVIMA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH
PORODICA****I - OSNOVNE ODREDBE****Član 1.**

Ovim Zakonom утвђују се: начин и поступак за остваривање права ратних војних invalida i članova njihovih porodica, članova porodica borača, članova porodica poginulih, umrlih i nestalih branilaca (u daljem tekstu: porodice poginulih, umrlih, nestalih branilaca) i demobiliziranih branilaca, lica заштитnih u odvrambeno-oslobodilačkom ratu, као i druga pitanja iz oblasti braniliško-invalidske politike.

Pojam šef ili pojmeni popunili branilac, u smislu ovog Zakona, koristi se po kategorijom izbora korisnika prava.

Član 2.

Branilcem, u smislu ovog Zakona, smatra se pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i policije nadležnog organa ministarstva poslova (u daljem tekstu: Oružane snage) koji je učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovine (početak srpske agresije na BiH u Ravnou) od 18.09.1991. do 23.12.1996. godine, odnosno da preuzeo улогу učesnika u odbrani BiH predviđenu i koji je demobiliziran, prelazio u nadležne vojne organe, као i lice koje je učestvovalo u pripremi za odbranu i u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu pre 18.09.1991. godine a koje je angajirano od nadležnih organa.

Pod učešćem u odbrani Bosne i Hercegovine u smislu stava 1. ovog člana podrazumejuće se učešće u organizovanom otporu i djelovanju u direktnoj vezi sa protivnikom otpora.

Dobrovoljcem u smislu ovog Zakona, u smislu ovog Zakona, smatra se pripadnik vojne obveze koji je učestvovao u pripremi za odbranu i u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 18.09.1991. godine, učesnik učesnika koji je učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 20.06.1992. godine do 23.12.1995. godine, ili ranije demobiliziran od nadležnog vojnog organa.

Veteranom, u smislu ovog Zakona, smatra se lice koje je služilo u jedinice iz stava 1. ovog člana od 18.09.1991. do 31.12.1992. godine i ostalo neprekidno do 23.12.1995. godine, ili ranije demobiliziran od nadležnog vojnog organa.

Učesnikom rata, u smislu ovog Zakona, smatra se svako lice koje je u sastavu Osobljaju vojske iz stava 1. ovog člana proveđe najmanje jednu godinu danu neprekidno u periodu od 20.06.1992. godine do 23.12.1995. godine.

Pojmovi i definicije iz ovog člana koriste se i primjenjuju kod reguliranja права i pogodnosti u svim oblastima i nivoima vlasti koja se tku branilaca i članova njihovih porodica.

Član 3.

Ratni vojni invalid je državljanin Bosne i Hercegovine koji je, vršeci vojne dužnosti, druge dužnosti za ciljeve odbrane u sastavu Oružanih snaga, učestvujuci u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu i pod uvjetima i okolnostima iz člana 2. stav 1. ovog Zakona, zadobio ranu, povedu, bolest ili pogoršanje

Ratni vojni invalidi ostvaruju pravo na korištenje ortopedskog pomagala u skladu sa utvrđenom medicinskom indikacijom i propisima koji reguliraju ovo pitanje.

Nadležni organi osigurati će isticanje obavijesti na viđenim mjestima (bolnice, ambulante, općine, sudovi i druge javne ustanove) da prenosti bez čekanja u redu imaju teži ratni vojni invalidi i roditelji tehida i poginulih branilaca koji će svoj status dokazivati odgovarajućim iskaznicama.

Član 28.

Kantonalni i federalni organi nadležni za reguliranje u oblasti započijevanja na odgovarajući način reguliraju prava iz oblasti započijevanja pri čemu će se za braniteljsku populaciju osigurati adekvatna podrška.

Član 29.

Kantoni svojim propisima osiguravaju prioritetno rješavanje stambenih pitanja pripadnika braniteljske populacije u skladu sa važećim propisima.

Stambeno zbrinjavanje i pomoć u stambenom zbrinjavanju braniteljske populacije vrši se po pravu prvenstva kako slijedi:

1. djeci poginulih, umrlih, nestalih branilaca bez obzira roditelja i ratnim vojnim invalidima sa oštećenjem organizma od 100% I grupe;
2. porodicama sa dva i više poginulih, umrlih, nestalih branilaca i ratnim vojnim invalidima sa oštećenjem organizma od 100% II grupe;
3. porodicama poginulih, umrlih, nestalih branilaca i ratnim vojnim invalidima sa oštećenjem organizma od 90%, 80% i 70%;
4. ostatim ratnim vojnim invalidima;
5. demobiliziranim branilicima.

Član 30.

Kantonalni organi svojim propisima osiguravaju i druga dopunska prava u skladu sa odredbom člana 7. ovog Zakona, prvenstveno za najugroženije kategorije.

1. Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja

Član 31.

Ratni vojni invalidi, članovi porodice poginulih, umrlih, nestalih branilaca, ratnih vojnih invalida i demobiliziranih branilici pod povoljnijim uvjetima mogu ostvariti pravo na penziju i dodatak na penziju u skladu sa propisima iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja.

VII - OSTVARIVANJE PRAVA

Član 32.

Licima koja ispunjavaju navede propisane ovim Zakonom prava, utvrđena prema ovom Zakonu, primajuju od prvog dana narednog mjeseca od dana predstavljanja zahtjeva, ukoliko ovim ili kantonalnim zakonom nije drugega ugovoren.

Ispлатu mjesecnih novčanih naknada, prema ovom Zakonu, vrši se u mjerodajnim iznosima za predviđeni period.

Prava utvrđena u čl. 8., 19. i 25. ovog Zakona pripadaju i licima iz člana 3. stav 6. i člana 4. stav 2. ovog Zakona, pod uvjetima i na način utvrđen ovim Zakonom.

Ispłata mjesecnih novčanih naknada korisnicima, prema ovom Zakonu, vrši će se u domaćoj valuti.

Član 33.

Ako ratni vojni invalid i mimođopski vojni invalid iz člana 3. ovog Zakona za isto oštećenje organizma stekne pravo na novčanu naknadu po drugom propisu, može po sopstvenom izboru koristiti pravo na ličnu invalidinu, prema ovom Zakonu, ili pravo na novčanu naknadu za oštećenje organizma po drugom propisu.

Ratni vojni invalid i mimođopski vojni invalid iz člana 3. ovog Zakona koji, prema ovom Zakonu, imaju pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica i ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na ovaj dodatak ili drugo lično pravo po istom ili drugom osnovu po drugim propisima, mogu po sopstvenom izboru koristiti pravo na taj dodatak samo prema ovom Zakonu ili prema drugom propisu.

Član 34.

Prava, prema ovom Zakonu, mogu se koristiti dok postoje uvjeti za korištenje tih prava propisanih ovim Zakonom.

Korisnik prava, prema ovom Zakonu, dužan je u roku od 15 dana od dana nastale promjene prijaviti svaku promjenu koja utiče na korištenje, obim i prestanak tih prava.

Prvostepeni organi nadležni za braniteljsko-invalidsku zaštitu (u daljem tekstu: prvostepeni organ) će po službenoj dužnosti, na osnovu prijave korisnika prava ili saznanja na drugi način o nastaloj promjeni iz stava 2. ovog člana, pokrenuti postupak odmah a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva, odnosno saznanja i donijeti rješenje o prestanku ili izmjeni priznatih prava prema ovom Zakonu, te pravim djeleovanjem od prvog dana narednog mjeseca po nastaloj promjeni.

Prava stečena, prema ovom Zakonu, ne mogu se prenijeti na drugo lice.

Član 35.

Prava, prema ovom Zakonu, koja se stiču po osnovu rane, povrede, oboljenja, odnosno pogoršanja oboljenja zastarjevaju u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona, odnosno od dana nastanka rane, povrede, oboljenja ili pogoršanja oboljenja.

Zahjev za priznavanje svojstva mimodopskog vojnog invalida po osnovu rane, povrede, oboljenja ili pogoršanja oboljenja, nastalih pod uvjetima i okolicama iz člana 3. stav 6. ovog Zakona, može se podnijeti najkasnije u roku od tri godine od dana nastanka rane, povrede, oboljenja ili pogoršanja oboljenja, odnosno od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Pomoć u sljedećem smislu iz člana 25. ovog Zakona zastarjeva u roku od jedne godine od dana snagu vojnog invalida.

Mjesečna novčana primanja, prema ovom Zakonu, zastarjevaju u roku od tri godine od dana dospijelosti posljednje isplate.

Član 36.

Prava, prema ovom Zakonu, ne mogu ostvariti:

1. lica koja su samovoljno, bez odobrenja nadležne komande napustila Oružane snage (desertirala);
2. lica koja su se zama ranili ili povrijedili radi izbjegavanja vojne dužnosti za ciljeve obrane i sigurnosti Bosne i Hercegovine;
3. lica koja su osuđena pravosuđnom sudском presudom zbog izvršenja težih krivičnih djela protiv ustavnog poretku Bosne i Hercegovine, ustavnog poretku Federacije Bosne i Hercegovine, krivičnih djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava i krivičnih djela protiv Oružanih snaga;
4. članovi porodice lica koja su osuđena za djela iz stava 1. tac. 1., 2. i 3. ovog člana.

Član 37.

Prava, prema ovom Zakonu, prestaju:

1. u slučaju smrti korisnika;
2. u slučaju izjednačenih u člana 36. ovog Zakona po pravosuđnom presudu nadležnog suda;
3. licima iz člana 20. člana 1. tacika 2. kada navrće 15 godina života, odnosno 25 godina života, ako se nalaze na redovnom Biolovinu;
4. brachom drugu suprugu u brak ili u vanbračnu zajednicu;
5. brachom drugu koju ne vrši roditeljske dužnosti prema djeci, ako je fizički i psihički zdrav, a na osnovu odluke nadležnog organa za ostvarjivo.

Ako se protiv vojnog invalida ili korisnika porodične invalidnine vodi krivični postupak za krivična djela navedena u členu 36. ovog Zakona, za vrijeme dok se manja u privoru porodici vojnog invalida i porodicu korisnika, porodične invalidnine isplaćuju se polovina njegove invalidinme i ortopedskog dodatka. Otpisivljena polovina isplate će se vojnom invalidu, odnosno korisniku porodične invalidnine ako krivični postupak bude obustavljen pravosuđnom odlukom ili ako vojni invalid, odnosno korisnik porodične invalidnine bude pravosuđnom presudom oslobođen optužbe, odnosno ako optužba protiv njega bude odbijena, ali ne zbog nemadežnosti suda.

Ratni vojni invalid kome su amnestijom ili pomilovanjem ukinute pravne posljedice osude, može ostvariti prava, prema

Član 17.
У члану 31б. број "20" замјењује се бројем "15".

Član 18.

Члан 57. став (3) мијења се и гласи:

"(3) Висина основице из члана 12. став (2) овог закона усклађиваће се у висини збира 50% процента пораста потрошачких цијена и 50% процента пораста реалног бруто друштвеног производа у Федерацији у претходној години, а према подацима Федералног завода за статистику, а највише до стопе раста реалног друштвеног производа у претходној години. Усклађивање основице вршиће се од 01.01.2023. године".

Из става (3) додаје се нови став (4) који гласи:

"(4) У случају негативног кретања потрошачких цијена и реалног бруто друштвеног производа у смислу става (3) овог члана, усклађена основица из члана 12. овог закона неће се смањивати."

Досадашњи став (4) постаје став (5).

Član 19.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Предсједавајући Представништвог дома Парламента Федерације БиХ Мирсад Занковић, с. р.	Предсједавајући Дома народова Парламента Федерације БиХ Томислав Мартиновић, с. р.
--	---

На основу члана IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA BRANILACA I
ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA**

Proglasjava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, koji je usvojen Parlamentom Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 06.04.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 12.04.2022. godine.

Broj 01-02-1-187-01/22
13. aprila 2022. godine
Sarajevo

Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.

**ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA
BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA**

Član 1.

U Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17), u članu 1. stav (1) riječi: "i demobiliziranih branilaca", brišu se.

Član 2.

Naziv poglavlja "II - PRAVA DEMOBILIZIRANIH
BRANILACA" i član 7. brišu se.

Član 3.

U članu 12. stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) Основица за одređivanje mjesecnih novčanih primanja, prema ovom zakonu, utvrđuje se u visini od 910,00 KM (slovima: devetstotinadeset i 00/100) koja se odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

početkom svake godine mijenja i uskladjuje prema odredbama člana 57. ovog zakona".

Član 4.

U članu 17. tačka 6. iza riječi "ukoliko" dodaju se riječi: "u momentu podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na porodičnu invalidinu".

U tački 7. riječi: "do 17.11.2007. godine", zamjenjuju se riječima: "kod nadležnog suda, pod uslovom da nije zasnovala/o bračnu ili vanbračnu zajednicu nakon smrti branjoca".

Član 5.

U članu 20. stav (1) tačka 6. iza riječi "ukoliko" dodaju se riječi: "u momentu podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na porodičnu invalidinu".

U tački 7. na kraju teksta iza riječi "člana" dodaju se riječi: "pod uslovom da nije zasnovala/o bračnu ili vanbračnu zajednicu nakon smrti branjoca".

Član 6.

Iza člana 20. dodaje se novi član 20a. koji glasi:

Član 20a.

Djeca šehida i poginulih branilaca, rođena u braku ili u vanbračnoj zajednici, i nakon prestanka prava na porodičnu invalidinu imaju status člana porodice poginulog branjoca i ostvaruju sva druga prava propisana zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica kantonu, propisima općina/gradova ili drugim propisima".

Član 7.

U članu 21. stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) Za lica iz člana 20. stav (1) tačka 1. ovog zakona koja nisu imala dječu, porodična invalidinu iznosi 43 % od osnovice.".

Član 8.

Član 21a. mijenja se i glasi:

Član 21a.

- (1) Nakon smrti ratnog vojnog invalida II-VII grupe čija smrt nije posljedica ranjavanja, povrede ili oboljenja, po kom osnovu je ostvario pravo na ličnu invalidinu, kao i nakon smrti ratnog vojnog invalida VIII-X grupe članovi njegove porodice iz člana 20. stav (1) tač. 1. i 2. ovog zakona koji nisu u račnom odnosu, a koji su živjeli u zajedničkom domaćinstvu, imaju pravo na porodičnu invalidinu u visini od 50% iznosa njegove ratne vojne invalidnine.
- (2) Supruga umrlog ratnog vojnog invalida bez odbira na uzrok smrti, mlađa od 45 godina, ako nije u račnom odnosu može ostvariti pravo na porodičnu invalidinu u visini od 50% iznosa invalidnine umrlog ratnog vojnog invalida".

Član 9.

U članu 21b. riječi: "prethodnog stava" zamjenjuju se riječima: "u smislu člana 21a. ovog zakona", a riječ "tri" zamjenjuje se riječju "jedna".

Član 10.

U članu 21c. broj "25." zamjenjuje se brojem "35.".

Član 11.

U članu 22. st. (5) i (6) mijenjaju se i glase:

- (5) Za jednog roditelja ženjeg poginulog branjoca, koji nema drugih prihoda, porodična invalidinu iznosi 43% od osnovice.
- (6) Ukoliko porodičnu invalidinu koriste oba roditelja pod uslovima iz stava (5) ovog člana, porodična invalidinu iznosi 50% od osnovice".

Član 12.

U članu 27. u stavu (1) riječi: "i demobilizirani branici", brišu se.

U stavu (3) riječi: "demobiliziranog branjoca i djeci demobiliziranih branilaca", brišu se.

U stavu (5) riječ "teži" briše se, a riječ "roditelji" zamjenjuju se riječju "porodice".

Član 13.

Član 28. mijenja se i glasi:

"Član 28.

- (1) Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe za zapošljavanje su dužni u programima aktivne politike u oblasti zapošljavanja poduzeti mjere kojim će se osigurati posebna sredstva radi povoljnijeg sufinansiranja zapošljavanja, samozapošljavanja, obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije lica iz člana 1. ovog zakona, koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica u Federaciji.
- (2) Lica iz člana 1. ovog zakona, pod uslovom da su registrovani kao individualni poljoprivredni proizvođači ili imaju prijavljen obrt, imaju prioritet pri dodjeli sredstava za investicije u poljoprivredna domaćinstva (gazdinstva) i obrtnu djelatnost."

Član 14.

Iza člana 28. dodaje se novi član 28a. koji glasi:

"Član 28a.

- (1) Federalni, kantonalni, gradski organi i općinske službe za upravu i upravne organizacije, javne ustanove i javna preduzeća čiji su osnivači Federacija, kanton, grad ili općina, dužni su prilikom prijema u radni odnos osigurati prednost licima iz člana 1. ovog zakona.
- (2) Obavezu iz stava (1) ovog člana imaju i sva privredna društva i javna preduzeća u kojima Federacija ima većinski vlasnički udio.
- (3) Subjekti iz st. (1) i (2) ovog člana dužni su u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladiti svoje akte i propise i donijeti provedbeni propis kojim se reguliše prednost pri zapošljavanju, na način da se licima iz člana 1. ovog zakona osigura prednost."

Član 15.

U članu 29. u stavu (2) tačka 5. briše se.

Član 16.

U članu 31. iza riječi: "nestalih branilaca" zarez se zamjenjuje riječju "i", a riječi: "i demobilizirani branjoci", brišu se.

Član 17.

U članu 31b. broj "20" zamjenjuje se brojem "15".

Član 18.

Član 57. stav (3) mijenja se i glasi:

- (3) Visina osnovice iz člana 12. stav (2) ovog zakona uskladivat će se u visini zbiru 50% procenta porasta potrošačkih cijena i 50% procenta porasta realnog bruto društvenog proizvoda u Federaciji u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, a najviše do stopu rasta realnog društvenog proizvoda u prethodnoj godini. Uskladivanje osnovice vršit će se od 01.01.2023. godine."

Iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

- (4) U slučaju negativnog kretanja potrošačkih cijena i realnog bruto društvenog proizvoda u smislu stava (3) ovog člana, uskladenost osnovica iz člana 12. ovog zakona neće se smanjivati."

Dosadašnji stav (4) postaje stav (5).

Član 19.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.

609
Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA RAZVOJAČENIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Proglasjava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, koji je usvojen Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 6.4.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 12.4.2022. godine.

Broj 01-02-1-188-01/22

13. travnja 2022. godine
Sarajevo

Predsjednik
Marinko Čavara, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA RAZVOJAČENIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Članak 1.

U Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/19), u članku 3. riječi: "do navršene 25 godine života", brišu se.

Iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi:

- (2) Pod djelotvornim razvojačenog branitelja u smislu ovog zakona smatra se dijete rođeno u braku ili izvan braka, usvojenik ili pastorak razvojačenog branitelja."

Članak 2.

U članku 16. stavak (1) mijenja se i glasi:

- (1) U slučaju smrti osoba iz članka 2. ovog zakona, članovi obitelji sa kojima je umrl živio u zajedničkom kućanstvu do njegove smrti imaju pravo na troškove sahrane/dženaze, u visini prosječne neto plaće zaposlenih u Federaciji iz prethodne godine, ukoliko to pravo ne mogu ostvariti po drugom propisu".

Iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi:

- (2) Pravo na pomoć za troškove sahrane/dženaze u slučaju smrti razvojačenog branitelja u visini utvrđenoj u stavku (1) ovog članka ima osoba koja je iste platila, pod uvjetom da umrl nema živih članova obitelji iz članka 3. ovog zakona."

Dosadašnji stavak (2) postaje stavak (3).

Članak 3.

Članak 17. mijenja se i glasi:

"Članak 17.

- (1) Zahtjev za ostvarivanje prava iz članka 16. ovog zakona podnosi se Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo).
- (2) Federalno ministarstvo je dužno u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti propis o načinu ostvarivanja prava iz članka 16. ovog zakona."

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.

611

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PRAVIMA BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI**

Proglašava se Zakon o izmjeni Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 6.4.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 12.4.2022. godine.

Broj 01-02-1-190-01/22

13. travnja 2022. godine
Sarajevo

Predsjednik
Marinko Čavara, v. r.

**ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O PRAVIMA BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI**

Članak 1.

U Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17), članak 14. mijenja se i glasi:

"Iznos dodatka za njegu i pomoć od druge osobe utvrđuje se od uskladene osnovice iz članka 12. stavak 2. ovog Zakona kako slijedi:

- za prvi stupanj 200% od osnovice
- za drugi stupanj 140% od osnovice
- za treći stupanj 100% od osnovice."

Članak 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, v. r.

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, v. r.

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

УКАЗ**О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПРАВИМА БРАНИЛАЦА И ЧЛНОВА ЈИХОВИХ ПОРОДИЦА**

Proglašava se Zakon o izmjeni Žakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 06.04.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 12.04.2022. godine.

Broj 01-02-1-190-01/22
13. aprila 2022. godine

Sarajevo

Predsjednik
Marinko Čavara, c. p.

**ЗАКОН
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПРАВИМА БРАНИЛАЦА И ЧЛНОВА ЈИХОВИХ ПОРОДИЦА**

Члан 1.

U Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17), članak 14. mijenja se i glasi:

"Iznos dodatka za njegu i pomoć od drugog lica utvrđuje se od uskladene osnovice iz članka 12. stav 2. ovog Zakona kako slijedi:

- za prvi stepen 200% od osnovice
- za drugi stepen 140% od osnovice
- za treći stepen 100% od osnovice."

Члан 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljuvanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući
Представничког дома
Парламента Федерације БиХ
Мирсад Заимовић, с. р.

Predsjedavajući
Дома народа
Парламента Федерације БиХ
Томислав Мартиновић, с. р.

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

**УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПРАВИМА БРАНИЛАЦА И ЧЛНОВА ЈИХОВИХ ПОРОДИЦА**

Proglašava se Zakon o izmjeni Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 06.04.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 12.04.2022. godine.

Broj 01-02-1-190-01/22

13. aprila 2022. godine
Sarajevo

Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.

**ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O PRAVIMA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA**

Član 1.

U Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17), članak 14. mijenja se i glasi:

"Iznos dodatka za njegu i pomoć od drugog lica utvrđuje se od uskladene osnovice iz člana 12. stav 2. ovog Zakona kako slijedi:

- za prvi stepen 200% od osnovice
- za drugi stepen 140% od osnovice
- za treći stepen 100% od osnovice."

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljuvanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući
Представничког дома
Парламента Федерације БиХ
Мирсад Заимовић, с. р.

Predsjedavajući
Дома народа
Парламента Федерације БиХ
Томислав Мартиновић, с. р.

Član 3.

У члану 76. став (3) мијења се и гласи:

"(3) Ако је на непротисном растојању изграђен објекат без сагласности електроенергетског субјекта, исти је дужан, од власника објекта захтијевати да у одређеном року подузме активности на измјештању или техничким измјенама објекта, те о томе обавијести надлежни орган локалне управе.".

Из става (3) додаје се нови став (4) који гласи:

"(4) Уколико власник објекта не подузме активности на измјештању или техничким измјенама објекта у датом року, електроенергетски субјект је дужан од надлежног органа локалне управе захтијевати укidanje објектa."

Досадашњи став (4) постаје став (5).

У досадашњем ставу (4) који постаје став (5) број "(3)" замјењује бројем "(4)".

Član 4.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације BiH".

Предсједавајући Представничког дома Парламента Федерације BiH Мирсад Занимовић, с. р.	Предсједавајући Дома народног Парламента Федерације BiH Томислав Мартиковић, с. р.
--	---

Закон је објављен на интернет веб адреси www.mz.gov.ba под бројем 1035

На основу члана IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

**O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRAVIMA
DEMOMILITARIZIRANIH BRANILACA I ČLANOVA
NJIHOVIH PORODICA**

Proglašava se Zakon o правима демобилизованих branilaca i članova njihovih porodica, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 16.07.2019. godine i na sjednici Doma naroda od 18.07.2019. godine.

Broj 01-02-1-285-01/19

26. jula 2019. godine
Sarajevo

Predsjednik
Marijan Čavara, s. r.

**ZAKON
O PRAVIMA DEMOMILITARIZIRANIH BRANILACA I
ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA**

I - OSNOVNE ODREDBE**Član 1.****(Predmet)**

Ovim zakonom uređuju se prava, uslovi i postupak za ostvarivanje prava demobiližiranih branilaca i članova njihovih porodica.

Član 2.**(Definicija demobiliziranog branjoca)**

(1) Demobiliziranim branjocem, u smislu ovog zakona, smatra se pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i policije nadležnog organa unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Oružane snage), koji je učestvovao u pripremama za odbranu ili u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 18.09.1991. do 22.04.1996. godine minimalno godinu dana, pod uslovom da ne postoje okolnosti iz člana 36. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17).

(2) Demobiliziranim branjocem dobrovoljcem smatra se i lice koje je kao maloljetno dobrovoljno stupilo u Oružane snage u periodu iz stava (1) ovog člana.

Član 3.**(Članovi porodice demobiliziranog branjoca)**

Članovi porodice demobiliziranog branjoca, u smislu ovog zakona, su roditelji, bračni partner i djeца koja žive u zajedničkom domaćinstvu sa demobiliziranim branjomcem do navršene 25 godine života.

**II - PRAVA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I
ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA**

Član 4.**(Prava)**

Demobilizirani branjoci i članovi njihovih porodica, pod uslovima utvrđenim ovim zakonom, mogu ostvariti pravo na:

- a) zdravstvenu zaštitu;
- b) liječenje u inozemstvu, banjsko i klimatsko liječenje, liječenje i rehabilitacija u specijalizovanim zdravstvenim ustanovama, jednokratnu novčanu pomoć za liječenje, prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova; troškove prevoza za liječenje u drugom kantonu, besplatno liječenje PTSP-e;
- c) osiguranje povoljnijih uslova za zapošljavanje i prioritet pri zapošljavanju;
- d) pomoć u slučaju smrti;
- e) novčanu egzistencijalnu naknadu;
- f) prijevremenno povoljnije penzionisanje;
- g) duži godišnji odmor po osnovu učešća u Oružanim snagama;
- h) stanbeno zbrinjavanje;
- i) subvenciju plaćanja naknade za pogodnost;
- j) subvenciju obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište i naknade za uređenje građevinskog zemljišta;
- k) dodjelu sredstava za održivi povratak;
- l) besplatan priključak na infrastrukturne mreže (voda, električna energija, gas);
- m) prednost pri smještanju u penzionerske domove i gerontološke centre;
- n) osiguranje povoljnijih uslova školovanja;
- o) izdavanje identifikacijske kartice demobiliziranog branjoca;
- p) besplatnu pravnu pomoć.

a) Zdravstvena zaštita**Član 5.****(Ostvarivanje prava)**

(1) Nezaposleni demobilizirani branilac status osiguranika ostvaruje po Zakonu o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18).

(2) Obveznici uplate doprinosu za lice iz stava (1) su kantonalni organi nadležni za boračko-invalidsku zaštitu. Osnovica i stopa za uplatu doprinosu je propisana Zakonom o zdravstvenom osiguranju.

Član 6.**(Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu demobiliziranih branilaca povratnika)**

Nezaposleni demobilizirani branjoci koji su povratnici u entitet Republiku Srpsku i Brčko Distrikat Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Brčko Distrikat BiH), mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa Odlokom Vlade Federacije BiH o ostvarivanju prava iz bolničke zdravstvene zaštite za povratnike iz Federacije BiH u RS u zdravstvenim ustanovama Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 84/14 i 36/15) i

Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih lica na teritoriji BiH, van područja entiteta, odnosno Distrikta Brčko kome osigurana lica pripadaju ("Službene novine Federacije BiH", br. 41/01, 7/02 i 14/17).

Član 7.

(Oslobađanje od plaćanja ličnog učešća)

Nezaposleni demobilizirani branilac je oslobođen plaćanja ličnog učešća u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i nabavke ortopedijskih pomagala, ukoliko to pravo ne može koristiti po drugom osnovu.

b) Liječenje u inostranstvu, banjasko i klimatsko liječenje - Liječenje i rehabilitacija u specijalizovanim zdravstvenim ustanovama, jednokratna novčana pomoć za liječenje, prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova i liječenje u drugom kantonu i besplatno liječenje PTSP-a

Član 8.

(Liječenje u inostranstvu)

- (1) Lica iz člana 2. ovog zakona, mogu ostvariti pravo na naknadu troškova liječenja u inostranstvu ako je u pitanju oboljenje koje se ne može liječiti u Bosni i Hercegovini, kao i pravo na naknadu troškova prijevoza za odlazak na liječenje i povratak sa liječenja, u skladu sa Pravilnikom o uvjetima i postupku uputivanja osiguranih osoba na liječenje u inostranstvo ("Službene novine Federacije BiH", broj 93/13).
- (2) O nemogućnosti liječenja u Bosni i Hercegovini, potvrdu izdaje nadležna konzilijska ljekarska komisija, koja na osnovu medicinske dokumentacije predlaže takvo liječenje.

Član 9.

(Banjsko i klimatsko liječenje-liječenje i rehabilitacija u specijalizovanim zdravstvenim ustanovama)

- (1) Preporuku za banjsko i klimatsko liječenje i rehabilitaciju u specijalizovanim zdravstvenim ustanovama, na osnovu zahtjeva lica iz člana 2. ovog zakona, izdaje nadležni ljekar specijalista, a odluku donosi ljekarska komisija koju imenuje kantonalni organ uprave nadležan za branilačko-invalidsku zaštitu.
- (2) Pravo iz stava (1) ovog člana, ostvaruje se putem kantonalnog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu.

Član 10.

(Jednokratna novčana pomoć za liječenje)

- (1) Demobilizirani branilac može ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja. Sredstva za ostvarivanje prava iz stava (1) ovog člana obezbijedit će se u budžetu Federacije Boane i Hercegovine (u daljem tekstu: Budžet Federacije), budžetima kantona gradova i općina, u skladu sa mogućnostima.
- (2) Propise o realizaciji prava na jednokratnu novčanu pomoć za liječenje donijeti će federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-ostrošilačkog rata (u daljem tekstu: federalni ministar), i nadležni organi kantona, gradova i općina, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu zakona.

Član 11.

(Prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova)

- (1) Lica iz člana 2. ovog zakona imaju prednost pri ostvarivanju zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama, uključujući sve vrste dijagnostike (CT, MR i ostale laboratorijske pretrage).
- (2) Nadležne ustanove iz oblasti zdravstva dužne su u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona na viđnom mjestu istaći obavijest da lica iz člana 2. ovog zakona imaju prednost za pružanje usluga.

Član 12.

(Troškovi prevoza za liječenje u drugom kantonu)

- (1) Nezaposleni demobilizirani branilac može ostvariti pravo na troškove prijevoza radi liječenja u drugom kantonu u visini povratne autobusne karte, o čemu rješenje donosi nadležna općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu po mjestu prebivališta demobiliziranog branjoca, odnosno Odjeljenje za branilačko-invalidsku zaštitu prema mjestu prebivališta demobiliziranog branjoca.
- (2) Novčana sredstva za finansiranje prava iz stava (1) ovog člana će se obezbijediti u budžetu općine po mjestu prebivališta demobiliziranog branjoca, u skladu sa mogućnostima.
- (3) Liječenje u drugom kantonu za lica iz člana 2. provodiće se u skladu sa Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada ("Službene novine Federacije BiH", br. 41/01, 7/02 i 14/17).

Član 13.

(Besplatno liječenje PTSP-e)

Lica iz člana 2. ovog zakona, kojima je dijagnosticiran PTSP, mogu ostvariti pravo na besplatne lijekove za liječenje PTSP-e, u skladu sa pozitivnim propisima u oblasti zdravstvenog osiguranja.

c) Osiguranje povoljnih uslova za zapošljavanje i prioritet pri zapošljavanju

Član 14.

(Prednost pri zapošljavanju)

- (1) Nezaposlena lica iz čl. 2. i 3. ovog zakona mogu ostvariti pravo na prednost prilikom zapošljavanja.
- (2) Federalni, kantonalni, gradski organi i općinske službe za upravu i upravne organizacije, javne ustanove i javna preduzeća čiji su osnivači Federacija Boane i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), kanton, grad ili općina, dužni su prilikom prijema u radni odnos osigurati prednost licima iz člana 2. ovog zakona.
- (3) Obaveze iz stava (2) ovog člana imaju i sva privredna društva i javna preduzeća u kojima Federacija ima većinski vlasnički udio.
- (4) Subjekti iz st. (2) i (3) ovog člana dužni su u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladiti svoje akte i propise i donijeti provedbeni propisi kojim se reguliše prednost pri zapošljavanju, na način da se licima iz člana 2. ovog zakona osigura prednost pod jednakim uslovima.

Član 15.

(Prednost pri korištenju prava)

- (1) Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe za zapošljavanje su dužni u programima aktivne politike u oblasti zapošljavanja izraditi mjere kojim će se osigurati posebna sredstva radi povoljnijeg sufinansiranja zapošljavanja, samozapošljavanja, obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije lica iz člana 2. ovog zakona koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba u Federaciji BiH.
- (2) Prilikom izrade programa iz stava (1) ovog člana, dodatne pogodnosti osigurat će se licima iz člana 2. stav (2) ovog zakona.
- (3) Lica iz člana 2. ovog zakona, pod uslovom da su registrovani kao individualni poljoprivredni proizvođači ili imaju prijavljen obrt, imaju prioritet pri dodjeli sredstava za investicije u poljoprivredna domaćinstva (gazdinstva) i obrtnu djelatnost.

d) Pomoć u slučaju smrti**Član 16.**

(Ostvarivanje prava)

- (1) U slučaju smrti lica iz člana 2. ovog zakona, članovi porodice sa kojima je umrli živio u zajedničkom domaćinstvu u vrijeme smrti mogu ostvariti pravo na troškove dženaze/sahrane, u visini prosječne neto plaće zaposlenih u Federaciji iz prethodne godine, ukoliko to pravo nisu ostvarili prema drugom propisu.
- (2) Sredstva iz stava (1) ovog člana obezbijedit će se iz budžeta Federacije u skladu sa mogućnostima.

Član 17.

(Postupak pri ostvarivanju prava u slučaju smrti)

- (1) Zahtjev za ostvarivanje prava iz člana 16. ovog zakona podnosi se organu nadležnom za boračko-invalidsku zaštitu po mjestu posljednjeg prebivališta demobiliziranog branionca, a članovi porodice umrog demobiliziranog branionca koji žive u entitetu Republika Srpska i Brčko Distriktu BiH zahtjev za ostvarivanje tog prava podnose Federalnom ministarstvu za pitanja branice i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo).
- (2) Novčana sredstva za troškove dženaze/sahrane u slučaju smrti demobiliziranih branilaca koji žive na području entiteta Republika Srpska ili Brčko Distrikta BiH obezbijedit će se iz sredstava Federalnog ministarstva predviđenih u budžetu Federacije.
- (3) Federalno ministarstvo je dužno da najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti propis kojim će se urediti način ostvarivanja prava iz člana 16. ovog zakona.

e) Novčana egzistencijalna naknada**Član 18.**

(Pojam)

Novčana egzistencijalna naknada u smislu ovog zakona je mjesecna novčana naknada demobiliziranim branicomima koja se dodjeljuje pod uslovima, na način i u visini propisanim ovim zakonom.

Član 19.

(Uslovi)

- (1) Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvariti demobilizirani branilac sa navršenih 65 godina života pod uslovom da je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje 12 mjeseci, ukoliko ima prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine, i ako ostvaruje mjesecne prihode u iznosu manjem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji BiH za mjesec decembar 2018. godine.
- (2) Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvariti demobilizirani branilac sa navršenih 57 godina života pod uslovom da je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje 12 mjeseci, da je prijavljen kao nezaposleno lice kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, ukoliko ima prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine, i ako ostvaruje mjesecne prihode u iznosu manjem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji za mjesec decembar 2018. godine.

Član 20.

Kantoni će svojim propisima urediti uslove, način i postupak za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu za demobilizirane branioce koji nisu obuhvaćeni članom 19. ovog zakona.

Član 21.

- (1) Lice iz člana 19. ovog zakona je dužno dokazati da nema drugih prihoda većih od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji za mjesec decembar 2018. godine.
- (2) Federalno ministarstvo će donijeti propis o načinu, uslovima i dokumentaciji potreboj za ostvarivanje prava iz člana 18. ovog zakona.

Član 22.

(Utvrđivanje iznosa novčane egzistencijalne naknade)

- (1) Lice iz člana 19. ovog zakona može ostvariti pravo na mjesecnu novčanu egzistencijalnu naknadu u iznosu od 5 KM po mjesecu provedenom u Oružanim snagama.
- (2) Iznos mjesecne novčane egzistencijalne naknade može biti niži uz primjenu koeficijenta za obračun.

Član 23.

(Nadležnost za prвostepeno rješavanje)

- (1) Nadležna općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu, prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva, rješava u prvom stepenu o pravu na novčanu egzistencijalnu naknadu, odnosno Odjeljenje za braniteljsko-invalidsku zaštitu.
- (2) Po zahtjevu lica koje ima prebivalište u entitetu Republika Srpska, o pravu na novčanu egzistencijalnu naknadu u prvom stepenu, rješava najbliža općinska služba nadležna za boračko-invalidsku zaštitu u Federaciji u odnosu na mjesto njegovog prebivališta, vodeći računa o teritorijalnoj i komunikacijskoj pogodnosti.
- (3) Za demobilizirane branioce koji imaju prebivalište u Brčko Distriktu BiH, o pravu na novčanu egzistencijalnu naknadu rješava nadležna služba za boračko-invalidsku zaštitu Brčko Distrikta BiH.

Član 24.

(Od kada se pravo priznaje)

Licima koja ispunjavaju uvjete za priznavanje prava, novčana egzistencijalna naknada pripada od prvog dana narednog mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

Član 25.

(Odlučivanje po žalbi)

- (1) Protiv prвostepenog rješenja o pravu na novčanu egzistencijalnu naknadu dopuštena je žalba.
- (2) Žalba se izjavljuje u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.
- (3) Po žalbi izjavljenoj protiv prвostepenog rješenja za lice iz člana 19. odlučuje Federalno ministarstvo.
- (4) Protiv rješenja donesenog po žalbi, može se pokrenuti upravni spor kod nadležnog судa.
- (5) Prвostepeno rješenje podliježe reviziji. Reviziju obavlja Federalno ministarstvo. Revizija odlaze izvršenje rješenja. U toku revizije Federalno ministarstvo može dati saglasnost na prвostepeno rješenje ili ga poniskiti ili ukinuti ili samo drugačije rješiti upravnu stvar.

Član 26.

(Prestanak prava na novčanu egzistencijalnu naknadu)

- (1) Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu prestaje:
 - a) smrću korisnika prava;
 - b) zasnovanjem radnog odnosa, ostvarivanjem prava na penziju, prijavom samostalne djelatnosti ličnim radom, ostvarivanjem prava na mjesecnu naknadu po federalnim, kantonalnim i općinskim propisima, ostvarivanjem prihoda po osnovu izdavanja u zakup nekretnina, ukoliko po navedenom demobilizirani branilac ostvaruje mjesecne prihode u iznosu većem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji za mjesec decembar 2018. godine.

- (2) Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu ne može se prenijeti na drugo lice.
- (3) Korisnik prava dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka promjene prijaviti prvostepenom organu svaku promjenu koja utiče na prestanak prava.
- (4) Prvostepeni organ će po službenoj dužnosti na osnovu prijave korisnika prava ili saznanja na drugi način o razlozima za prestanak prava, donijeti rješenje o prestanku prava.

Član 27.

(Način isplate i izvještavanje)

- (1) Novčana sredstva za ostvarivanje i korištenje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu za lica iz člana 19. osigurat će se u budžetu Federacije. Utvrđuju se ukupna novčana sredstva na nivou fiskalne godine za ove namjene u iznosu od 50.000.000,00 KM (slovima: pedeset miliona i 0/00 konvertibilnih maraka).
- (2) Ukoliko iznos pojedinačne naknade iz člana 22. ovog zakona, pomožen sa brojem korisnika, bude zahtijevao veći iznos sredstava iz stava (1) ovog člana, primijenit će se koeficijent za obračun.
- (3) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nakon usvajanja budžeta, kvartalno donosi akt kojim će utvrđivati koeficijent za obračun i iznos novčane egzistencijalne naknade, u zavisnosti od broja korisnika na način da ukupan iznos potrebnih sredstava na nivou fiskalne godine ne prelazi iznos iz stava (1) ovog člana.
- (4) Prvostepeni organ vodi kompletну evidenciju o korisnicima koji ostvarjuju pravo po ovom zakonu, a Federalno ministarstvo vodi evidenciju o izvršenim isplataima i o tome kvartalno izvještava Vladi Federacije Boane i Hercegovine.

Član 28.

(Povrat sredstava)

- (1) Lice kome je isplaćeno novčano primanje prema ovom zakonu na koje nije imalo pravo, dužno je vratiti primljjeni iznos.
- (2) Za nepravilne isplate koje su nastale kao greška organa koji je vodio postupak, nepravilno isplaćena sredstva nadoknadiće organ koji je učinio grešku i odgovarajući iznos doznačiti na račun budžeta Federacije.

Član 29.

(Kontrola namjenskog trošenja sredstava)

Federalno ministarstvo vrši inspekcijski nadzor i kontrolu namjenskog trošenja sredstava namijenjenih za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu.

f) Pravo na prijevremeno povoljnije penzionisanje

Član 30.

(Ostvarivanje prava)

Pravo na prijevremeno povoljnije penzionisanje demobilizirani branilac ostvaruje po osnovu Zakona o prijevremenom povolnjem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata ("Službene novine Federacije BiH", br. 41/13 i 90/17) i Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/18).

g) Pravo na duži godišnji odmor po osnovu učešća u Oružanim snagama

Član 31.

(Godišnji odmor)

- (1) Demobilizirani branilac koji je u radnom odnosu može ostvariti pravo na uvećanje godišnjeg odmora po osnovu učešća u Oružanim snagama.
- (2) Uvećanje godišnjeg odmora za lice iz stava (1) ovog člana se određuje na slijedeći način:

- a) učešće u odbrambeno-oslobodilačkom/domovinskom ratu 12-18 mjeseci – iznosi 1 dan
- b) učešće u odbrambeno-oslobodilačkom/domovinskom ratu 18-30 mjeseci – iznosi 2 dana
- c) učešće u odbrambeno-oslobodilačkom/domovinskom ratu više od 30 mjeseci – iznosi 3 dana.

- (3) Svi poslodavci su dužni u roku od 90 od dana stupanja na snagu ovog zakona u svojim pravilnicima odnosno statutima, propisati način, uslove i postupak ostvarivanja prava iz stava (1) ovog člana.

h) Stambeno zbrinjavanje

Član 32.

(Stambeno zbrinjavanje)

Demobilizirani branici koji nemaju u vlasništvu stan ili kuću, niti koriste stan u svojstvu nosioca stanarskog prava mogu ostvariti pravo na pomoć u rješavanju stambenog pitanja u skladu sa kantonalnim propisima, a prema sredstvima kantona predviđenim za te namjene.

- (2) Sredstva za ostvarivanje prava iz stava (1) ovog člana osiguravaju se u budžetu kantona u skladu sa mogućnostima.
- (3) Sredstva za ostvarivanje prava iz stava (1) ovog člana za demobiliziranog branjoca nastanjenog u Republici Srpskoj osiguravaju se u budžetu kantona na čijem području je povratnik u entitet Republika Srpska imao posljednje boravište, ili u budžetu kantona koji je najbliži mjestu prebivališta povratnika, u skladu sa mogućnostima.

Član 33.

(Kreditna sredstva za opravku i sanaciju)

- (1) Demobilizirani branici mogu ostvariti pravo na kreditna sredstva za opravku i sanaciju porodičnih stambenih objekata, opravku i sanaciju stanova, izgradnju novih porodičnih stambenih objekata i stanova, kupovinu stambenog objekta ili stana.
- (2) Novčana sredstva za ostvarivanje prava iz stava (1) ovog člana osigurat će se putem Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika borečkih populacija.

Član 34.

(Rok)

Vlade kantona će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti propis kojim će urediti kriterije za korištenja prava, vrstu, namjeru, visinu, postupak i uslove za dodjelu sredstava za rješavanje stambenih pitanja, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje tog prava.

i) Subvencioniranje naknade za pogodnost

Član 35.

(Subvencioniranje)

- (1) Lice iz člana 2. ovog zakona mogu ostvariti pravo na subvencioniranje troškova naknade za pogodnosti za izgradnju porodične stambene zgrade za vlastite potrebe neto građevinske površine do 200 m² kada prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje.
- (2) Odredba stava (1) ovog člana odnosi se i nadogradnju, nadizdavanje, preuređenje krovila i potkrovila, pretvaranje zajedničkih prostorija i rekonstrukciju kojom se povećava dotadašnja površina do 100 m² neto građevinske površine.

Član 36.

(Ostvarivanje prava)

Lice iz člana 2. ovog zakona može u jednom slučaju ostvariti pravo na subvencioniranje troškova naknade za pogodnosti i naknade za uređenje građevinskog zemljišta za izgradnju poslovnog prostora neto građevinske površine do 100 m².

j) Subvencioniranje naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište i naknade za uređenje građevinskog zemljišta

Član 37.

(Subvencioniranje)

Lica iz člana 2. ovog zakona kada prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje mogu ostvariti pravo na subvencioniranje naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište i naknade za uređenje građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje individualnog stambenog objekta za vlastite potrebe, površine do 400 m².

Član 38.

(Rok)

Općine će svojim propisima urediti uslove, način i postupak za ostvarivanje prava iz čl. 35, 36. i 37. ovog zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

k) Dodjela sredstava za održivi povratak

Član 39.

(Održivi povratak)

Lica iz člana 2. ovog zakona, koja su ostvarila povratak u mjestu u kojima su imali prebivalište, odnosno boravište prije početka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, u svrhu obezbijedjenja uvjeta za održivi povratak u istom, imaju prednost pri dodjeli sredstava za održivi povratak.

Član 40.

(Lica koja ne ostvaruju pravo)

Pravo iz članova 32. do 39. ovog zakona ne mogu ostvariti lica koja su izvan svog prijernatnog mesta prebivališta nijekila svoje stambeno pitanje.

Član 41.

(Obvezovanje sredstava za ostvarivanje prava održivog povrata)

Sredstva za ostvarivanje prava iz člana 39. će se obezbijediti sredstvima kantonalnih budžeta i sredstvima Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica predviđenih u budžetu Federacije u skladu sa mogućnostima, koji su dužni da posebnim propisom uredi vrstu i visinu ovih sredstava, kriterije za korištenje prava, način realizacije, postupak i uvjete pod kojima se sredstva za održivi povratak dodjeljuju, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje prava.

l) Oslobadanje od plaćanja priključka na infrastrukturne mreže (voda, električna energija, gas)

Član 42.



(Oslobadanje od plaćanja priključka na infrastrukturne mreže)

- (1) Mogućnost ostvarivanja prava na oslobadanje od plaćanja priključka na infrastrukturne mreže (voda, električna energija, gas), imaju lica iz člana 2. ovog zakona, pod uvjetom da stambeno pitanje rješavaju prvi put i da stambeni objekat posjeduje odgovarajuću saglasnost za priključak na tu infrastrukturnu mrežu od ovlaštenog organa, odnosno pravnog lice.
- (2) Lica iz člana 2. ovog zakona, mogu ostvariti pravo da stambeni objekat besplatno priključe na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, monofazni priključak (dužine kabla do 50 m) na elektrodistributivnu mrežu i gasovodnu mrežu pod uvjetima iz stava (1) ovog člana.
- (3) Troškovi nastali prilikom ostvarivanja prava iz st. (1) i (2) ovog člana idu na teret budžeta kantona.

m) Prednost pri smještaju u penzionerske domove i gerontološke centre

Član 43.

(Smještaj u penzionerske domove i gerontološke centre)

- (1) Demobilizirani branici imaju prednost prilikom smještaja u sve javne ustanove koje se bave smještajem starih i

iznemoglih osoba, a čiji je osnivač Federacija, kantoni, gradovi i općine, ukoliko nemaju članova porodice koji su po Porodičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine, dužni da ih izdržavaju.

- (2) Lica iz člana 2. ovog zakona, mogu ostvariti pravo na subvencioniranje troškova smještaja u penzionerske domove i gerontološke centre u visini do 50%.
- (3) Sredstva za subvencioniranje, obezbijedit će se u budžetu Federacije, u skladu sa mogućnostima.

n) Osiguranje povoljnijih uslova školovanja

Član 44.

(Školovanje)

Djeca demobiliziranih branilaca, pod uslovom da su ispunili bodovni minimum, odnosno da su zadovoljili na prijemnom ispitu, imaju prednost pri upisu u javne srednjoškolske i visokoškolske ustanove.

Član 45.

(Besplatni udžbenici)

- (1) Djeci nezaposlenim demobiliziranim branilaca koji nemaju sredstava za izdržavanje prema podacima Centra za socijalni rad, osigurati će se besplatni udžbenici za vrijeme obavezognostnog školovanja.
- (2) Novčana sredstva za potrebe iz stava (1) ovog člana obezbijedit će se iz sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke predviđenih u budžetu Federacije u skladu sa mogućnostima.

Član 46.

(Sufinansiranje troškova upisa)

- (1) Za vrijeme redovnog školovanja na javnim visokoškolskim ustanovama djeca nezaposlenim demobiliziranim branilaca, koji nemaju sredstava za izdržavanje prema podacima Centra za socijalni rad, mogu ostvariti pravo na sufinsaniranje troškova upisa u novu školu/studijsku godinu, u visini do 50% novčanih sredstava.
- (2) Pravo na sufinsaniranje troškova upisa mogu ostvariti samo redovni studenti prvog ciklusa studija koji vodi do zvanja završenog dodiplomskog studija i studenti fakulteta na kojima je organizovan integrirani studijski program prvog i drugog ciklusa.
- (3) Novčana sredstva za potrebe iz stava (1) ovog člana će se osigurati iz sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke predviđenih u budžetu Federacije u skladu sa mogućnostima.

Član 47.

(Prednost pri smještaju u studentake domove)

Djeca demobiliziranih branilaca imaju prednost pri dodjeli stipendija i prednost pri smještaju u dačke i studentake domove u skladu sa kriterijima utvrđenim kantonalnim propisima kojima se regulišu ova prava.

o) Pravo na izdavanje identifikacijske kartice

Član 48.

(Identifikacijska kartica)

- (1) Lica iz člana 2. i 3. ovog zakona mogu ostvariti pravo na izdavanje identifikacijske kartice demobiliziranog branjoca koju izdaje Federalno ministarstvo.
- (2) Prilikom ostvarivanja prava iz ovog zakona lica iz čl. 2. i 3. ovog zakona status dokazuju identifikacijskom karticom.
- (3) Identifikacijska kartica se izdaje na osnovu podataka iz uspostavljenog Jedinstvenog registra.

Član 49.

(Obaveza donošenja propisa sa rokom)

Federalno ministarstvo će u roku od 60 dana donijeti propis koji će urediti uslove, način i postupak izdavanja identifikacijske kartice.

p) Besplatna pravna pomoć

Član 50.

Nezaposleni demobilizirani branilac može ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć u kantonima, općinama i gradovima kod nadležnih službi, prilikom ostvarivanja prava utvrđenih ovim zakonom, u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast.

Član 51.

(Javna objava Jedinstvenog registra branilaca i korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite)

- (1) Federalno ministarstvo će nakon uspostave Jedinstvenog registra branilaca i korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, isti javno objaviti na web stranici Federalnog ministarstva, a najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
- (2) Federalno ministarstvo će u roku od 6 mjeseci učiniti javno dostupnim Jedinstveni registar branilaca u elektronskom obliku, tako što će se iz dijela pripadnosti komponentama Armije BiH, HVO-a i MUP-a navesti pripadnost Ministarstvu odbrane/obrane, namjenskoj industriji, civilnoj zaštiti i logističkim bazama, i navesti pripadnost ratnim formacijskim jedinicama brojčanim oznakama jedinica u kojima je bio pripadnik.

III - KAZNENE ODREDBE

Član 52.

(Kaznene odredbe)

- (1) Novčanom kaznom do 50.000,00 KM kaznit će se pravno lice, a novčanom kaznom od 20.000,00 KM kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u organu uprave, ustanovi ili javnom preduzeću ili drugom pravnom ligu, ako:
 - a) korisniku suprotno odredbama ovog zakona uskraći ili ograničiti prava koja mu pripadaju;
 - b) omogući korištenje prava ligu kojem ne pripada pravo prema ovom zakonu ili mu ne pripada u tom obimu;
 - c) ne omogući ostvarivanje uvida u upravno rješavanje, ne dostavi potrebne podatke, spise i obavještenja na zahtjev nadležnog ministarstva ili inspekcije.
- (2) Novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM bit će kažnjeno lice iz čl. 2. i 3. koje na osnovu lažne isprave, lažnog svjedočenja ili na bilo koji drugi nedozvoljen način svojim djelovanjem ostvari pravo prema ovom zakonu koje mu ne pripada ili ne izvrši nastale promjene (član 26. stav (3) ovog zakona).

IV - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 53.

(Primjena odredbi)

U postupku za ostvarivanje prava na osnovu ovog zakona primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

Član 54.

(Nadzor)

Nadzor nad provođenjem ovog zakona vrše federalne i kantonalne inspekcije, svaka u okviru svojih nadležnosti.

Član 55.

(Primjena Zakona)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01.07.2019. godine.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.

Temeljem članka IV.B.7. a)(TV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRAVIMA RAZVOJAČENIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Proglašava se Zakon o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 16.7.2019. godine i na sjednici Doma naroda od 18.7.2019. godine.

Broj 01-02-1-285-01/19

26. srpnja 2019. godine
Sarajevo

Predsjednik
Marinko Čavara, v. r.

ZAKON
O PRAVIMA RAZVOJAČENIH BRANITELJA I
ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

I - TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(Predmet)

Ovim zakonom uređuju se prava, uvjeti i postupak za ostvarivanje prava razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji.

Članak 2.

(Definicija razvojačenog branitelja)

- (1) Razvojačenim braniteljom, u smislu ovog zakona, smatra se pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i policije nadležnog organa umutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Oružane snage), koji je sudjelovao u pripremama za obranu ili u obrani Bosne i Hercegovine u periodu od 18.09.1991. do 22.04.1996. godine minimalno godinu dana, pod uvjetom da ne postoje okolnosti iz članka 36. Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05, 79/07, 9/10 i 90/17).
- (2) Razvojačenim braniteljem dragovolječem smatra se i osoba koja je kao malodobna dragovoljno stupila u Oružane snage u periodu iz stavka (1) ovog članka.

Članak 3.

(Članovi obitelji razvojačenog branitelja)

Članovi obitelji razvojačenog branitelja, u smislu ovog zakona, su roditelji, bratski partner i djeca koja žive u zajedničkom domaćinstvu sa razvojačenim braniteljem do navršene 25 godine života.

II - PRAVA RAZVOJAČENIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Članak 4.

(Prava)

Razvojačeni branitelji i članovi njihovih obitelji, pod uvjetima utvrđenim ovim zakonom, mogu ostvariti pravo na:

- a) zdravstvenu zaštitu;
- b) liječenje u inozemstvu, banjaku i klimatsko liječenje-liječenje i rehabilitacija u specijaliziranim zdravstvenim ustanovama, jednokratnu novčanu pomoć za liječenje, prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova; troškove prijevoza za liječenje u drugom kantonu, besplatno liječenje PTSP-a;
- c) osiguranje povoljnijih uvjeta za zapošljavanje i prioritet pri zapošljavanju;
- d) pomoć u slučaju smrti;

Члан 4.

У члану 19. иза става (2) додају се нови ст. (3), (4), (5) и (6), који гласе:

- (3) Право на новчану егзистенцијалну накнаду имају и демобилисани брачиоци повратници у ентитет Републику Српску или у Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Брчко Дистрикт BiH), без обзира на године живота ако не остварују мјесечне приходе у износу већем од 50% минималне пензије исплаћене у Федерацији за мјесец децембар 2018. године и ако је био припадник Оружаних снага најмање 12 мјесеци.
- (4) Право на новчану егзистенцијалну накнаду може остварити супруга умрлог демобилисаног брачиоца, повратника у ентитет Република Српска или Брчко Дистрикт BiH, без обзира на године живота уколико не остварује мјесечне приходе у износу већем од 50% минималне пензије исплаћене у Федерацији за мјесец децембар 2018. године и ако је умрли био припадник Оружаних снага најмање 12 мјесеци.
- (5) Право на новчану егзистенцијалну накнаду може остварити супруга умрлог демобилисаног брачиоца уколико на дан подношења захтјева има навршених 57 година живота уколико не остварује мјесечне приходе у износу већем од 50% минималне пензије исплаћене у Федерацији за мјесец децембар 2018. године и ако је умрли био припадник Оружаних снага најмање 12 мјесеци.
- (6) Кантони ће својим прописима уредити услове, начин и поступак остваривања права на егзистенцијалну накнаду супруга умрлих демобилисаних бранилаца животне доби до 57 година.”

Члан 5.

У члану 23. став (2) иза ријечи: "Република Српска" брише се зарез и додају се ријечи: "или Брчко Дистрикт BiH".

Став (3) брише се.

Члан 6.

У члану 31. иза става (3) додаје се нови став (4) који гласи:

- "(4) Прописано увећање годишњег одмора не може прелазити прописани максимум трајања годишњег одмора.”

Члан 7.

У члану 48. иза става (3) додаје се нови став (4) који гласи:

- "(4) Лица из чл. 2. и 3. ovog zakona, статус демобилисаног брачиоца, до издавања идентификационе картице, могу доказати на основу ујеренja о припадности Оружаним снагама издатог од надлежне Групе/Самосталног извршиоца за штитања евидентија из области војне обавезе.”

Члан 8.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације BiH".

Предсједавајући
Представничког дома
Парламента Федерације BiH
Мирсад Заимовић, с. р.

Предсједавајући
Дома народа
Парламента Федерације BiH
Томислав Мартиновић, с. р.

На основу члана IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 06.04.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 12.04.2022. godine.

Broj 01-02-1-188-01/22

13. aprila 2022. godine
Sarajevo

Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Član 1.

U Zakonu o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/19), u članu 3. riječi: "do navršene 25 godine života", brišu se.

Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

- "(2) Pod djetetom demobiliziranog branioca u smislu ovog zakona smatra se dijete rođeno u braku ili van braka, usvojenik ili pastorak demobiliziranog branioca.”

Član 2.

U članu 16. stav (1) mijenja se i glasi:

- "(1) U slučaju smrti lica iz člana 2. ovog zakona, članovi porodice sa kojima je umrli živio u zajedničkom domaćinstvu do njegove smrti imaju pravo na troškove dženaze/sahrane, u visini prosječne neto plaće zaposlenih u Federaciji iz prethodne godine, ukoliko to pravo ne mogu ostvariti po drugom propisu.”

Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

- "(2) Pravo na pomoć za troškove dženaze/sahrane u slučaju smrti demobiliziranog branioca u visini utvrđenoj u stavu (1) ovog člana ima lice koje je iste platilo, pod uslovom da umrli nema živih članova porodice iz člana 3. ovog zakona.”

Dosadašnji stav (2) postaje stav (3).

Član 3.

Član 17. mijenja se i glasi:

"Član 17.

- (1) Zahtjev za ostvarivanje prava iz člana 16. ovog zakona podnosi se Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo).

Federalno ministarstvo je dužno u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti propis o načinu ostvarivanja prava iz člana 16. ovog zakona.”

Član 4.

U članu 19. iza stava (2) dodaju se novi st. (3), (4), (5) i (6), koji glase:

- "(3) Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu imaju i demobilizirani bračnici povratnici u entitet Republiku Srpsku ili u Brčko Distrikat Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Brčko Distrikat BiH), bez obzira na godinu života ako ne oствaruju mjesecne prihode u iznosu većem od 50% minimalne penzije isplaćene u

- Federaciji za mjesec decembar 2018. godine i ako je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje 12 mjeseci.
- (4) Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvariti supruga umrolog demobiliziranog branjoca, povratnika u entitet Republika Srpska ili Brčko Distrik BiH, bez obzira na godine života ukoliko ne ostvaruje mjesечne prihode u iznosu većem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji za mjesec decembar 2018. godine i ako je umrli bio pripadnik Oružanih snaga najmanje 12 mjeseci.
- (5) Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvariti supruga umrolog demobiliziranog branjoca ukoliko na dan podnošenja zahtjeva ima navršenih 57 godina života ukoliko ne ostvaruje mjesечne prihode u iznosu većem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji za mjesec decembar 2018. godine i ako je umrli bio pripadnik Oružanih snaga najmanje 12 mjeseci.
- (6) Kantoni će svojim propisima urediti uslove, način i postupak ostvarivanja prava na egzistencijalnu naknadu supruga umrlih demobiliziranih branilaca životne dobi do 57 godina.

Član 5.

U članu 23. stav (2) iza riječi: "Republika Srpska" briše se zarez i dodaju se riječi: "ili Brčko Distrikta BiH".

Stav (3) briše se.

Član 6.

U članu 31. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

"(4) Propisano uvećanje godišnjeg odmora ne može prelaziti propisani maksimum trajanja godišnjeg odmora."

Član 7.

U članu 48. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

"(4) Lica iz čl. 2. i 3. ovog zakona, status demobiliziranog branjoca, do izdavanja identifikacione kartice, mogu dokazati na osnovu uvjerenja o pripadnosti Oružanim snagama izdatog od nadležne Grupe/Samostalnog izvršioca za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze."

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlementa Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlementa Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.

610

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIČJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Proglasjava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 6.4.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 12.4.2022. godine.

Broj 01-02-1-189-01/22
13. travnja 2022. godine
Sarajevo

Predsjednik
Marinko Cavara, v. r.

**ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIČJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI**

Članak 1.

U Zakonu o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/05, 61/06, 9/10 i 90/17), u članku 1. na kraju rečenice točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "a koja su dodijeljena ili uručena do 01.02.2000. godine."

Članak 2.

U članku 5. stavak (2) mijenja se i glasi:

"(2) Osnovica za utvrđivanje mjesecnog novčanog dodatka, prema ovom zakonu, iznosi 730,00 KM (slovima: sedamstotinatrideset i 00/100)."

Iza stavka (2) dodaju se novi st. (3), (4) i (5) koji glase:

"(3) Visina osnove mjesecnog novčanog dodatka uskladit će se u visini zbiru 50% postotka porasta potrošačkih cijena i 50% postotka porasta realnog bruto društvenog proizvoda u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, a prema podatcima Federalnog zavoda za statistiku, a najviše do stope rasta realnog bruto društvenog proizvoda u prethodnoj godini.

(4) Uskladivanje osnove vršit će se počev od 01.01.2023. godine.

(5) U slučaju negativnog kretanja potrošačkih cijena i realnog bruto društvenog proizvoda u smislu prethodnog stavka, osnova iz stavka (2) ovog članka se neće smanjivati."

Dosadašnji st. (3), (4), (5) i (6) postaju st. (6), (7), (8) i (9).

Članak 3.

Članak 13. mijenja se i glasi:

"Članak 13.

(1) Dobitnik ratnog priznanja ili odličja iz članka 2. stavak (1) ovog zakona stiče pravo na punu starosnu mirovinu sa navršenih 35 godina mirovinskog staža, bez obzira na godine života, odnosno pravo na starosnu mirovinu kada navrši 55 godina života i najmanje 15 godina mirovinskog staža, pod uvjetima i na način propisan Zakonom o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 13/18 i 90/21).

(2) Novčana sredstva za mirovine iz stavka (1) ovog članka osigurat će se u Proračunu Federacije BiH."

Članak 4.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj Zastupničkog doma Parlementa Federacije BiH Mirsad Zaimović, v. r.	Predsjedatelj Doma naroda Parlementa Federacije BiH Tomislav Martinović, v. r.
---	---

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠEЊU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Proglasjava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, koji je usvojio Parlament

ZAKON
**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA
DEMobiliziranih Branilaca i članova
NJIHOVIH PORODICA**

Član 1.

U Zakonu o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/19 i 29/22), u članu 19. u st. (1) do (5) riječi: "2018. godine", zamjenjuju se riječima: "prethodne godine".

Iza stava (6) dodaje se novi stav (7) koji glasi:

"(7) Ukoliko lice iz st. (1), (2), (3), (4) i (5) ovog člana ispunjava uslove za priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu po više osnova, tada navedeno pravo može ostvarivati samo po jednom osnovu po vlastitom izboru."

Član 2.

U članu 21. stav (1) riječi: "2018. godine", zamjenjuju se riječima: "prethodne godine".

Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

"(2) U prihode u smislu stava (1) ovog člana ne uračunava se naknada za tuđu njegu i pomoć ostvarena u skladu sa odredbama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 7/14, 45/16 i 40/18)."

Dosadašnji stav (2) postaje stav (3).

Član 3.

U članu 22. iza stava (2) dodaju se novi st. (3), (4) i (5) koji glase:

- "(3) Utvrđeni iznos mjesечne novčane egzistencijalne naknade iz stava (1) ovog člana uskladiti će se u visini zbiha 50% procenta porasta potrošačkih cijena i 50% procenta porasta realnog bruto društvenog proizvoda u Federaciji u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, a najviše do stope rasta realnog bruto društvenog proizvoda u prethodnoj godini.
- (4) Usklajivanje iznosa mjesечne novčane egzistencijalne naknade vršit će se počev od 01.01.2024. godine, o čemu odluku donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.
- (5) U slučaju negativnog kretanja potrošačkih cijena i realnog bruto društvenog proizvoda, posljednji uskladijeni iznos novčane egzistencijalne naknade neće se smanjivati."

Član 4.

U članu 26. stav (1) tačka b) riječi: "2018. godine", zamjenjuju se riječima: "prethodne godine".

Član 5.

U članu 27. stav (1) druga rečenica briše se.

U stavu (3) iza riječi "iznos" riječi: "iz stava (1) ovog člana" se brišu i dodaju riječi "planiran budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za tu fiskalnu godinu i za te namjene."

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajuća

Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirjana Marinković-
Lepić, s. r.

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.

1757

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O
KONSTITUIRANJU NOVIH OPĆINA U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE I IZMJENI PODRUČJA
OPĆINA PODIJELJENIH MEĐUENTITETSKOM I
MEĐUKANTONALNOM CRTOM**

Proglašava se Zakon o izmjeni Zakona o konstituiranju novih općina u Federaciji Bosne i Hercegovine i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom i međukantonalnom crtom, koji je usvojen Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 27.9.2023. godine i na sjednici Doma naroda od 5.10.2023. godine.

Broj 01-02-1-459-01/23

18. listopada 2023. godine

Sarajevo

Predsjednica
Lidija Bradara, v. r.

ZAKON
**O IZMJENI ZAKONA O KONSTITUIRANJU NOVIH
OPĆINA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I
IZMJENI PODRUČJA OPĆINA PODIJELJENIH
MEĐUENTITETSKOM I MEĐUKANTONALNOM
CRTOM**

Članak 1.

U Zakonu o konstituiranju novih općina u Federaciji Bosne i Hercegovine i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom i međukantonalnom međupanjskom crtom ("Službene novine Federacije BiH", broj 6/98) u članku 11. stavak (1) riječ "Trebinja" zamjenjuje se riječju "Trebinja".

Članak 2.

Općinsko vijeće Općine Ravnog će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona, uskladiti svoje propise o nazivima i granicama naseljenih mjesta s odredbama ovoga zakona.

Članak 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedateljica
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirjana Marinković -
Lepić, v. r.

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, v. r.

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ
**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O
KONSTITUIRANJU NOVIH OPĆINA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I
IZMJENI PODRUČJA OPĆINA PODIJELJENIH
MEĐUENTITETSKOM I MEĐUKANTONALNOM
CRTOM**

Proglašava se Zakon o izmjeni Zakona o konstituiranju novih općina u Federaciji Bosne i Hercegovine i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom i međukantonalnom crtom, koji je usvojen Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od

Члан 17.

Права према овом закону не могу се остварити и престају у случајима утврђеним у чл. 36 и 37. Закона о правима бораца и чланова њихових породица.

Права из чл. 5, 6 и 13. овог закона, не могу користити лица која по истом основу примају пензију или другу накнаду од друге државе.

Корисник права дужан је, надлежној општинској служби, односно надлежном одјелу Владе Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, надлежном кантоналном органу управе и Федералном министарству, пријавити сваку промјену, која утиче на коришћење, обим или престанак права у року од 15 дана од дана настанка промјене. Промјена утиче на право од првог дана наредног мјесеца по насталој промјени.

Промјене које утичу на коришћење, обим или престанак права по службеној дужности прати општинска служба, надлежни одјел Владе Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, надлежни кантонални орган управе и Федерално министарство, свако у оквиру своје надлежности.

Лице коме је исплаћено новчано примање према овом закону, на које није имало право, дужно је вратити примљени износ под условима из члана 56. Закона о правима бораца и чланова њихових породица.

VIII - ТРОШКОВИ ПОСТУПКА

Члан 18.

Трошкове поступка, у вези са остваривањем права према овом закону, сноси орган управе, управна установа, институција, јавно предузеће и други корисник јавних прихода, који води поступак.

У поступку за остваривање права, према овом закону, не плаћа се такса.

Мјесечни новчани додатак, према овом закону сматра се посебним додатком који нема карактер плате и на њега се не плаћају порези и доприноси.

IX - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

Новчаном казном у износу од 1.000,00 КМ до 3.000,00 КМ казниће се институција, јавно предузеће и други корисник јавних прихода, који не донесе, односно који не извршава рјешење о праву и висини мјесечног новчаног додатка у складу са одредбом члана 11. овог закона.

За прекрај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 1.000,00 КМ до 2.000,00 КМ и одговорно лице у организацији, управној организацији, институцији, јавном предузећу и другом кориснику јавних прихода.

X - НАДЗОР НАД ПРОВОЂЕЊЕМ ОВОГ ЗАКОНА

Члан 20.

Федерално министарство врши надзор над провођењем овог закона и прописа донесених на основу овог закона.

Федерални министар ће, у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона, донијести ближе прописе и инструкције неопходне за примјену овог закона.

XI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

Федерално министарство одбране и Федерално министарство унутрашњих послова ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона, извршиће проверу издатих ратних признања, односно уверења о добитницима ратних признања обухваћених чланом 2. овог закона.

Федерални министар одбране и федерални министар унутрашњих послова донијеће прописе којима ће се ближе уредити услови, поступак и основ за издавања уверења из члана 9. овог закона.

Члан 22.

Влада Федерације Босне и Херцеговине ће посебном одлуку уредити права носилаца "Партизанске споменице 1941".

Одлука из става 1. овог члана примјењиваће се почев од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 23.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ", а примјењиваће се од 1. јануара 2006. године.

Предсједавајући
Дома народа
Парламента Федерације БиХ
Славко Матић, с. р.

Предсједавајући
Представничког дома
Парламента Федерације БиХ
Мухамед Ибрахимовић, с. р.

Na osnovu člana IV B.7. a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Proglašava se Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma od 10. maja 2005. godine i na sjednici Doma naroda od 5. jula 2005. godine.

Broj 01-02-755/05
12. decembra 2005. godine
Sarajevo

Predsjednik
Niko Lozančić, s. r.

ZAKON

O POSEBNIM PRAVIMA DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Zakonom uređuju se: prava, uvjeti i postupak za oствarivanje prava dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova porodice poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i Ministarstva unutrašnjih poslova za vojne zasluge u odbrambeno-oslobodilačkom/domovinskom ratu od 18.9.1991. godine do 23.12.1995. godine.

Član 2.

Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, u smislu ovog Zakona, smatra se državljanin Bosne i Hercegovine, koji je u periodu iz člana 1. ovog Zakona, više puta iskazao ličnu hrabrost, pozrtvovanost i lični doprinos u borbi za odbranu i oslobođenje Bosne i Hercegovine, odnosno koji se naročito istakao u oružanom suprotstavljanju agresoru, ili koji je doprinio proširenju slobodnih dijelova Bosne i Hercegovine, pa mu je u skladu sa propisima dodijeljeno ratno priznanje ili odlikovanje:

Značka "Zlatni ljljan"	Red hrvatskog trolista
Orden slobode	Red bana Jelačića
Orden heroja	
oslobodilačkog rata	Red Nikole Šubića Zrinjskog
Orden oslobođenja	Red kneza Domagoja s ogrlicom
Orden zlatnog grba	
sa mačevima	Red hrvatskog pletera
Orden zlatnog ljljana	
sa zlatnim vijencem	
Orden zlatnog ljljana	
sa srebrnim vijencem	
Medalja za hrabrost	
Medalja pobjede	
Medalja otpora	
Medalja za vojne zasluge	
Policajčika medalja za hrabrost	
Zlatna policajčika značka-zvijezda	
Srebrna policajčika zvijezda	
Srebreni štit	

Clan porodice poginulog, umelog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja je član uže porodice lica iz stava 1. ovog člana, bez obzira na to kada je nastupila smrt dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja (u daljnjem tekstu: član porodice poginulog, umelog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja).

Užu porodicu, u smislu stava 2. ovog člana, sačinjavaju: bračni drug, djeca rođena u braku i van braka, usvojenici i pas-

torčad, kao i roditelji neženjenog poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja koji iza sebe nije ostavio porod.

II. ПРАВА ДОБИТНИКА РАТНИХ ПРИЗНАЊА ИЛИ ОДЛИКОВАЊА

Član 3.

Lica iz člana 2. ovog Zakona imaju pravo na sva prava regulirana Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/04) i drugim propisima iz oblasti boračko-invalidske zaštite, kao i pravo na:

1. njegu i pomoć drugog lica pod uvjetima propisanim u Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica;
2. obavljevanje o smrti putem javnih medija, organiziranje ukopa-sahrane uz državne počasti i pravo na ukopno mjesto na lokacijama zasluznih ličnosti;
3. naknadu troškova ukopa-sahrane i podizanje nišana, odnosno nadgrobnih spomenika;
4. zdravstvenu zaštitu, liječenje u inozemstvu, banjsko liječenje u obimu koji je propisan za vojne invalide;
5. prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima;
6. prioritet pri korištenju programa nadležnih službi za zapošljavanje pod jednakim uvjetima;
7. novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti;
8. prioritet upisa u obrazovne ustanove pod jednakim uvjetima, besplatne obavezne udžbenike za redovno školovanje;
9. prioritet pri dodjeli stipendija i smeštaj u dačke i studentske domove za redovne učenike i studente pod jednakim uvjetima;
10. prioritet pri rješavanju stambenog pitanja pod jednakim uvjetima;
11. prioritet pri zakupu ili otkupu poslovnog prostora pod jednakim uvjetima;
12. oslobođanje od plaćanja naknade za pogodnosti i naknade za uređenje gradevinskog zemljišta i obaveze naknade za dodijeljeno gradsko-gradevinsko zemljište;
13. povlastice u gradskom prijevozu u skladu sa važećim propisima;
14. mjesecni novčani dodatak;
15. povoljnije uvjete penzionisanja.

Prioritet pod jednakim uvjetima iz stava 1. tač. 5., 6., 8., 9., 10. i 11. ovog člana smatra se prednost pod jednakim uvjetima u okviru boračke kategorije kojoj pripada lice iz člana 2. ovog Zakona (demobilizirani borci, ratni vojni invalidi, članovi porodice poginulog, umrlog ili nestalog borca).

Član 4.

Prava iz člana 3. tač. od 1. do 13. ovog Zakona propisat će kantoni prema posljednjem mjestu prebivališta korisnika prava prema ovom Zakonu u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

III. МЈЕСЕЧНИ НОВЧАНИ ДОДАТАК

Član 5.

Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja iz člana 2. st. 1. ovog Zakona ima pravo na: mjesecni novčani dodatak uz penziju, mjesecni novčani dodatak uz plaću i mjesecni novčani dodatak uz novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti, odnosno mjesecni novčani dodatak za vrijeme nezaposlenosti (u daljem tekstu: mjesecni novčani dodatak).

Osnovica za utvrđivanje mjesecnog novčanog dodatka, prema ovom Zakonu, jeste prosječna mjesecna netoplaća isplaćena u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, prema podacima nadležnog Federalnog zavoda za statistiku (u daljem tekstu: osnovica).

Mjesecni novčani dodatak iz stava 1. ovog člana iznosi 50% od osnovice, za ratna priznanja ili odlikovanja:

Značka "Zlatni lilijan"	Red hrvatskoga trolista
Orden slobode	Red bana Jelačića
Orden heroja	
oslobodilačkoga rata	
orden oslobođenja	
Orden zlatnog grba	
sa mačevima	
Orden zlatnog lilijana	
sa zlatnim vijencem	
Orden zlatnog lilijana	
sa srebrnim vijencem	
Medalja za hrabrost	

Medalja pobjeda

Medalja otpora

Medalja za vojne zasluge

Policjska medalja za hrabrost

Zlatna policijska značka-zvijezda

Mjesečni novčani dodatak iz stava 1. ovog člana za ratna priznanja ili odlikovanja Srebrena policijska zvijezda i Srebreni štit - iznosi 25% od osnovice.

Mjesečni novčani dodatak iz stava 1. ovog člana za ratno priznanje Red hrvatskog pletera - iznosi 10% od osnovice.

Nosioci ratnog priznanja ili odlikovanja koji to priznanje ili odlikovanje nisu dobili u skladu sa odredbama člana 1. i člana 2. stav 1. ovog Zakona, ne mogu koristiti prava prema ovom Zakonu.

Član 6.

Članovi uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja iz člana 2. stav 2. i 3. ovog Zakona, kao i članovi porodice korisnika prava iz člana 5. ovog Zakona, nakon njegove smrti imaju pravo, odnosno naslijeduju pravo na mjesecni novčani dodatak iz člana 5. ovog Zakona.

Bračni drug poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja imaju pravo na mjesecni novčani dodatak, bez obzira na godine starosti i prihode.

Djeca rođena u braku ili van braka, usvojenici i pastorčad poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja imaju pravo na mjesecni novčani dodatak ukoliko ispunjavaju uvjete iz člana 20. stav 1. tačka 2. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Roditeljima neženjenog poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja koji iza sebe nije ostavio porod, pripada pravo na mjesecni novčani dodatak u iznosu propisanom za lica iz člana 5. ovog Zakona.

Ukoliko dva ili više članova uže porodice ispunjavaju uvjete za korištenje prava na mjesecni novčani dodatak, utvrđuje se jedan mjesecni novčani dodatak iz člana 5. ovog Zakona i dijeli se na pripadajuće jednake dijelove, odnosno priznaje se u jednakim srazmjerim pripadajućim iznosima.

Član 7.

Pravo na mjesecni novčani dodatak, prema ovom Zakonu, može se koristiti samo na osnovu jednog ratnog priznanja ili odlikovanja, po izboru korisnika prava.

IV. ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА МЈЕСЕЧНИ НОВЧАНИ ДОДАТАК

Član 8.

Postupak za ostvarivanje prava na mjesecni novčani dodatak, prema ovom Zakonu, pokreće se po zahtjevu stranek koji se podnosi općinskoj službi nadležnoj za boračko-invalidsku zaštitu (u daljem tekstu: općinska služba).

Izuzeto, lica iz člana 2. ovog Zakona sa prebivalištem u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine zahtjev podnose odjelu Vlade Brčko Distrikta nadležnom za boračko-invalidsku zaštitu, lica sa prebivalištem u Republici Srpskoj koja su korisnici prava na invalidinu na osnovu Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica zahtjev podnose kantonalmu organu nadležnom za boračko-invalidsku zaštitu, a lica sa prebivalištem u Republici Srpskoj koja nisu korisnici prava na invalidinu na osnovu Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica zahtjev podnose Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo).

Član 9.

Činjenica da je lice nosilac ratnog priznanja ili odlikovanja iz člana 2. stav 1. ovog Zakona utvrđuje se na osnovu uvjerenja koja izdaju organi uprave koji o tim činjenicama vode službene evidencije i to:

- nadležna služba Predsjedništva Bosne i Hercegovine za ratna odlikovanja;
- Federalno ministarstvo odbrane za dobitnike ratnih priznanja pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane;
- Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova za dobitnike ratnih priznanja Ministarstva unutrašnjih poslova.

Član 10.

Općinska služba, nadležni odjel Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i kantonalmi organi uprave nadležni za boračko-invalidsku zaštitu dužni su u roku od 30 dana od dana

**SLUŽBENE NOVINE
KANTONA SARAJEVO**

Broj 36 – Strana 2

Četvrtak, 11. septembra 2014.

upisanim u zk. uložak broj 2763 K.O. SP_CRNOTINA sa pravom vlasništva KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo sa dijelom 1/I.

II

Daje se saglasnost Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo da radi obezbjeđenja kredita iz tačke I ove Odluke koje će KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo zaključiti sa UNION bankom d.d. Sarajevo može u svojstvu sudužnika potpisati kredit kod UNION banke d.d. Sarajevo.

III

Ovlašćuje se Muhamed Kozadža vršilac funkcije premijera Kantona Sarajevo da u ime Vlade Kantona Sarajevo potpiše Sporazum o međusobnim obavezama za obezbjeđenje sredstava za vraćanje kredita namijenjenog za sprečavanje obustave isporuke prirodnog gasa Kantona Sarajevo.

IV

Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da odobrena sredstva iz tačke I ove Odluke planira u Budžetu Kantona Sarajevo za 2015., 2016., 2017. i 2018. godinu.

V

Zadužuje se Preduzeće da Skupštini Kantona Sarajevo nakon kreditnog zaduženja kod komercijalne banke od odobrenog iznosa iz tačke I ove odluke, namijenjenog za sprečavanje obustave isporuke prirodnog gasa za Kanton Sarajevo, dostavi detaljan izvještaj o utrošku kreditnih sredstava sa kompletном pratećom dokumentacijom.

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-23828/14
03. septembra 2014. godine
Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.

**Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Kantona Sarajevo**

Na osnovu člana 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13) i člana 181. stav 1. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13 i 47/13), Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici 22.08.2014. godine, utvrdila je Novi prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

Prečišćeni teksti Zakona o Vladi Kantona Sarajevo obuhvata: Zakon o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 24/03-Prečišćeni tekst) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13), u kojim je naznačen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj 01-05-22971-1/14
22. augusta 2014. godine
Po ovlaštenju
Sarajevo Esad Hrvatić, s. r.

**ZAKON
O VLADI KANTONA SARAJEVO
(Novi prečišćeni tekst)**

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom ureduje se sastav i organizacija, kao i druga pitanja od značaja za rad Vlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada Kantona).

Član 2.

Vlada Kantona je izvršna vlast Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), u skladu sa Ustavom.

Član 3.

Vlada Kantona vrši svoja prava i dužnosti na osnovu i u okviru Ustava i ovog zakona.

Član 4.

Sjedište Vlade Kantona je u Sarajevu.

Član 5.

Vlada Kantona donosi poslovnik o radu kojim se uređuje: organizacija i način rada, postupak i način zakazivanja sjednice; dostavljanje i forma materijala za razmatranje, utvrđivanje prijedloga zaključaka i drugih akata; postupak razmatranja materijala; način ravnopravne upotrebe jezika i pisma konstitutivnih naroda u pripremi i izradi pisanih materijala; način izvršavanja zaključaka; prenošenje ovlaštenja i druga poslovnička pitanja.

Član 6.

Vlada Kantona raspolaže imovinom u vlasništvu Kantona u okviru ovlaštenja koja joj Skupštine Kantona prenese posebnim propisom.

II - SASTAV I ORGANIZACIJA VLADE KANTONA

Član 7.

Vladi Kantona čine premijer Kantona (u daljem tekstu: premijer) i 12 ministara.

Član 8.

U slučaju privremene spriječenosti premijera, funkciju premijera vrši član Vlade kojeg odredi premijer.

U slučaju privremene spriječenosti premijera duže od 30 dana, funkciju premijera vrši član Vlade kojeg odredi predsjedavajući Skupštine Kantona, u konsultaciji sa zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine Kantona.

U slučaju da mjesto premijera ostane upražnjeno, kandidat za premijera se imenuje u roku od 30 dana od dana kada je mjesto premijera ostalo upražnjeno, na način utvrđen ustavom, do kada funkciju premijera obavlja član Vlade Kantona kojeg odredi predsjedavajući Skupštine Kantona, u konsultaciji sa zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine Kantona.

S danom imenovanja kandidata za premijera smatra se da su dosadašnji članovi Vlade u ostavci, koja stupa na snagu danom potvrđivanja imenovanja Vlade u novom sazivu.

Do potvrđivanja imenovanja Vlade u novom sazivu dosadašnji članovi Vlade nastavljaju s obavljanjem funkcije članova Vlade i ministara ministarstava.

Potvrđivanje Vlade u novom sazivu obaviti će se u roku od 30 dana od dana imenovanja kandidata za premijera.

Član 9.

U slučaju privremene spriječenosti člana Vlade, kada se razmatraju materijali iz nadležnosti ministarstva kojim rukovodi odsutni član Vlade, sjednicama Vlade prisustvuje sekretar tog ministarstva, bez prava glasa.

U slučaju privremene spriječenosti člana Vlade duže od 30 dana, funkciju ministra ministarstva kojim rukovodi odsutni ministar vrši član Vlade kojeg odredi premijer.

U slučaju da mjesto člana Vlade ostane upražnjeno, član Vlade se imenuje u roku od 30 dana od dana kada je mjesto člana Vlade ostalo upražnjeno, na način utvrđen ustavom, do kada funkciju ministra ministarstva kojim je rukovodio dotadašnji ministar obavlja član Vlade kojeg odredi premijer.

Ministar iz st. 2. i 3. ovog člana kojeg odredi premijer, ne obavlja i funkciju člana Vlade umjesto odsutnog ministra.

Član 10.

U slučaju kad Skupština izglaša nepovjerenje Vladi, premijer i članovi Vlade podnose pismenu ostavku, najkasnije u roku od

S LUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO

Broj 36 – Strana 4

Četvrtak, 11. septembra 2014.

VII - AKTA VLADE KANTONA

Član 26.

Vlada Kantona u ostvarivanju svojih nadležnosti utvrđenih ustavom donosi uredbe, odluke, rješenja i zaključke.

Član 27.

Izuzetno za vrijeme trajanja ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti kada postoji objektivna nemogućnost da se sazove Skupština Kantona, Vlada može donositi i propise iz nadležnosti Skupštine Kantona.

Propisima iz stava 1. ovog člana ne mogu se staviti van snage prava i slobode utvrđene ustavom i drugim propisima.

Propise iz stava 1. ovog člana Vlada će dostaviti Skupštini na polvručju čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

Član 28.

Uredbom se uredaju najvažnija pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, bliže ureduju odnosi za provođenje zakona, obrazuju stručne i druge službe Vlade Kantona i utvrđuju načela za unutrašnju organizaciju organa uprave Kantona.

Odlukom se ureduju pojedina pitanja ili propisuju mjeru Vlade Kantona, daje saglasnost ili potvrđuju akta drugih organa ili organizacija i odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne odlučuje uredbom.

Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima, kao i o drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Vlade Kantona.

Zaključkom se utvrđuju stavovi o pitanjima od značaja za provođenje utvrđene politike, uredaju unutrašnji odnosi u Vladi Kantona i određuju zadaci organima uprave i službama, kao i radnim tijelima Vlade Kantona. Zaključkom se odlučuje i u drugim slučajevima u kojima se ne donose druga akta.

Član 29.

Uredbe i odluke Vlade Kantona objavljaju se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a ostali akti Vlade ako je to u njima navedeno.

VIII - JAVNOST RADA VLADE KANTONA

Član 30.

Javnost rada Vlade Kantona obezbjeduje se u skladu sa zakonom kojim se reguliše sloboda pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

IX - STRUČNE I DRUGE SLUŽBE KANTONA

Član 31.

Za obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe Skupštine Kantona, Vlade Kantona i organe uprave, Vlada Kantona može osnivati određene stručne, tehničke i druge službe, kao zajedničke ili samostalne službe, u skladu sa zakonom.

Aktom o obrazovanju službe iz prethodnog stava, utvrđuje se njen djelokrug, kao i status i odgovornosti te službe i lica koje njom rukovodi.

Član 32.

Vlada Kantona vrši nadzor nad radom stručnih službi koje obrazuje.

Sekretar Vlade Kantona rukovodi radom Stručne službe koja obavlja poslove za potrebe Vlade Kantona i odgovoran je za njen rad.

X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33.

Vlada Kantona je dužna donijeti Poslovnik o svom radu u roku od 30 dana od svog konstituisanja.

Član 34.

Vlada Kantona Sarajevo dužna je uskladiti Poslovnik o radu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13), u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 35.

Poslovnik Izvršnog odbora Grada Sarajeva i drugi propisi koji se odnose na njegovo unutrašnje organizovanje i funkcionišanje, koji su na snazi na dan stupanja na snagu Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/96), ukoliko nisu u suprotnosti sa Ustavom Kantona i ovim zakonom, primjenjivaće se kao propisi Vlade, dok se ne doneše Poslovnik o radu Vlade Kantona.

Član 36.

Do imenovanja premijera i članova Vlade u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 4/01), poslove iz nadležnosti Vlade vršiti će Vlada u dosadašnjem sastavu.

Član 37.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi Novi prečišćeni teksti Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

Član 38.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 38/13.

Na osnovu člana 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14) i člana 181. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13 i 47/13), Zakonodavno - pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici 22.08.2014. godine, utvrdila je Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama.

Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama obuhvata: Zakon o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/09), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/09), Zakon o izmjeni Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/11), Zakon o izmjenama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/13) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14), u kojim je naznačen dan stupanja na snagu istih zakona.

Broj 01-05.22971-2/14

22. augusta 2014. godine

Sarajevo

Po ovlaštenju

Esad Hrvatić, s. r.

ZAKON

O SUDSKIM TAKSAMAMA

(Prečišćeni tekst)

DIO PRVI. OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Plaćanje sudske takse)

(1) Ovim zakonom utvrđuje se način plaćanja sudske takse (u dalnjem tekstu: takse) u postupku pred Kantonalnim sudom u Sarajevu i Općinskim sudom u Sarajevu (u dalnjem tekstu: sud).

(2) Postupci u kojima se plaća taksa i visina takse za pojedine radnje, utvrđeni su u Tarifi sudske taksi, koja je sastavni dio ovog zakona.

Član 2.

(Obveznik plaćanja takse)

(1) Takse propisane ovim zakonom plaća lice po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku, za koje je ovim zakonom utvrđeno plaćanje takse (u dalnjem tekstu: takšni obveznik).

(2) Za podnese i zapisnike koji zamjenjuju podneske taksi je dužno da plati lice koje podnosi podneske i lice na čiji zahtjev